დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 1 - 7 ნოემბერი

N 45 1405

ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

ვარდების უბინძურესი რევოლუცია აღარ უნდა განმეორდეს!

8

ბურჭულაძევ, არ გაპააატიებენ!

2

ნეილონის ნაცის ხე

ნაცების დაბრუნება 32 დეკემბრამდე გადაიდო

«ნაგავი ხართ ყველა!»

გიულის ჩექმა ანწუხელიძის ზურგზე

7

რუსეთის იმპერიის კორონა

მიგრანიანის საიდუმლო ცირკულარი, ანუ

3-5

რუსეთის ფედერაციის მიტინგი ზუგდიდის ცენტრში

ის აქ არ არის!

10

ლადო ბედუკაძე:

საკაშვილის ციხეებში გარდაცვლილთა თითქმის მესამედი ძალადობრივი გზით არის მოკვდინებული!

6

თბილისი, 2008: „ჩემი გმირი გიწოდე!“

ზუგდიდი, 2021: „ის აქ არის!“

ეძებეთ „ასეულობით ტანჯული თეთრაძე“!

ნეილონის ნაცის ხე

30 ოქტომბერს ქართველი ხალხის გადამწყვეტმა უმრავლესობამ ქართული პოლიტიკის ნიადაგიდან ნეილონის ნაცის ხე ამოთხარა და ისტორიის სანაგვეზე გადარგო!

აბა, სად არის თბილისის „ჩრდილოვანი მთავრობა“? გამოვიდა უკვე ჩრდილიდან და გასხივოსნდა თაკარა კოალიციური მზით? თბილისის მერის მოადგილე მამუკა ხაზარაძე რას შვრება, დაიკაპიწა ხელები და დაიწყო ზრუნვა იპოთეკით დაზარალებული თბილისელების პრობლემების მოგვარებაზე?

მოიცადეთ, ჩაიშალა თბილისის და სრულიად საქართველოს კოალიციური გადარჩენის გეგმა?

როგორ, კაცო, თბილისელებმა და საქართველოს კიდევ 19 ქალაქის მცხოვრებლებმა ხელიდან გაუშვეს უნიკალური შესაძლებლობა, თავიანთ მერებად მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი პარტიის კანდიდატები აერჩიათ და მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების პარტიისათვის საქართველოს ხელისუფლებაში დაბრუნების უკანასკნელი შანსი შეენარჩუნებინათ?

წარმოუდგენელია! დაუჯერებელია!

თბილისელებს, ქუთაისელებს, ბათუმელებს, ზუგდიდელებს, ფოთელებს, რუსთაველებს, თელაველებს შეეძლოთ, თავიანთი ქალაქების მერიები ნაციონალური მოძრაობის რევოლუციურ შტაბებად გადაექციათ, სადაც მუდმივი რევანშისტული ფუსფუსი იქნებოდა და ბელადი სააკაშვილის ციხიდან გამოხსნისა და „ქართული ოცნების“ დამხობის გენიალური გეგმები დაისახებოდა, მაგრამ თბილისელების, ქუთაისელების, ბათუმელების, ფოთელების, რუსთაველების, თელაველების უმრავლესობამ საქართველოს გადარჩენის ასეთ უნიკალურ პერსპექტივას ასე უცერემონიოდ და ეროვნულ-პატრიოტული გულქვაობით აქცია ზურგი!

ხედავთ თქვენ, როგორ გადაუგვარებია ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა „ქართული ოცნების“ მტარვალ რეჟიმს?

ხედავთ, რა უქნია ივანიშვილის დიქტატურას?

კოლექტიური სააკაშვილის, კოლექტიური ადეიშვილისა და მერაბიშვილის, კოლექტიური ახალაიასა და მეგის ქარდავას მაგივრად არჩევანს სტაბილურობასა და სიმშვიდეზე რომ გააკეთებს, იმ ხალხს რა უნდა ელაპარაკო?

რაღა უნდა მოსთხოვო ამომრჩეველს, რომელიც პროფესიონალი და გამოცდილი მოძალადეებისა და მწამებლების მაგივრად არჩევანს იმათზე შეაჩერებს, ვისაც ქუჩაში უდანაშაულო ახალგაზრდები ვერ დაუხოცავს, ციხეები უდანაშაულო ხალხით ვერ გაუვსია, პატიმრები ვერ უწამებია, მედია და ბიზნესი ვერ დაუტერორებია და საქართველოს ტერიტორიები ვერ დაუკარგავს?

არა, მაინც რა უგულო და უმადური ყოფილა ქართველი ხალხის უმრავლესობა!

განსაკუთრებით ძნელად გადასატანი და გადასახარში მაინც ის არის, რომ თბილისელებმა დედაქალაქის ვიცე-მერის პოსტი ზედ ცხვირწინ აატალეს დამსახურებულ და სახელგანთქმულ ყაჩაღ-ბანკირს მამუკა ხაზარაძეს!



„დაგვასხდნენ თავზე სულ!“

არადა, ყველაზე კოშმარულ სიზმარშიც კი ვინ იხერი დაუშვებდა, რომ ყოფილი მგზნებარე ზონდერ-კომკავშირელი, ეროვნული მოძრაობის მიტინგების დამრბევად და მერაბ კოსტავაზე ხელის ამწევად სრულიად დამსახურებულად აღიარებული ხაზარაძე თბილისის ვიცე-მერი ვერ გახდებოდა? ან იმას წარმოიდგენდა ვინმე, რომ საკუთარი პარტიის ოფისში მარიხუანის დამთესავი და ბორდელის გამხსნელი, „გასაბერი ეკლესიების“ ფუძემდებელი და დეზერტირობის მქადაგებელი, საოკუპაციო ხაზთან შარვლის ჩამხდელი და მოშიშვლებული უკანალით ოკუპანტების მაოხრებელი ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძე ვერ დაიკავებდა თბილისის მერის მოადგილის პოსტს?



ო, ღმერთო, რა ულმობელი ყოფილა თბილისელი ამომრჩეველი და რამხელა სისასტიკე ყოფილა დაბუდებული ქართველი ხალხის დიდ ნაწილში?

ჰო, სისასტიკეა, აბა, რა არის, როცა მარტო ნაციონალურ მოძრაობას კი არა, მასთან კოალიციაში გაერთიანებულ **ხაზარაძის, ბოკერიას, ხოშტარიას, გირჩი ჯაფარიძის, ვაშაძისა და ბურჯანაძის პარტიებსაც** არ დაინდობ და ერთი ხელის მოსმით ყველას ერთად მოისვრი პოლიტიკურ სანაგვეზე?

„ნაგავი ხართ ყველა!“

30 ოქტომბერს, თვით-მმართველობის არჩევნების მეორე ტურში,

ქართველი ხალხის გადამწყვეტმა უმრავლესობამ ერთმუშტად შეკრულ და „კოალიციურ მთავრობაში“ თავმოყრილ ნაცებს, ხაზარაძის, ბოკერიას, ხოშტარიას, გირჩი ჯაფარიძის, ვაშაძისა და ბურჯანაძის პარტიებს უთხრა ის, რასაც რეზო ესაძის გენიალურ ფილმში „ნეილონის ნაძვის ხე“ გურამ პეტრიაშვილის პერსონაჟი ეუბნება ავტობუსის მგზავრებს – „ნაგვები ხართ სუყველა!“

30 ოქტომბერს ქართველი ხალხის გადამწყვეტმა უმრავლესობამ ქართული პოლიტიკის ნიადაგიდან ნეილონის ნაცის ხე ამოთხარა და ისტორიის სანაგვეზე გადარგო!

ასეთი შეუბრალებელი აღმოჩნდა ქართველი ხალხი!

საქართველოს დამსახურებული მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების პარტიასა და მასთან კოალიციაში მყოფთ ახლა ისღა დარჩენიათ, ქართველი ხალხის ასეთ ულმობელ განაჩენს შეეგუონ და იმ უჟამო ჟამს დაელოდონ, როცა ნეილონის ნაცის ხე აყვავილდება, ეს კი მაშინ მოხდება, როცა **ლაშა ნადარეიშვილის** ერთ ბრწყინვალე ლექსში გამოცხადებული მისტიკური თარიღი — **32 დეკემბერი** დადგება!

ჯაბა ხუბუა

გურამ პეტრიაშვილის მონოლოგი რეზო ესაძის ფილმიდან „ნეილონის ნაძვის ხე“

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ხმა მივეცი ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას. **ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს სჭირდება სიმშვიდე, სტაბილურობა, განვითარება და კეთილდღეობა, რაც არის ჩვენი მთავარი და საერთო ეროვნული იდეა და მიზანი.** მჯერა, რომ ხვალინდელი დღე იქნება უკეთესი, ვიდრე არის დღევანდელი.

„ინტერპრესნიუსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

ძალიან მიხარია, ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, რომ მეორედ მომანიჭეთ უფლებამოსილება, ეს ქალაქი ვმართო. ყველაფერს გავაკეთებ ჩემს გუნდთან და თანამშრომლებთან ერთად, რომ ის პროექტები, რაზეც ვსაუბრობდით კამპანიის დროს, რეალურად ვაქციოთ. განსაკუთრებული მადლობა თითოეულ ჩემს მხარდამჭერს. ხვალიდან უნდა შევუდგეთ საქმის კეთებას, იმ პროექტების განხორციელებას, რომელზეც ვსაუბრობდი და დედაქალაქს სჭირდება. გამარჯვება ჩვენ მხარეს არის, ეს არის ღირსეული გამარჯვება, დამაჯერებელი. თბილისმა და თბილისელებმა თავიანთი სიტყვა თქვეს.

„ინტერპრესნიუსი“

ხათუნა ხოფერია
ყოფილი პარლამენტარი

კახი უკვე მერია,
ბანჯგვლებს იგლეჯს მელია,
ეს ქალაქი კახა-ჯან,
შენია და ჩვენია!

„ფეისბუქი“

ჯაბა ხუბუა
ჟურნალისტი

ბუბა კიკაბიძე, იგივე **ვალიკო მიშანდარი** ამბობს: **„მრცხვენია, რომ ქართველი ვარ“.** ამ ოთხსიტყვიანი წინადადების — „მრცხვენია, რომ ქართველი ვარ“ — **ბოლო ორი სიტყვა, უბრალოდ, ფაქტობრივი უზუსტობაა!**

მიგრანიანის საიდუმლო ცირკულარი, ანუ

რუსეთის ფედერაციის მიტინგი ზუგდიდის ცენტრში

1771 წლის იანვარში, როცა რუსეთის იმპერიის ერთგული ძაღლი, ასპინძის ბრძოლაში ერეკლე მეფის მიმტოვებელი ტოტლებენი იმპერატრიცა ეკატერინე მეორემ საქართველოდან გაიწვია, გენერალი დარიალის ხეობაში შეჩერებულა, მყინვარისთვის შეუხედავს და უთქვამს — *სამოთხე ხარ, საქართველოვ! წარმტაცია შენი ქალწულები და ვაჟკაცები, რომლებიც შენი გულისთვის თავს სწირავენ და მტრებს არ ეპუებიან, ულამაზესია შენი ველ-მინდვრები და ჭალები, ოქროს თევზებით სავსე მდინარეები და ტბები, ათასნაირი ხილითა და ყურძნით დატვირთული ბაღ-ვენახები,* ***მაგრამ კიდევ უფრო ლამაზი იქნები ქართველების გარეშე!***

ახლა ერთი ჩვენი „ისტორიული" მეზობლის სიტყვას გაგაცნობთ, რომელიც მან ამ ორიოდე თვის წინათ აფხაზეთში, კერძოდ, სოხუმში ვიზიტის დროს წარმოთქვა და სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტობას მიმართა — **„თქვენ ბუნებრივად ხართ დაჯილდოებული ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობებით. მაგრამ დღევანდელ მსოფლიოში ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ვიყოთ იმ ქვეყნების პირველ რიგში, რომლებიც წარმატებით ვითარდებიან და წყვეტენ ბევრ საკითხს.** აქ აუცილებელია ეროვნული ხასიათისა და მახასიათებლების შესაბამისი ეკონომიკური სექტორების პოვნა, სადაც შესაძლებელია შედეგების მიღწევა და კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო ბაზარზე. **მეჩვენება, რომ აფხაზურ ელიტას სჭირდება აზროვნება, სადაც ჩვენ ვართ. თქვენ დაცული ხართ გარე მტრებისგან, თქვენ არ გჭირდებათ სამხედრო განვითარებაზე ფიქრი, ფულის დახარჯვა თავდაცვაზე. მაგრამ თქვენ გჭირდებათ ელიტის სერიოზული კონსოლიდაცია, შიდა შეთანხმებები!"**

ეს სიტყვები ძაღლის ნაშობი **ტოტლებენის** სულიერ ძმას, წყეული „მგიმოს" პროფესორსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის **სერგეი კალანტაროვ-ლავროვის** თანაკურსელს, ძაღლის მოგდებულ **ანდრანიკ მიგრანიანს** ეკუთვნის, რომელმაც აფსუებს „დამოუკიდებლობაც" მიულოცა და, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სიტყვა იმაზეც ჩამოაგდო, რომ **აფხაზეთი 300 ათასი სომხის ჩასასახლებლად უნდა ემზადოს!**

ერთი სიტყვით, **პროფესორი ანდრანიკ მიგრანიანი,** რომელიც „არცახის" სახელმწიფოზე დიდ იმედებს ამყარებდა და **რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტ ელენე ხოშტარიას** „მგიმოში" ლექციებს უკითხავდა, ყარაბაღის მეორე ომში სომხეთის კატასტროფის შემდეგ სასწრაფოდ აფხაზეთში ჩავიდა, რათა ადგილობრივი სომხური დიასპორა გაემხნევებინა და მათთვის მიენიშნებინა, რომ, **თუ სომხური სახელმწიფო ყარაბაღში ვერ შედგა, ეს გეგმა აუცილებლად გაამართლებს აფხაზეთში, სადაც აფსუების რიცხვი გეომეტრიული პროგრესიით მცირდება, ხოლო სომხების — იზრდება!**

სოხუმში გამართული ბანკეტის დროს ძაღლის მოგდებულმა **ანდრანიკ მიგრანიანმა** ძაღლის ნაშობი **თემურ ალასანიას** პირით ქართველებს სულ დედა აგინა და ვიწრო წრეში თქვა, რომ **საქართველოში პროცესები ისე მიდის, რუსეთს აფხაზეთის შემდეგ სამეგრელოს შემოღობვაც არ გაუჭირდება და საზღვარი საქართველოსთან ენგურიდან ცხენისწყალამდე გადმოიწევს!**

ანდრანიკ მიგრანიანის ინსტრუქციით, იმისათვის, რომ რუსეთმა სამეგრელო მიიტაცოს და მერე **გაერთიანებული სამეგრელო-აფხაზეთი შავი ზღვის სომხურ სახელმწიფოდ** გამოცხადდეს, აუცილებელია, ზუგდიდის ცენტრში პერმანენტულად გაიმართოს ნაცსექტანტების მიტინგები, ხოლო მთელი სამეგრელო და მისი პატიოსანი მოსახლეობა გაიგივდეს მამაკაცების გამაუპატიურებელ ნაცებთან და მათ მწვალებელ ლიდერებთან!

ერთი სიტყვით, **ანდრანიკ მიგრანიანის საიდუმლო ცირკულარის თანახმად,** რუსეთის მიერ სამეგრელოს მისატაცებლად და შემოსაღობად უნდა ამოქმედდეს საბჭოთა პარტიული ფუნქციონერისა და ცეკას ქართველთმოძულე იდეოლოგის **მიხეილ სუსლოვის** ცნობილი დოქტრინის მოდიფიცირებული ვარიანტი! კერძოდ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამეგრელო დანარჩენ საქართველოს უნდა დაუპირისპირონ.

მოგეხსენებათ, 1961 წელს საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივანმა **მიხე-**

გაგრძელება მე-4 გვერდზე

ზუგდიდი. 2021 წლის 27 ოქტომბერი. ნაცები სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ

სოხუმში გამართული ბანკეტის დროს ძაღლის მოგდებულმა ანდრანიკ მიგრანიანმა ძაღლის ნაშობი თემურ ალასანიას პირით ქართველებს სულ დედა აგინა და ვიწრო წრეში თქვა, რომ რუსეთს აფხაზეთის შემდეგ სამეგრელოს შემოღობვაც არ გაუჭირდება და საზღვარი საქართველოსთან ენგურიდან ცხენისწყალამდე გადმოიწევს!

კვირგვინოსნები

არნო ხიდირბეგიშვილი
„საქინფორმის" მთავარი რედაქტორი

გაუგებრობა ქვეყანაში გაგრძელდება მანამდე, სანამ პარტიის დროშა სახელმწიფოს დროშა იქნება. ან პარტია გაუქმდეს, ან დროშა შეიცვალოს.

მამუკა ცოცერია
ზუგდიდის მერი

როგორც მერი, მე ვიქნები თითოეული ზუგდიდელის მეგობარი და კეთილმსახური, მიუხედავად მათი პოლიტიკური განწყობისა.

„ტვ იმედი"

ირაკლი ჩიქოვანი
„ქართული ოცნების" ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი

ზუგდიდელებმა მხარი დაუჭირეს იმას, რომ ჭეშმარიტად ზუგდიდელი ადამიანი იყოს ზუგდიდის მერი. გააკეთეს ღირებულებითი არჩევანი. მათ კიდევ ერთხელ უთხრეს უარი ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდში.

„ინტერპრესნიუსი"

ანრი ოხანაშვილი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

რატომ გიკვირთ ნაცრეჟიმის სექტანტების აღშფოთება, რომ მათი ბელადი საპატიმროში პრივილეგირებული იყოს?!

ამ ხალხს ხომ გაწყვეტილი აქვს შუბლის ძარღვი: **სანდრო გირგვლიანი** მოკლეს 2006 წლის 28 იანვარს — ამავე წლის 23 თებერვალს კი დააინიცირეს პროექტი და 17 დღეში — უსწრაფესად — აქციეს კანონად, მკვლელებისთვის პრივილეგიების მისანიჭებლად!

„აიპრესი"

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის" ლიდერი

100-ჯერ რომ დაუყენო არჩევნებში „ქართულ ოცნებას" ალტერნატივად ნაცები — **100-ჯერ** „ოცნება" მოუგებს!

„ფეისბუქი"

მიგრანიანის საიდუმლო ცირკულარი,



დასაწყისი მე-3 გვერდზე

ილ სუსლოვმა კრემლის მესვეურებს დახურულ თათბირზე წარუდგინა **აფხაზეთიდან ქართველების გამოყრის საიდუმლო გეგმა.** ძაღლის ნაშობი **მიხეილ სუსლოვი** ვარაუდობდა: **„კომუნისტური პარტია რუსეთის წებოა და სანამ წებო ძალას, თავის თვისებას დაკარგავს, მანამდე უნდა ავამუშაოთ რუსეთის გადარჩენის გეგმა. შორეულ აღმოსავლეთში მომსახურე ჩვენს გენერლებს უნდა მივცეთ ცხოვრების ნორმალური საშუალება. მათ ჩასასახლებლად გვჭირდება შავი ზღვის სანაპირო ტერიტორია, სადაც, როგორც მოგეხსენებათ, ქართველები სახლობენ. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქართველები ჩვენგან ძლიერ განსხვავდებიან. ადრე თუ გვიან ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხს დააყენებენ და თავისუფლებას მოითხოვენ. მათთან ბრძოლა უნდა დავიწყოთ აფხაზეთიდან. აფხაზეთის გამოყენებით სამეგრელოს, სვანეთს, აჭარასა და სხვა კუთხეებს უნდა მიეცეს დამოუკიდებლობა, მათში ცალ-ცალკე უნდა გავაღვივოთ კუთხურ-ეროვნული გრძნობა. დასავლეთ საქართველო უნდა დავუპირისპიროთ აღმოსავლეთს, ამის შემდეგ მათ შორის მომრიგებლის როლი უნდა შევასრულოთ.**

პარალელურად ქართველები მეცნიერულად უნდა დავარწმუნოთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსახლებულები, სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები არიან, რაც საქართველოს ტერიტორიიდან მათი საბოლოოდ გაძევების საშუალებას მოგვცემს.

ქართველები სანახევროდ ლიკვიდირებულნი და ასოცირებულნი უნდა გავხადოთ, თუ მოგვეცემა საშუალება, მთლიანად ლიკვიდაცია ვუყოთ მათ!“

აი, სწორედ ამ გეგმის ფრთაშესხმასა და სისრულეში მოყვანას ემსახურებოდა ის მიტინგი, რომელიც 27 ოქტომბერს ზუგდიდის ცენტრში გაიმართა!

დასტურ, **ოთხშაბათს, 2021 წლის 27 ოქტომბერს, როცა თბილისში ათეულათასობით ქართველი „ქართული ოცნების“ მხარდასაჭერად შეიკრიბა, პარალელურად რუსეთის ფედერაციამ და მისმა ნომრიანმა აგენტებმა, კაგებეს გენერალ სერგეი ბენერალოვის ხელისბიჭისა და კინტოს — ტომ რუსეთის ფედერაცია, როგორც მეგრელებისა და ქართველების უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაზე მზრუნველი ზესახელმწიფო, უფლებას იტოვებს, სამეგრელოში კონსტიტუციური წესრიგი დაამყაროს და ისტორიული კოლხიდა სექტანტებისგან გაწმინდოს!“**

კობა ნაყოფიას მეთაურობით, **ზუგდიდის ცენტრში ნაცსექტანტების მიტინგი დააფინანსეს.** ეს ის მიტინგი იყო, რომელიც რუსეთს სამეგრელოს შემოსაღობად და მისატაცებლად აუცილებლად სჭირდება.

რაც მეტი მეგის ქარდავა, კოხტა კოდუა, ათინოგენი, პაატა ცაავა, ანა ნითლიძე და როლანდ ახალაია იქნება სამეგრელოში, რუსეთი მით უფრო ჩქარა

მიიტაცებს სამეგრელოს

და ამ ყველაფერს ზოგადსაკაცობრიო იდეების უმწიკვლო მსახურებითა და ჰუმანისტური პრინციპებით „ახსნის“ — **„რაკი საქართველოს ხელისუფლება მკვლელების, კაცების გამაუპატიურებლებისა და მწამებლების ნეიტრალიზაციას ვერ ახერხებს და სამეგრელო, ფაქტობრივად, სადომაზოხისტებისა და მწვალებლების სათარეშოდ იქცა, ამი-**

რუსეთს მსგავსი ხერხისთვის არაერთხელ მიუმართავს! ასე, მაგალითად, 1846 წელს, როცა აფხაზეთში ადამიანებით ვაჭრობა იყო გაჩაღებული და **მაშინდელი მეგის ქარდავები და ახალაიები** ქართველ ბავშვებს თურქეთში ყიდდნენ, რუსეთი ამ საშინელი სენის აღსაკვეთად აღდგა. კერძოდ, რუსის მოხელეებმა ოჩამჩირეში ჩაბუდებულ **თურქ ყარა ჰასანს,** რომელიც ქართველ გოგო-ბიჭებს სტამბოლის ბაზარზე გზავნიდა, პრობლემები შეუქმნეს, ხოლო **ძაღლის ნაშობ მიხეილ შერვაშიძეს** 1847 წლის 6 მაისს ოჩამჩირესთან, გუდავასთან და კელასურთან ნავმისადგომები ჩამოართვეს, საიდანაც ტყვეები გაჰყავდათ. უფრო მეტიც, რუსებმა გადაგვარებულ **მიხეილ შერვაშიძეს** კომპენსაციის სახით 9500 მანეთი გადაუხადეს — ქართველები თურქეთში აღარ გაყიდოო! მიხეილის ძმას **დიმიტრი შერვაშიძეს,** რომელიც კელასურს ფლობდა, 2500 მანეთი მისცეს... თუ მიხეილ და დიმიტრი შერვაშიძეები ქართველების თურქეთში გაყიდვას არ დაიშლიდნენ, ისინი ამ ჯამაგირს დაკარგავდნენ.

ეს იყო უდიდესი სიკეთე, რაც რუსეთმა საქართველოში გააკეთა, მაგრამ ამ დიდი სიკეთის გვერდით რუსეთი სამეგრელოსა და სამურზაყანოს მოსახლეობის მეგრულად განათლებაზეც „ზრუნავდა“ და სამეგრელოსა თუ სვანეთის ქართველობას ყოველ წუთსა და წამს შხამსა და სამსალას აწვეთებდა — **„თქვენ ქართველები არ ხართ, მეგრელები და სვანები ცალკე ხალხი ხართ და საქართველოსთან არაფერი გესაქმებათო!“**

რუსმა მაოხრებელებმა სიტყვას საქმეც მოაყოლეს და მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში სამეგრელოდან და სვანეთიდან ქართული ენის გამოდევნა დაიწყეს. ასე, მაგალითად, **ძაღლის ნაშობმა გენერალმა უსლარმა** რუსული ანბანის საფუძველზე „სვანური ანბანი“ შექმნა, ხოლო პროფესორმა **ალექსანდრე გრენმა** — „მეგრული ანბანი“. პარალელურად წყეულმა რუსმა მოხელემ **ვინმე ლევიცკიმ,** რომელიც ხონის სემინარიაში ასწავლიდა, **ივანე პეტროვსა** და **თადა აშორდიას** კიდევ ერთი „მეგრული ანბანი“ შეაქმნევინა, რათა სამეგრელოს სკოლებიდან ქართული გამოედევნათ და მის ნაცვლად რუსული დაემკვიდრებინათ.

სამეგრელოსა და სვანეთის ქართველობა ამ საშინელი განსაცდელის წინააღმდეგ აღდგა! სამეგრელომ და სვანეთმა მაშინ თავიანთი წილი საქართველო მტკიცედ დაიცვეს და

КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ანჩ

კვირგვინოსნები

მიხეილ პოგრებინსკი
უკრაინელი პოლიტოლოგი

სააკაშვილი ავტორიტარული პიროვნება და დიქტატორია. რა გააკეთა უკრაინისთვის, რომ აქ იყოს? მხოლოდ ნეგატიური ემოციები... კარლსონივით სახურავებზე დარბოდა.

„საერთო გაზეთი“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილი — ჩემი მეგობარი, ძმაკაცი, ლიდერი და პრეზიდენტი — ეროვნული გმირია!

„ახალი თაობა“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

სააკაშვილი რუსულ თამაშს ვეღარ ითამაშებს, თუ ითამაშებს, მხოლოდ დომინოს.

„ტვ იმედი“

დენიელ ფრიდი
აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე

მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში შეიძლება, იმ ოცნებით დაბრუნდა, რომ ხელახალ „ვარდების რევოლუციას“ მოაწყობდა, რევოლუციების დრო აღარ არის.

„ამერიკის ხმა“

ნათია მეზვრიშვილი
პარტია „საქართველოს“ წევრი

რატომ უნდა დაუჯერონ მოქალაქეებმა **მელიას,** რომელიც დემოკრატიული მმართველობის მოდელებისკენ ისწრაფვის მაშინ, როდესაც პარლამენტის შტურმში მონაწილეობდა.

„კვირის პალიტრა“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

თუ **ნიკანორ მელიამ** შიდა პარტიული „წითელი ხაზები“ გადაკვეთა, არ არის გამორიცხული, რომ კარისკენ მიუთითონ, ან შეუქმნან ისეთი მდგომარეობა, პარტიიდან თვითონ წავიდეს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რუსეთის ფედერაციის მიტინგი ზუგდიდის ცენტრში

მტერი არ გაახარეს, მაგრამ **სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს, რომ დღეს სამეგრელოში მტერი გახარებულია, რადგან ნაცისტურმა სექტამ და ანდრანიკ მიგრანიანმა იმდენი ქნეს, რომ სამეგრელოს ნაცფიურერ სააკაშვილისა და მისი ბინძური ხროვის გულმხურვალე მხარდამჭერის ყალბი და სახიფათო იმიჯი შეუქმნეს!**

რუსეთს აფხაზეთი რომ მიეტაცებინა, ამისათვის 1921 წლის 18 მარტს **გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხნში** 30 ათას აფსუას მოუყარა თავი და „ყრილობა" ჩაატარებინა, სადაც აფხაზეთის დანარჩენი საქართველოსგან გამოყოფა მოითხოვეს. **სწორედ იმ ავადსახსენებელი „ლიხნის ყრილობის" თუ ყროლების სუნი მეცა 2021 წლის 27 ოქტომბერს, როცა მთელი საქართველო თბილისში, რუსთაველის პროსპექტსა და თავისუფლების მოედანზე იყო შეკრებილი და ზეიმობდა, ხოლო ზუგდიდში ამ დროს ნაცსექტანტები პარალელურ აქციას მართავდნენ და წარმატებით ქმნიდნენ იმის საშიშ და დამღუპველ ილუზიას, თითქოს სამეგრელო დანარჩენ საქართველოს უპირისპირდება!** არადა, სიმართლე ამ დროს სულ სხვაგან არის... საქმე ის გახლავთ, რომ **როგორც ლიხნში, ისე ზუგდიდში, თბილისსა თუ ახალქალაქში** საქართველოს ერთიანობას ძირს მართლაც უთხრიდნენ და უთხრიან, მაგრამ არა აფსუები და სამეგრე-

იმისათვის, რომ რუსეთმა სამეგრელო მიიტაცოს, აუცილებელია, ზუგდიდის ცენტრში პერმანენტულად გაიმართოს ნაცსექტანტების მიტინგები, ხოლო მთელი სამეგრელო და მისი პატიოსანი მოსახლეობა, გაიგივდეს მამაკაცების გამაუპატიურებელ ნაცებთან და მათ მწვალებელ ლიდერებთან!

ანდრანიკ მიგრანიანი აფხაზეთში ასლან ბჟანიასთან შეხვედრის დროს

ლოს ქართველობა, არამედ **ანდრანიკ მიგრანიანის, სერგეი გენერალოვისა და მიხეილ სუსლოვის პოლიტიკური ნაბიჭვრები,** რომლებსაც შესაბამისი ინსტრუქტაჟი ძაღლის ნაშობმა თემურ ალასანიამ და მისმა იდეურმა წინაპრებმა მოსკოვიდან ჩაუტარეს!

საქართველოს ერთიანობას ყოველთვის და ყოველ ეპოქაში ემუქრებიან ის ნაძირალები, რომლებიც გუშინწინ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში შეიკრიბნენ ზუსტად ისე, ვითარცა ამ ორასორმოცდაათი წლის წინათ სახელოვანი და გმირთაგმირი მეფე ერეკლეს მტრები — მარკოზაშვილების მარანში!

უკუღმართი შემთხვევით თუ საქართველოს საისტორიო ბედისწერით ისე მოხდა, რომ 1795 წელს კრწანისის ომში ერეკლეს საქართველოს ბედი სწორედ **წყეული ანდრანიკ მიგრანიანის სულიერმა და გენეტიკურმა წინაპრებმა — არტემ არარატიანცმა და იოსებ არღუთინსკიმ** გადაწყვიტეს, რომლებმაც საჭურის აღა-მაჰმად-ხანს ახარეს — ერეკლეს მეზარბაზნეები არ ჰყავს, შეუტიე, ქალაქი შენიაო!

დღეს ანდრანიკ მიგრანიანი თანაკურსელ სერგეი კალანტაროვ-ლავროვთან ერთად კრემლის კარზე აკაკუნებს და რუსეთის ხელისუფლებას ნიშანს აძლევს, რომ სამეგრელოში ქართველებს მეზარბაზნენი არ ჰყავთ, ხოლო ზუგდიდის ცენტრში რუსეთის ფედერაციის მიტინგი არ უნდა დაიშალოს!

ფრთხილად, საქართველოვ, ზუგდიდში ნაცების ტყავში გახვეული აფხაზეთის სომხური რესპუბლიკის მსტოვრები გამოჩნდნენ!

ბოლოთქმა

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ორად ორი ქვეყანაა აწეწილი და გახლეჩილი — საქართველო და უკრაინა! ორივეგან ***ძაღლის ნაშობი ანდრანიკ მიგრანიანისა და მისი მოსკოველი უფროსების ლოცვა-კურთხევით*** *წლების განმავლობაში* ***სააკაშვილი*** *დათარეშობდა, ანუ* ***კორონა****პანდემიის პირობებში სააკაშვილი და მისი სექტა, დიდი ალბათობით, წარმოადგენენ* ***რუსეთის იმპერიის კორონას,*** *რომელსაც მთელი საქართველო და უკრაინა გადააქოთებინეს!* ***კორონა*** *კლავს, მაგრამ, როგორც მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს,* ***კორონა*** *თავადაც კვდება და მილევად რეჟიმშია... იმედია, რუსეთის იმპერიის* ***კორონას — ნაცსექტასაც*** *ძაღლი მიაკვდება და სამეგრელოში რუსეთის დროშის აფრიალებას ვერ ეღირსება!*

დიტო ჩუბინიძე

რუსეთის იმპერიის კორონა

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის" მთავარი რედაქტორი

ნაცმოძრაობის კონტროლს დაქვემდებარებული სამი ტელევიზია **„ტვ პირველი", „მთავარი" და „ფორმულა"** არის ის სამი დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელთა მეშვეობითაც ხდება ადამიანების ტვინების გამორეცხვა, მათი დაზომბება, მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. გამოაცალეთ ნაცმოძრაობას **ეს სამი ტელევიზია** და დროის მცირე მონაკვეთში ნაცმოძრაობის მხარდამჭერთა რიცხვი სამჯერ შემცირდება. **ეს სამი ტელევიზია,** გიჟების მოსამზადებელი **ეს სამი ტერორისტულ-დივერსიული ორგანიზაცია** სანამ არსებობს, არ იქნება მშვიდობა საქართველოში.

„საერთო გაზეთი"

ემზარ გვენეტაძე
ისტორიის დოქტორი, პროფესორი



არ ვამბობ, რომ **„ქართული ოცნება"** შეუმცდარია, მაგრამ საქართველოში ბუდობს ქართველი ერის მტერი, რომელსაც **ნაცმოძრაობა** ჰქვია.

ვნატრობდი, რომ **გამსახურდიას** მერე ხელისუფლებაში ისეთი კაცი მოსულიყო, როგორიც **ირაკლი ღარიბაშვილია.** მან მაგრძნობინა, რომ ქართველები ვართ და სახელმწიფო გვაქვს, თორემ აქამდე კუბილიუსები იყვნენ ჩვენი უფროსები. **ღარიბაშვილმა** კი ნათლად თქვა: ჩემი უფროსი არის ქართველი ხალხი. მას ყველა მხარში უნდა დაუდგეს. იგი ჯანსაღ საქართველოს არავის დააკორტნინებს.

„საერთო გაზეთი"

თამარ ჭალიაშვილი
პარლამენტარი

ქართველი ხალხის არჩევანი ვერასდროს იქნება ძალადობა, წამებაზე ორიენტირებული მმართველობა. ქართველი ხალხი არის მობილიზებული დემოკრატიის დასაცავად.

„რეზონანსი"

ის აქ არ არის!

მერაბ სეფაშვილმა ნაცების მიტინგზე რამდენიც არ უნდა იმღეროს — „ის აქ არის!“ — ის აქ არ არის, ხოლო, ვინც რუსთავის ციხეშია მოთავსებული, ის, უბრალოდ, ერთი პოლიტიკური მძორია!

2021 წელი, ზუგდიდი. მერაბ სეფაშვილი მღერის: „ის აქ არის!“

2021 წლის 27 ოქტომბერს, როცა თბილისში მთელი თავისუფლების მოედანი, რუსთაველის გამზირი და ახლომახლო ქუჩები „ქართული ოცნების“ აქციაზე მისული ხალხით იყო გადაჭედილი, ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდში, მერიის შენობის წინ, მცირერიცხოვანი მიტინგი გამართა.

თბილისში გამართული მრავალრიცხოვანი მიტინგის მთავარი არსი და დანიშნულება ის იყო, რომ დამნაშავე სააკაშვილი კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯოს, სასჯელი ბოლომდე მოიხადოს და ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც მოძალადე და სისხლიან ბანდას, ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალება არ მიეცეს.

რაც შეეხება ზუგდიდში გამართულ მცირერიცხოვან მიტინგს, იგი დამნაშავე სააკაშვილისათვის პასუხისგების არიდების, ციხიდან დროზე ადრე გათავისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების მორიგ უსუსურ მცდელობას წარმოადგენდა.

თბილისში გამართულ მიტინგს არამხოლოდ „ქართული ოცნების“ მომხრეები ესწრებოდნენ, არამედ დედაქალაქის შუაგულში ათეულათასობით ისეთი მოქალაქეც იდგა, რომელიც „ქართულ ოცნებაზე“ გაბრაზებულია, მაგრამ ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას ცოცხალი თავით არ დაუშვებს, ზუგდიდში გამართულ მიტინგს კი მხოლოდ ნაცმოძრაობის პარტიული აქტივი ესწრებოდა.

ამიტომაც იყო, რომ **27 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში მთელი საქართველოდან ჩამოსული 150 000 კაცის გუგუნი ისმოდა, ზუგდიდის ცენტრში კი მთელი სამეგრელოს მასშტაბით ძლივს შეკოწიწებული 1500-მდე ნაცი ცოდვილობდა.**

თუმცა, არა აქვს მნიშვნელობა, ნაცების აქცია 20-კაციანი იქნება თუ 20 000-კაციანი, **მერაბ სეფაშვილი** სცენაზე მაინც ადის და მთელი გზნებით მღერის, რეპერტუარს კი ისე არჩევს, რომ სიმღერები ნაცსექტის გურუსა და ბელადის — მიხეილ სააკაშვილის იმწუთიერ მდგომარეობას მიესადაგოს.

აი, მაგალითად, **2007 წელს, როცა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ დიდი საპროტესტო ტალღა იყო აზვირთებული და რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობის წინ, ათიათასობით ადამიანი იდგა, მერაბ სეფაშვილი მიტინგზე ბადრი პატარკაციშვილთან ერთად გამოჩნდა, თუმცა, მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა 2007 წლის 7 ნოემბრის მშვიდობიანი მიტინგი სასტიკად დაარბია, ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია „იმედი“ დახურა და თვითონ პატარკაციშვილს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით სისხლის სამართლის საქმე აღუძრა, სეფაშვილი სააკაშვილის მხარეს გადავიდა და მისთვის ამღერდა.** კერძოდ, 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როცა სააკაშვილს მისმა კარის მომღერლებმა კონცერტი გაუმართეს, მერაბ სეფაშვილმა სააკაშვილი პარტერიდან სცენაზე აიხმო, ხელი გადახვია და უმღერა: **„ჩემი გმირი გიწოდე, ხელი გამოგიწოდე, გაიმარჯვებ, იცოდე, ჩემო ვაჟკაცო“.**

2008 წელი, თბილისი. მერაბ სეფაშვილი მღერის: „ჩემი გმირი გიწოდე!“

იმისაგან, ვისაც მერაბ სეფაშვილი ადრე უმღეროდა – ,,ჩემი გმირი გიწოდე!“ – ხოლო ახლა უმღერის – ,,ის აქ არის!“ – მხოლოდ პოლიტიკური და მორალური არარაობაღა დარჩა!

უფრო ახალი ამბავიც რომ გავიხსენოთ, 2020 წლის 30 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, როცა ნაცებმა თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, მიტინგი გამართეს, **მერაბ სეფაშვილი** კვლავ მათთან ერთად იდგა და ისეთ სიმღერას მღეროდა, თითქოს, იმხანად ჯერ კიდევ უკრაინაში მყოფ სააკაშვილს მისი ჩამოსვლის გაუთავებელი მოლოდინით გამოწვეულ ხვაშიადს უმხელსო: **„იქნებ დაკარგე ნაცნობი გზა, სევდიან ფიქრებში მეორდები, იქნებ ჩემს ნაცვლად მოვიდა სხვა, შენ აღარ მოხვალ, მე მაინც გელოდები“.**

და აი, ამა წლის 27 ოქტომბერს ზუგდიდის მერიის წინ გამართულ აქციაზე მერაბ სეფაშვილი ნაცსექტის წინაშე კვლავ წარდგა და გია ყანჩელის გენიალური კომპოზიციის ინტერპრეტაცია ააჟღერა: **„მღერის ქარი, ყვირის ქნარი და სიჩუმეც ჩამჩურჩულებს: „ის აქ არის!“ „ის აქ არის!“ — ამბობს მტკვარი, გული ყვირის საგულედან: „ის აქ არის!“**

რა ლაპარაკი უნდა, რომ ნაცების აქციაზე სეფაშვილის მიერ ნამღერი — **„ის აქ არის!“** — ქვეტექსტურად და ზეტექსტურადაც **რუსთავის ციხის პატიმარ სააკაშვილს** ეძღვნებოდა, რომელიც საქართველოში არაჟნებით სავსე ტრაილერით შემოიპარა და კონსპირაციულ ბინაში ხინკლის ჭამისას დააკავეს.

„ის აქ არის!“ — მღეროდა სეფაშვილი მიტინგზე, უსმენდნენ ნაცები მის ნამღერს და გულს იმაგრებდნენ — ჩვენი ბელადი აქ არის, მალე ციხიდან დავიხსნით და ავშენდებითო!

„ის აქ არის!“ — მღერის სეფაშვილი და მართლა ჰგონია, რომ ის აქ არის!

„ის აქ არის!“ — ისმენენ ნაცები სეფაშვილის სიმღერას და თავიანთ თავს აჯერებენ, რომ ის მართლა აქ არის!

არადა, სააკაშვილი აქ არ არის!

ის აქ არ არის მას შემდეგ, რაც მისმა რეჟიმმა პირველი ეკლესია დაანგრია, პირველი მშვიდობიანი მიტინგი დაარბია, პირველი ტელევიზია დახურა, პირველი უდანაშაულო ადამიანი დააპატიმრა, პირველი უდანაშაულო ადამიანი დახვრიტა, პირველი ბიზნესმენი დაატერორა, პირველი პატიმარი აწამა და გააუპატიურა!

ის აქ არ არის მას შემდეგ, რაც საქართველოს ტერიტორიების 20 პროცენტი დაკარგა, ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობა რუსეთს ტყვიის გაუსროლელად ჩააბარა, ცხინვალს „ქვების გროვა“ უწოდა, ომში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ცხედრები სამაჩაბლოს მიწაზე აგვისტოს თაკარა მზის ქვეშ გასახრწნელად დატოვა და რუსთაველის გამზირზე სატაშფანდურო მიტინგი მოაწყო — ომი მოვიგეო!

ის აქ არ არის მას შემდეგ, რაც ომის დროს მთელი მსოფლიოს თვალწინ ჩაისვარა და რუსული თვითმფრინავის ხმის გაგონებაზე გორში მიწაზე იფორთხა!

ის აქ არ არის მას შემდეგ, რაც დავითგარეჯის ქედზე მდებარე სტრატეგიული სიმაღლე და სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი აზერბაიჯანს გადაულოცა!

ის აქ არ არის მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვა და ქართული პასპორტი ოდესის გუბერნატორის სავარძელში გაცვალა!

კაცმა რომ თქვას, **სააკაშვილი აქ არც არასოდეს ყოფილა, რადგან საქართველოსა და ქართველ ხალხთან სულიერი, მორალური და ემოციური კავშირი არასოდეს ჰქონია; საქართველო არასოდეს ყოფილა სააკაშვილის სამშობლო და ქართველი ხალხი არასოდეს ყოფილა სააკაშვილის მშობლიური ხალხი;** სააკაშვილისათვის საქართველო ყოველთვის იყო **ტერიტორია, რომელიც საკუთარი ძალაუფლების განსახორციელებლად სჭირდებოდა** და ქართველი ხალხი ყოველთვის იყო მასა, **რომელსაც საკუთარი ძალაუფლების ობიექტად იყენებდა ისე,** როგორც მოკრივეები ვარჯიშისას ე.წ. გრუშას იყენებენ!

ასე რომ, მერაბ სეფაშვილმა ნაცების მიტინგზე რამდენიც არ უნდა იმღეროს — **„ის აქ არის!“ — ის აქ არ არის,** ხოლო, ვინც რუსთავის ციხეშია მოთავსებული, ის, უბრალოდ, ერთი **პოლიტიკური მძორია,** რომელსაც გარშემო მის მიერვე დაფრთიანებული სვავები უტრიალებენ და ცდილობენ, უსულო პოლიტიკური სხეულიდან უკანასკნელი სარგებელი ამოკორტნონ!

იმისაგან, ვისაც მერაბ სეფაშვილი ადრე უმღეროდა — **„ჩემი გმირი გიწოდე!“** — ხოლო ახლა უმღერის — **„ის აქ არის!“** — მხოლოდ პოლიტიკური და მორალური არარაობაღა დარჩა, რომელიც გინდ, იქ ყოფილა და გინდ — **აქ, გინდ, ყოფილა და გინდ — არა!**

მის აქ ყოფნასაც და არყოფნასაც ახლა იმ **5000-ლარიანი „შანელის“ ჩექმის** ფასიც არა აქვს, რომელიც რამდენიმე დღის წინათ ციხეში პატიმარი შვილის სანახავად შესულ **გიული ალასანიას** ეცვა!

ის აქ არ არის, არც ყოფილა და არც იქნება!

ჯაბა ხუბუა

პატიმარი სააკაშვილის დედამ გიული ალასანიამ გასულ კვირას საზოგადოების ყურადღება ექსტრავაგანტური ჩაცმულობით მიიპყრო. კერძოდ, გულდათუთქული და მჭმუნვარე მშობელი ციხეში „მოშიმშილე“ და „სიკვდილის პირას მისული“ ვაჟის მოსანახულებლად თეთრებში გამოწყობილი მივიდა, ფეხზე კი უჩვეულო დიზაინის გამჭვირვალე ჩექმა ეცვა.



გიულის ჩექმა,

როგორც რუსული ჩექმის ვარიაცია

როგორც მოგვიანებით გაირკვა, გიულის ჩექმა, არც მეტი, არც ნაკლები, „შანელის“ ბრენდისა ყოფილა და 1385 აშშ დოლარი, ანუ დაახლოებით 4400 ლარი ღირებულა.

თუმცა, ჩვენ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თანამედროვე მოდის ტენდენციები ნაკლებად გვაინტერესებს და არც იმის განხილვას ვაპირებთ, თუ რა „ეშანელება“ გიული ალასანიას, როცა მისი პატიმარი შვილი აცხადებს — ვშიმშილობ და ჩემს სიცოცხლეს სამშობლოს თავისუფლებისათვის ვწირავო?

ჩვენ გიულის ჩექმა სულ სხვა ჭრილში გვაინტერესებს!

ჩვენ გვაღელვებს ის, რომ გიული თავისი ჩექმით დიდი ხანია, საქართველოსა და ქართველი ხალხის გულმკერდზეა შემდგარი!

გიულის ჩექმა რუსული ჩექმის ვარიაციაა!

ჰო, როგორც **რუსული ჩექმა** გახლავთ საქართველოს ოკუპაციის, ძალმომრეობისა და აგრესიის სიმბოლო, სწორედ ასეა **გიულის ჩექმაც!**

გიულის ჩექმა საქართველოს შიდა ოკუპაციის, შიდა აგრესიისა და ძალმომრეობის სიმბოლოა!

გიულის ჩექმის ქვეშ საქართველო მთელი 9 წლის განმავლობაში გმინავდა და **გიულის ჩექმის** ქვეშ მიედინებოდა უდანაშაულო ქართველთა სისხლის მდინარე, რომელიც გიულის ვაჟმა დააყენა!

გიულის ჩექმის ქვეშ გაიტკეპნა **სანდრო გირგვლიანისა** და **ბუტა რობაქიძის, ზურამ შარაძისა** და **როინ შავაძის, სერგო თეთრაძისა** და **გია კრიალაშვილის, ნიკა კვინტრაძისა** და **სულიკო ასათიანის, გიორგი გამცემლიძისა** და **სულხან მოლაშვილის** საფლავთა მიწა!

გიულის ჩექმის ქვეშ ვერ გაიტკეპნა **დათო ცინდელიანისა** და **პაატა ქარდავას** საფლავთა მიწა, რადგან გიულის ვაჟის რეჟიმმა მათ საფლავიც არ აღირსა — შუა ზღვაში დახვრიტა და ცხედრები წყალში ჩაძირა!

საქართველოს ეროვნულ გმირს **გიორგი ანწუხელიძეს** ცხინვალში **ოკუპანტები ჩექმებით** რომ შედგნენ, ისიც **გიული ალასანიას ჩექმა** იყო, იმიტომ, რომ საქართველო იმ პროვოკაციულ და წინდაწინვე წაგებულ ომში გიულის ვაჟმა გახვია!

ახლა შეიძლება, მავანმა თქვას — სააკაშვილის დანაშაულებთან გიული რა კავშირშია, შვილის ბოროტებაზე დედამ რატომ უნდა აგოს პასუხიო, მაგრამ ასე არ არის. მორალისტობას არ ვაპირებთ და არც — დიდაქტიკურ წიაღსვლებს შვილის სწორად აღზრდაში დედის როლის შესახებ, უბრალოდ, გიული ალასანიას ამასწინანდელ განცხადებას მოვიხმობთ: **„პირადად მე მიმაჩნია, რომ ჩემს შვილს, როგორც პრეზიდენტს, შეცდომა არ დაუშვია, ამაში დარწმუნებული ვარ!“**

გესმით? აქ მორჩა და გათავდა ყველაფერი!

გიული ამბობს, რომ მის შვილს არათუ დანაშაული არ ჩაუდენია, არამედ შეცდომაც კი არ დაუშვია, ესე იგი, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ადამიანების ქუჩაში ხოცვას, ციხეებში პატიმრების წამებასა და გაუპატიურებას, პოლიტიკურ რეპრესიებს, მართლმსაჯულების სისტემის, მედიისა და ბიზნესის ტერორს გიული არათუ დანაშაულად, არამედ შეცდომადაც არ მიიჩნევს!

ამ განცხადებით გიული ავტომატურად ხდება ყველა იმ დანაშაულის მორალური თანამონაწილე, რომელიც მისი ვაჟის რეჟიმმა ჩაიდინა!

ეს განცხადება ადასტურებს, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი მთელი 9 წლის განმავლობაში სწორედ **გიულის ჩექმის ქვეშ ისრისებოდა!**

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ **გიულის ჩექმა რუსული ჩექმის** ვარიაციაა, მაგრამ არ გვითქვამს, რომ გიულის ჩექმას ქუსლი მთლიანად რუსული აქვს!

ჰო, **გიულის ჩექმის რუსულ ქუსლს** გიულის ძმა **თემურ ალასანია** ჰქვია — რუსული სპეცსამსახურების სტაჟიანი წარმომადგენელი, გაეროს განიარაღების კომიტეტის ყოფილი წევრი რუსეთის კვოტით, რომელმაც სააკაშვილთან სატელეფონო საუბარში ქართველების შესახებ თქვა: **„არა, ეს არი, ავადმყოფი ერია, რა. ამათ სანამ არ დააჯ...ავ** (ცენზურა აქაც და ყველგან ჩვენია. რედ.) **თავზე და სანამ დედას არ მოუ...ნავ, ვერ იგებენ ვერაფერს. მაგათი დედა მოვ...ან მე ქართველების, ქართველების დედა მოვ...ან, „პროსტა“, ვინ არიან ესენი, ეს ავადმყოფი ერი ვინ არი, ტო“.**

აი, ასეთი კაცის და გახლავთ **ჩექმებიანი გიული** და ამათი აღზრდილია სააკაშვილი!

მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის ქართველთმოძულე რეჟიმი კარგა ხანია, ქვეყანას აღარ მართავს, საქართველო ჯერ კიდევ **გიულის ჩექმის** ქვეშ არის გაგებული და ასე იქნება მანამ, სანამ გიულის ვაჟი კანონის მთელი სიმკაცრით არ აგებს პასუხს ყველა ჩადენილი დანაშაულისათვის, მრავალწლიან სასჯელს არ მოიხდის და ქართული პოლიტიკიდან სამუდამოდ არ ამოიძირკვება თავის კრიმინალურ ბანდასთან ერთად!

საქართველო მხოლოდ მაშინ ამოისუნთქავს თავისუფლად, როცა თავზე, კისერზე, მკერდზე და სახელმწიფოებრივი სხეულის არცერთ ნაწილზე **გიულის რუსულქუსლიანი ჩექმა** აღარ ექნება დაბჯენილი!

ჯაბა ხუბუა

საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს ცხინვალში ოკუპანტები ჩექმებით რომ შედგნენ, ისიც გიული ალასანიას ჩექმა იყო, იმიტომ, რომ საქართველო იმ პროვოკაციულ და წინდაწინვე წაგებულ ომში გიულის ვაჟმა გახვია!

— ქუთაისის ოპერის თეატრში არ შემიშვეს! — ვიშვიშებს სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის, ანუ მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მხარდამჭერი პაატა ბურჭულაძე.

ბურჭულაძევ, არ გაპაატიებენ!

— როგორ შეიძლება, მსოფლიოში აღიარებული საოპერო მომღერალი პაატა ბურჭულაძე საკუთარი ქვეყნის ოპერის თეატრში არ შეუშვან?! — შფოთავენ სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის, ანუ მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის სხვა მხარდამჭერები, აშკარა და ფარული, გამჟღავნებული და ლატენტური ნაცები.

გეგონება, პაატა ბურჭულაძე ქუთაისის ოპერის თეატრში სამღერად მივიდა და კარი ცხვირწინ მიუკეტეს!

გეგონება, ბურჭულაძეს ქუთაისის ოპერის თეატრის დასთან „რიგოლეტოს“ ან „ჩიოჩიო-სანის“ მოტივებზე უნდა ესაუბრა და ამის საშუალება არ მისცეს!

სინამდვილეში, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის, ანუ მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მხარდამჭერი **პაატა ბურჭულაძე ქუთაისის ოპერის თეატრში არა მაღალ ხელოვნებაზე სასაუბროდ, არამედ ნაცპარტიული აგიტაციისათვის მივიდა.**

დიახ, ბურჭულაძე, რომელმაც ქართულ პოლიტიკაში თავისი რელაციური გაელვება სამარცხვინოდ დაასრულა და დღეს მის ყოფილ პარტიას **ნიკა მაჭუტაძე** თავმჯდომარეობს, ქუთაისის ოპერის თეატრში იმისათვის აპირებდა შესვლას, რომ დასის წევრებისათვის მოეწოდებინა — **30 ოქტომბერს, არჩევნების მეორე ტურში, ხმა ქუთაისის მერობის ნაციონალ კანდიდატს ხატია დეკანოიძეს მიეცითო!**

ქუთაისის ოპერის თეატრში მისვლის მიზანი ბურჭულაძემ თავადვე გაამხილა, როცა სოციალურ ქსელში დაწერა: **„დღეს მინდოდა, თეატრის მუსიკოსებსა და მენეჯმენტს ხატია დეკანოიძისათვის გაეცნოთ საკუთარი პრობლემები, ამიტომ მივედით თეატრთან“.**

გესმით? ქუთაისის ოპერის თეატრში შესვლას ცდილობდა არა საოპერო მომღერალი და მსოფლიო ბანად აღიარებული პაატა ბურჭულაძე, არამედ **ნაცმოძრაობისა და ხატია დეკანოიძის აგიტატორი პაატა ბურჭულაძე!**

ქუთაისის ოპერის თეატრში არ შეუშვეს არა საოპერო მომღერალი და მსოფლიო ბანად აღიარებული პაატა ბურჭულაძე, არამედ ნაცმოძრაობის აქტივისტი პაატა ბურჭულაძე, რომელიც ცდილობს, იმ ავტორიტეტის ნაწილი, რაც ჯერ კიდევ შერჩენია, საქართველოში მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის დაბრუნებას მოახმაროს!

ქუთაისის ოპერის თეატრის ხელმძღვანელმა **ირინე ლომინაძემ** განაცხადა — **პაატა ბურჭულაძეს, როგორც მსოფლიო ბანს, დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ პოლიტიკოს პაატა ბურჭულაძესთან შეხვედრა არ ვისურვე, რადგან არ ვცემ პატივს იმ პარტიას, რომლის გვერდითაც ის დგასო!**

ხატია დეკანოიძე პაატა ბურჭულაძესთან ერთად

ძალიან სწორად მოიქცა **ქუთაისის ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი!**

მისი პოზიცია აბსოლუტურად სამართლიანი და მორალურად წელგამართულია!

პაატა ბურჭულაძემაც და ხელოვნების სფეროს ყველა იმ წარმომადგენელმაც, რომელიც სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას, ანუ მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების რეჟიმს უჭერს მხარს, ამისათვის მორალური ფასი უნდა გადაიხადოს! დიახ, მათ ქართველი საზოგადოებისაგან ადეკვატური პასუხი უნდა მიიღონ იმაზე, რომ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების პეტიციას აწერენ ხელს! **მათ ქართველი ხალხისაგან ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უნდა იგრძნონ მორალური წნეხი იმის გამო, რომ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ შვილებდახოცილი მშობლების, ციხეებში ნაწამები პატიმრებისა და მშვიდობიან აქციაზე ცემით მოკლულ მომიტინგეთა ოჯახების ტრაგედიას არაფრად აგდებენ!**

პაატა ბურჭულაძე და მიხეილ სააკაშვილი

ქუთაისის ოპერის თეატრში – არა საოპერო მომღერალი და მსოფლიო ბანად აღიარებული პაატა ბურჭულაძე, არამედ ნაცმოძრაობის აქტივისტი და ხატია დეკანოიძის აგიტატორი პაატა ბურჭულაძე არ შეუშვეს!

დღეს პაატა ბურჭულაძე, როგორც ნაცმოძრაობის აგიტატორი, ქუთაისის ოპერის თეატრში არ შეუშვეს, **ხვალ** ვიღაცას ფილარმონიის სცენაზე არ აუშვებენ იმის გამო, რომ მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების აქციებზე მღერის, **ზეგ** ვიღაცას, ვინც სააკაშვილისა და მისი კრიმინალური ბანდის ყველა მოწინააღმდეგეს პირდაპირ მიტინგის ტრიბუნიდან ემუქრება ჯოჯოხეთში გაგზავნით, საკუთარ უნიჭო ნახატებს გადაახევენ თავზე და **ეს სრულიად ბუნებრივი იქნება, რადგან ბოროტებისა და ძალადობის მხარდაჭერა არამხოლოდ დაწერილი, არამედ დაუწერელი კანონებითაც ისჯება!**

ასე რომ, პაატა ბურჭულაძეს ყველა საოპერო სცენა ფეხქვეშ უნდა ეწვოდეს მანამ, სანამ იგი მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების მხარდაჭერას არ დაანებებს თავს!

ქართული ფეხბურთის ლეგენდა **მიშა მესხი** ერთხელ „დინამოს“ სტადიონზე თამაშის საყურებლად არ შეუშვეს, რადგან ბილეთი შინ დარჩენოდა, სტადიონის დაცვამ კი უკვე თმაშევერცხლილი ვეტერანი სახეზე ვერ იცნო, ხოლო

პაატა ბურჭულაძე ქუთაისის ოპერის თეატრში სწორედ იმიტომ არ შეუშვეს, რომ იცნეს, როგორც ნაცმოძრაობის აგიტატორი და სააკაშვილის სისხლიანი ხროვის მეხოტბე!

ბურჭულაძემ უნდა იცოდეს, რომ მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების გვერდით დგომას ქართველი ხალხი მას არასოდეს აპაატიებს!

ჯაბა ხუბუა

პაატა ბურჭულაძეს ყველა საოპერო სცენა ფეხქვეშ უნდა ეწვოდეს მანამ, სანამ იგი მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების მხარდაჭერას არ დაანებებს თავს!

კვირგვინოსნები

ირინე ლომინაძე
ქუთაისის ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი

პაატა ბურჭულაძეს, როგორც საოპერო მომღერალს, უდიდეს პატივს ვცემ, მაგრამ, როგორც პოლიტიკოსს, მე მას არ შევხვდები.

„რეზონანსი“

ამირან სალუქვაძე
ექსპერტი

ყოფილი მთავარსარდალი ქვეყანაში სამარცხვინოდ შემოძვრა. **თუ „ქართულ ოცნებას“ არ აწყობდა აქ სააკაშვილი, უპრობლემოდ შეეძლო ჩაესვა თვითმფრინავში ან ისევ არაჟნის კონტეინერში და უკან გაებრუნებინა.** ეს არ იყო პრობლემა. პირდაპირ სადარბაზოსთან მიაყენებდნენ მანქანას და წაიყვანდნენ ისევ უკრაინაში, მაგრამ იმოქმედეს კანონის თანახმად, დღეს ის დაკავებულია და უნდა მოიხადოს სასჯელი.

„კვირის პალიტრა“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

სააკაშვილი თავისი გატაცების სცენებს დგამდა და რევოლუციისთვის ემზადებოდა. ამის შემდეგ მის მშვიდობიან გეგმებზე საუბარი ფარსია. **სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წყევლად იქცა.** არჩევნების შემდეგ ჩვენ გავიხედავთ მხოლოდ წინ, ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგს აღარასდროს ავყვებით.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი გამსახურდია
ზვიად გამსახურდიას ვაჟი

ზვიად გამსახურდიასა და კონსტანტინე გამსახურდიას ხსენება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მათი სახელების შეურაცხყოფაა.

„ტვ იმედი“

ესენი არიან! ესენი არიან!

წინა კვირას სააკაშვილისა და ნაცხროვის მიერ ცხრა წლის განმავლობაში ნაქურდალი ფულებით შექმნილ ტელეკანალიზაცია „მთავარ არხზე“ ქაქის მთავარი „ტრუბა“ გასკდა და ფეკალურმა მასებმა შადრევანივით ამოხეთქა!

ქუთაისელებო, გახსოვდეთ!

გვარამიასა და ადეიშვილს პირში კუჭი აეშალათ!

ერო, არ დაივიწყო!

ეს სწორედ ის დღე იყო, როცა სააკაშვილის მიერ ნაწამებმა და გაუბედურებულმა ქუთაისელმა პატიმრებმა რუსთავის ნომერ მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებასთან მოიყარეს თავი, სადაც ნაცფიურერი და მეცოცხეთა პარტიის გურუა გამომწყვდეული! **ამაყმა და ღირსეულმა ქუთათურებმა, რომლებმაც გარყვნილთა და მწამებელთა სადისტური რეჟიმის სიმძიმე საკუთარ ტყავზე გამოსცადეს, სააკაშვილს ძველი ცოდვები გაუხსენეს და სახელდახელოდ გამართულ მიტინგზე საქვეყნოდ განაცხადეს, რომ საქართველოს უძველესი ქალაქი ქუთაისი, რომელიც, სულ მცირე, 3500 წლის მაინც არის, ბინძური სექტის რევანშსა და ხელისუფლებაში დაბრუნებას ცოცხალი თავით არ შეეგუება!**

სწორედ ამ მიტინგს მიეძღვნა **ტელეკანალიზაცია „მთავარი არხის“** პროგრამა „მთავარი აქცენტები“, როცა **ნიკა გვარამიასა და თეა ადეიშვილს** პირში კუჭი აეშალათ და ეთერში თუ ეთერს მიღმა ყროლის სუნი დაატრიალეს!

უპირველეს ყოვლისა, „ტელეიმედის“ ყოფილმა პრიმადონამ **თეა ადეიშვილმა** გამოიდო თავი, რომელმაც თავის დროზე პატარკაციშვილი თხასავით გაყიდა, როენა „მამიდას“ მონანიე დიაცივით გადმოტრიალდა და ნახევარქათამა ზურაბ ადეიშვილის სიზმრების ამხსნელად მოგვევლინა! მოკლედ, თეა, რომელიც სულ უფრო და უფრო ემსგავსება საზოგადოებრივი ტუალეტის გამგეს, გალიაში გამომწყვდეულ სააკაშვილს ლეღვის ფოთოლივით აეფარა და უკაცრაული პასუხია და, უსაპნოდ შეუძვრა, როცა განაცხადა:

„მიშა, ძაან დიდი ბოდიში, რაც დღეს მოისმინე, მოისმინეთ ციხის კედლებიდან! მაგრამ თქვენ, ალბათ, იცით, რომ **ეს არ არის ნამდვილი ქუთაისი და თქვენ იცით, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ციხის კედლებს მიღმა იდგა, ჰქონდათ ნამდვილი მიზეზი, მოვარდნილიყვნენ თქვენთან, დაეორგანიზებინათ ეს ხელისუფლებას და ეძახებინათ ის, რაც გიძახეს იმიტომ, რომ თქვენ ასეთი ადამიანები გააქრეთ ამ ქვეყნიდან, ამ ქალაქიდან, ქუთაისიდან...** ასეთი ჩაშვებული, „ლომკაში“ ჩავარდნილი, **დაუბანელი ქუთაისელები** ამ ხელისუფლებისთვის არის ჩემი ქალაქის სახე და ნამდვილი სახე ქუთაისისა დღეს აჩვენა **ხატია დეკანოიძემ** თავისი ვიცემერების წარდგენით და იმ საზოგადოებით, რომელიც იყო იქ წარდგენილი!“

პატივცემულო მკითხველო, ნებისმიერი დამწყები ფილოლოგი დამეთანხმება, რომ წინამდებარე „მონოლოგის“ თანახმად, თეა ადეიშვილს, ყველა უბედურებასთან ერთად, პირისა და რიცხვის ნიშნებიც ერევა. აქედან გამომდინარე, ადამიანს რომ პირი აერევა, რა გასაკვირია, პირში კუჭიც აეშალოს და გარემო აქოთოს?!

რაც შეეხება ადეიშვილის ნაბჟუტურევის შინაარსობრივ მხარეს, **ქუთაისელებო, სამუდამოდ გახსოვდეთ და ერო, არასოდეს დაივიწყო, რომ ამ ხელიდან წასულმა არსებამ, რომელიც მორალურად მართლაცდა ყარს,** შეურაცხყო და დაამცირა არამარტო სააკაშვილის გარყვნილი რეჟიმის მსხვერპლნი — პატიმრები, არამედ უხსოვარი დროიდან საქართველოს ინტელექტუალური და კულტურული ცენტრის მკვიდრნი — ამაყი, თავმომწონე, გემოვნებიანი, დახვეწილი და ვაჟკაცი ქუთათურები, რომლებსაც საქართველოს ერთიანობისთვის არასოდეს უღალატიათ და ქალაქის კარი არც ჯალალედინისთვის და არც აღა-მაჰმად-ხან სკაპეცის ურდოებისთვის გაუღიათ! **ქუთაისი ის ქალაქია, რომლის გამორჩეულად მაღალკულტურული დონე არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ კავკასიასა და მსოფლიოში ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა. ეტყობა, უძველეს ცივილიზაციებთან წილნაყარმა ქუთაიამ, როგორც მას ამ სამიათას ხუთასი წლის წინათ უწოდებდნენ, თეა ადეიშვილს ვერაფერი ასწავლა და კონჩიტა ნიკუტა გვარამიას ტელეკანალიზაციის პირდაპირ ეთერში ჩვენ წინაშე ასე სამარცხვინოდ წარდგა.**

თეა ადეიშვილო, სააკაშვილმა ქუთაისიდან და დანარჩენი საქართველოდან მართლაცდა ბევრი ვინმე გააქრო!

დავიწყოთ იმით, რომ სწორედ ქუთაისში, ავტოქარხნის დასახლებაში, გააქრო მან **დედა-შვილი ჯინჭარაძეების** სიცოცხლე, როცა „მემორიალი“ ააფეთქა და სრულიად უდანაშაულო ადამიანები მოკლა.

ქუთაისთან ახლოს, სოფელ ვარციხის ხიდთან, სააკაშვილის კბილებდაკრეჭილმა მკვლელებმა, რომლებსაც მეკურტუმეთუხუცესი **ზურაბ დონაძე** „რუსთავი-2“-ისა და გადაცემა „პატრულის“ კამერებით ხელმძღვანელობდა, სრულიად უდანაშაულო ბიჭები დახოცეს. ერთ-ერთი მათგანი, **ბაგრიდან დევნილი ბაბუხადია,** სოფელ ვარციხეში გათხოვილი დის იუბილეზე მიდიოდა მეგობრებთან ერთად საქეიფოდ. ბაბუხადია მეგობრებთან ერთად ვარციხის ხიდთან გააჩერეს, ჩაცხრილეს და საქართველოს მოსახლეობას ამცნეს — ყაჩაღური დაჯგუფება დავაკავეთ, რომელიც სოფელ ვარციხეში ოჯახის აწიოკებას აპირებდაო!

მკვლელების გვარ-სახელები ცნობილია...

თეა ადეიშვილო, ამ ამბავზე კრინტი არ დაგიძრავს მაშინ და არც ეს მკვლელობა გაგიპროტესტებია, შე მიკროფონიანო ყასაბო!

საერთოდ, ადამიანების გაქრობა ნაცფიურერმა სააკაშვილმა ვარციხის ტრაგედიამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო. ასე, მაგალითად, მან ჯერ დიდუბის ეკლესიის წინ **ბუტა რობაქიძეს** მოუსწრაფა სიცოცხლე; მერე — ოქროყანის სასაფლაოზე **სანდრო გირგვლიანი** გაისტუმრა მოუსავლეთში, მერე — **ზურაბ ვაზაგაშვილი,** მერე — **გიორგი გამცემლიძე,** მერე — აჭარელი ბიჭები ჩაახოცვინა ნავთლუღის ბაზართან, მერე — **ზურაბ ჟვანიას** ამოხადა სული, მერე — **ბადრი პატარკაციშვილს** გამოუყვანა წირვა, მერე — **ბურამ შარაძე** დახვრიტა შუაგულ თბილისში, ხოლო სულ ბოლოს ქართული მიწები გააქრო და კოდორი და ახალგორი დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებით პუტინს ხონჩით მიართვა. აღარაფერს ვამბობთ სააკაშვილის მიერ მართლაცდა გამქრალ ბიჭებზე, რომლებიც როინ შავაძის მეთაურობით 2008 წლის აგვისტოს ავანტიურას შეეწირნენ...

მსოფლიოში პრეცედენტი არ გააჩნია წყალქვეშა სასაფლაოს, რომელიც ნაცხროვამ შავი ზღვის ბათუმისა და ფოთის აკვატორიაში გახსნა. სწორედ ამ წყალქვეშა სასაფლაოსთან გააქრო ჩემი უნივერსიტეტელი მეგობარი **დავით ცინდელიანი** მკვლელმა **რომან შამათავამ,** რომელსაც ჩასვრილმა და ქართველების სისხლში ყელამდე მდგარმა სააკაშვილმა „გმირი“ უწოდა.

რა სიტყვებითაც სააკაშვილის საზოგადოებრივი ტუალეტის დირექტორმა თეა ადეიშვილმა ქუთათურები შეურაცხყო, იმის პასუხი ქუთაისელებმა კარგად იციან და დარწმუნებული ვარ, პირში კუჭაშლილ თეას, როცა საქმე საქმეზე მიდგება, არც სიტყვით დაამადლიან რამეს და არც — საქმით!

რაც შეეხება ნახევარქათამა გვარამიას, რომელმაც 27 ოქტომბერს თბილისში შეკრებილ ათეულათასობით ქართველს „ბიომასა“ უწოდა:

უდღეურო ნიკუტა, შენ ის ავადმყოფი ხარ, მამას რომ გულზე ძაღლი დაამარხე... როცა სულში ძაღლი მიგაკვდება, დარწმუნებული ვარ, შენი შვილები ბატონი ანზორ გვარამიას ცხედრის ასე უდიერად მოპყრობასა და წაბილწვას არ გაპატიებენ და გულზე სწორედ ერთ მანქანა „ბიომასას“ დაგაყრიან, რომელსაც თვითგამოცხადებული ჟურნალისტის ელისტრაკო კილაძისა და მიკროფონიანი ყასაბის თეა ადეიშვილის გაერთიანებული „უბორნიიდან“ წამოიღებენ!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ნინო ნილოსანი
„ქართული ოცნების“ წევრი



ჩემი ოჯახიც ამ რეჟიმის მსხვერპლია იმიტომ, რომ მამა იყო დაჭერილი. ციხეში გადააფორმებინეს ქონება და პირადად მაქვს ეს ყველაფერი განცდილი.

„ჯორჯიან თაიმსი“

თამაზ მოლაშვილი
სულხან მოლაშვილის მამა

სააკაშვილს ვინც ტაშს უკრავს, თავისი შვილი წარმოიდგინოს ჩემი შვილის ადგილას და მერე დაუკრას ტაში.

„პირველი არხი“

ირაკლი რუხაძე
ტელეკომპანია „იმედის“ დამფუძნებელი

ნაციონალურ მოძრაობას პატარა პარტიები ლეღვის ფოთლებივით აქვს წინ დაყენებული, რომ არ გამოჩნდეს, თვითონ როგორი შიშველია.

„ტვ იმედი“

ბადრი ჯაფარიძე
„ლელოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე დღეს **მელიაა,** ჩვენ მასთან შევთანხმდით, **სააკაშვილი** არ არის პარტიის თავმჯდომარე. ის უკრაინის მოქალაქეა და საპატიმროშია.

„კვირის პალიტრა“

ნატო ჩხეიძე
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

სააკაშვილი ყველანაირად მოემზადა აქ ჩამოსასვლელად, დაახლოებით ისე, კოსმონავტები რომ მიდიან ხოლმე კოსმოსში და წვრთნას გადიან.

„რეზონანსი“

სააკაშვილის ციხეებში გარდაცვლილთა თითქმის მესამედი ძალადობრივი გზით არის მოკვდინებული და საქმე გვაქვს, სულ მცირე, „300 თეთრაძესთან“!

9 წელზე მეტია, რაც ეჯაჯგურებით ამ საქმეს, მებრძვით, ცილს მწამებთ, შეურაცხმყოფთ და არაფერი გამოგდით! არც გამოგივათ იმიტომ, რომ მართალი ვარ, რეალურად კი საქართველოში ფაშიზმი დაამარცხა ერთადერთმა ადამიანმა — ბიძინა ივანიშვილმა ქართველ ხალხთან ერთად და კვლავ მადლობა მას!

სამწუხაროდ, იმ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოკვებილი ლობისტების პოლიტიკური ზეწოლის გამო ვერ მოხერხდა **ქართული ნიურნბერგის პროცესის** ჩატარება და საშიში მეტასტაზების დროული განეიტრალება. სისტემური ხასიათის დანაშაული, რომლის „აკიდებაც“ **(არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს)** ჩემთვის გსურდათ და დღემდე გსურთ, არ და ვერ გამოვა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო:

1. უტყუარი ფაქტია, რომ სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულები მე გავხსენი **(არ ვქედმაღლობ)** და თუ არ მსურდა ეს, არც ამ კადრების და არც ლადო ბედუკაძის შესახებ შეიტყობდა ოდესმე ქართველი საზოგადოება, ხოლო **ე.წ. ციხის კადრების თემა** ბუნებაში საერთოდ არ იარსებებდა.

უფრო მეტიც, დიდი ალბათობით, არ ვიქნებოდი უმუშევარი, როგორც დღეს, ვიმუშავებდი სასჯელაღსრულების სისტემაში და დავწინაურდებოდი ისე, როგორც სააკაშვილი იტყოდა, **ივანიშვილის დილეგის უფროსი მოდებაძე** (ერთ პოზიციაზე ვმუშაობდით 4 წელი). ამ შემთხვევაში, **დიდი ალბათობით, არც პოლიტპატიმრები გათავისუფლდებოდნენ,** არც გაბრაზებულ ამომრჩეველთა უპრეცედენტო რაოდენობა მივიდოდა არჩევნებზე 2012 წელს, რამაც გადაწყვიტა არჩევნებისა და ქვეყნის ბედი ამდენი მოღალატის ფონზე **(ვგულისხმობ „ოცნებიდან“ ნაციონალურ ბუდეში დაბრუნებულ გუბაზებს, ბერძენიშვილებს, „ოცნებას“ ოჯახე-**

კვირგვინოსნები

გურამ გირგვლიანი
სანდრო გირგვლიანის მამა

მე ისიც არ ვიცი, რას მოითხოვს სააკაშვილი, რა უნდა, რატომ შიმშილობს... ამბობს, მინდა, ქართველი ხალხი გავათავისუფლოო... რომელი ქართველი ხალხის გათავისუფლება უნდა? ჩემი გათავისუფლება უნდა? იმათი, ციხეებში რომ ამოალპო? ქუჩაში და გინდაც ისე რომ დახოცა, იმათი? მოკლული ბიჭების ძაძებიანი მშობლების და ოჯახების გათავისუფლება უნდა? რამდენი ოჯახი გააუბედურა, რამდენი?! ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მარტო ერთი სანდრო გადაწონის ყველაფერს.

რა უნდა გაკეთდეს, იცით? სააკაშვილს საკნის ოთხივე კედელზე უნდა დაუკიდონ ტელევიზორები და ყველა მათგანში აჩვენონ მისი პერიოდი, უცქიროს, რას სჩადიოდნენ ის და მისი დამქაშები. გაახელს თუ არა თვალს, იქიდან მოყოლებული, სულ თავის კადრებს უნდა უყურებდეს, დაუკიდონ და ძალით აყურებინონ ყოველდღე.

„ამბები.გე“

ვალერიან ხაბურძანია
უშიშროების ყოფილი მინისტრი

სააკაშვილს გაუმართლა, რომ გარშემო ისეთი ადამიანები ხვდებოდა, რომლებიც „ჩმორდებოდნენ“. მას ძალიან უყვარდა ტერმინი **„ჩმორი“,** იცით, რომ „ჩმო“ რუსული აბრევიატურაა: „ჩელოვეკ მორალნო ობნაჟონნიი“. **სააკაშვილის** ლექსიკაა **„დაჩმორება“, „გაბანძება“.**

„თბილისელები“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი



ყველა არჩევნებში დამარცხებული რადიკალური ოპოზიცია ვერ ეგუება იმ ფაქტებსაც, რომ **ღარიბაშვილის** უმაღლეს თანამდებობებზე ყოფნისას დამნაშავე რეჟიმის არაერთი ჯალათი დააპატიმრეს, ბელადი **სააკაშვილის** ჩათვლით.

„იმედინიუსი“

ნიკოლოზ სამხარაძე
პარლამენტარი

ამდენი წაგებული არჩევნების შემდეგ **ნიკანორ მელია,** ალბათ, აღარ იქნება ნაცმოძრაობის ფორმალური თავმჯდომარეც კი.

„ტვ იმედი“

ეძებეთ „ასეულობით ტანჯული პოლკოვნიკი თეთრაძე“!



ბით მიტმასნილ მლიქვნელებს).

2. ერთი წამით დავუშვათ, რომ სააკაშვილი მართლაც სპეტაკი და ერზე მზრუნველი იყო, ხოლო მისი რეჟიმის დროს 26 000 პატიმრის შეურაცხყოფაში, 801 პატიმრის გარდაცვალებაში და 600-ზე მეტი პატიმრის უგზო-უკვლოდ დაკარგვაში მხოლოდ მე ვარ მისთვის ერთადერთი დამნაშავე... არადა, როცა დანაშაული ხდება, ნებისმიერმა იურისტმა, გამომძიებელმა იცის, რომ, პირველ რიგში, უნდა დადგინდეს, თუ რა იყო დანაშაულის ჩამდენის მოტივი ან მიზანი.

როგორადაც არ უნდა უნდოდეს მავანს, **არ არსებობს ჩემ მიერ დანაშაულის ჩადენის მოტივაცია, ანუ რატომ ან რისთვის ჩავიდინე დანაშაული და რა მივიღე სანაცვლოდ!** გაყალერებული ფარსი — **ჩემი ფინანსური დაინტერესება** — თავად პროკურატურამ გამორიცხა.

3. ვეთანხმები ნაცისტური რეჟიმის იდეოლოგებს, **ე.წ. ციხის კადრების საქმე საერთოდ არ არის გამოძიებული,** რადგან იმ ეტაპზე სააკაშვილის ნარჩენი და დღემდე მოტრფიალე პროკურორების მიერ **ხდებოდა ჩემი მიზანმიმართული კომპრომეტირება, სისტემური დანაშაულის „გალაითება“, მისი დაყვანა ერთ კონკრეტულ პირამდე,** ანუ ჩემამდე! ამდენად, რაც არ უნდა აფრიალონ **სოდისა** და **კუდის** გამომძიებელთა მიერ ჩამორთმეული ჩვენებები, არაფერი გამოვა. დიახ, **აბსოლუტური ტყუილია იძულების გზით, ადვოკატის გარეშე ერთ დღეში საპყრობილეში ჩამორთმეული ყველა ჩვენება!**

4. თავად **ციხის კადრების საქმის** პოლიტიზება მოახდინა **სააკაშვილ-ადეიშვილმა,** როდესაც პირველსავე დღეს დამაკავშირა „ქართულ ოცნებასთან“ და განიზრახა ჩემი საშუალებით ივანიშვილის პოლიტიკური განეიტრალება და **რომ არა საზოგადოების მკვეთრი რეაქცია, იგეგმებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის და არამხოლოდ მისი დაკავება.**

დაბოლოს:
თუ ქვეყანა რეალურად გამოვიდა კოჰაბიტაციის რეჟიმიდან, იქნებ შეიქმნას **მედიკოსთა სპეციალური ჯგუფი,** რომელიც შეისწავლის და დაადგენს 2004-2012 წლებში საპყრობილეებში გარდაცვლილი 801 პატიმრის სიკვდილის რეალურ მიზეზებს. მერწმუნეთ, **სააკაშვილის ციხეებში გარდაცვლილთა თითქმის მესამედი ძალადობრივი გზით არის მოკვდინებული და საქმე გვაქვს, სულ მცირე, „300 თეთრაძესთან“!**
სამწუხაროდ, ამ შემზარავი ფაქტების გამომზეურების საშუალება არ მომცა 2013 წელს დაწყებულმა კოჰაბიტაციამ, თუმცა, როგორც იტყვიან, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს!

სააკაშვილი რეალურად უნდა გასამართლდეს სადისტური სასჯელაღსრულების სისტემის შექმნის გამო!

მოკლედ, სააკაშვილი რეალურად უნდა გასამართლდეს სადისტური სასჯელაღსრულების სისტემის შექმნის გამო, მითუმეტეს, რომ მისი დაბრუნება ხელისუფლებაში ემსახურება ერთადერთ მიზანს — შეასრულოს ის, რაც ვერ მოასწრო!

რედაქციისაგან:

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს

თუ ქვეყანა რეალურად გამოდის კოჰაბიტაციის სამარცხვინო რეჟიმიდან, **მართლაც აუცილებელია, შეიქმნას მედიკოსთა სპეციალური ჯგუფი,** რომელიც შეისწავლის და დაადგენს სააკაშვილის პენიტენციურ ჯოჯოხეთში გარდაცვლილი 801 პატიმრის სიკვდილის რეალურ მიზეზებს. არსებობს სერიოზული ეჭვი, რომ მათი არცთუ მცირე ნაწილი ძალადობრივი გზით არის ლიკვიდირებული და საქმე გვაქვს **„ასეულობით ტანჯულ პოლკოვნიკ თეთრაძესთან“!** გვჯერა, ამ საქმეში ქვეყანას ფასდაუდებელ სამსახურს გაუწევს **უსამართლოდ დევნილი ვლადიმერ ბედუკაძე,** რომელმაც სააკაშვილის უბინძურესი რეჟიმის პირობებში ერთხელ უკვე შეძლო ძალადობრივი სისტემის საფუძვლების მსხვრევა.

საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ძალადობის მსხვერპლთა გარდაცვალების რეალური მიზეზები, რომელთაც ნაცრეჟიმის საპყრობილეებში მკვლელობის დაფარვის მიზნით და ექსპერტიზის საფარქვეშ გულ-ღვიძლი ამოაცალეს!

კვირგვინოსნები

რატი ბრეგაძე
იუსტიციის მინისტრი

საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სრული სიმართლე — იყო გარკვეული აპელირება, რომ თითქოსდა სააკაშვილს არ ჰქონდა ლეიბი, რაც არის მტკნარი სიცრუე — შესახლებისთანავე ჰქონდა! **როდესაც მას უნდოდა მაცივარი და აღარ ჰქონდა ბარათზე შესაბამისი თანხა, ციხის ადმინისტრაციამ ეს მაცივარიც შეუტანა.** აბსოლუტურად ყველა მისი უფლება არის დაცული. 100-ზე მეტი ვიზიტორი ჰყავდა, მათ შორის, უკრაინის მოქალაქეები, რადას წევრები — ეს კაცი წარმოადგენს ამ ქვეყნის მოქალაქეს და ჩვენ ხელი შევუწყვეთ კეთილი ნების საფუძველზე, მათ შორის, უკრაინის რადას წარმომადგენლებს, რომ მოენახულებინათ.

„ინტერპრესნიუსი“

გიორგი ვაშაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

კარგი გამოსავალი იქნება, თუ **სააკაშვილის** და მსგავსი ტიპის საქმეებზე უცხოელი მოსამართლეების ჯგუფი იმუშავებს.

„კვირის პალიტრა“

მერაბ შათირიშვილი
მწერალი

სააკაშვილი ისეთ ციხეში უნდა ჩასვა, როგორიც თავად შექმნა და მერე ვნახოთ, რას იტყვის არაადამიანურ მოპყრობაზე! სისხლში აქვს ხელები გასვრილი და გვეუბნებიან: პოლიტპატიმარია, თავისუფლება მიშასო. ქართველმა ხალხმა ეს თუ დათმო, ქვეყანა დაგვეღუპება.

„საერთო გაზეთი“

ნაჩო სანჩეს ამორი
ევროპარლამენტარი

ევროპარლამენტიდან ჩემმა კოლეგებმა **სააკაშვილი** მკაფიოდ გააფრთხილეს, არ წასულიყო არჩევნებამდე, მაგრამ მან გადაწყვიტა, სხვაგვარად მოქცეულიყო და ეს ცხადყოფს მიზანს, რაც დაძაბულობის შექმნას უკავშირდება. არიან ადამიანები, ვინც მის პოლიტპატიმრობაზე საუბრობს. **პირი იყო მსჯავრდებული სხვადასხვა საქმეზე და მან გადაწყვიტა ქვეყანაში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთით შესვლა და სიტუაციის გამწვავება.** ეს არის ფაქტი.

„იმედინიუსი“

„ძალიან მინდა, ეს ინიციატივა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაახმოვანოს და სოციოპათების ჯგუფი პოლიტიკას საბოლოოდ ჩამოაცილოს!“

მაია ნიკოლეიშვილი:

აი, რისი და ვისი ეშინია სააკაშვილს! ის მარტო ვერასოდეს გაივლის ქუჩაში!



„სააკაშვილო, აღიარე, რომ მე-18 დაწესებულებაში გადასვლა ერთადერთი მიზეზით არ გინდა — გეშინია იმ ადამიანების შურისძიების, რომლებიც გაამწარე! აღიარე, რომ უამრავ ადამიანს უზარმაზარი ტკივილი მიაყენე და სამართლიანი შურისძიების გეშინია!“

ზუსტად 15 წლის წინათ, დილის 5 საათზე, მაშინდელი მოძრაობა „ანტისორის“ ერთ-ერთ ლიდერს მაია ნიკოლეიშვილს რეჟიმმა შინ მიაკითხა და 30-მდე სპეცრაზმელმა 11 წლის შვილის თვალწინ აიყვანა სიმართლის მთქმელი დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეორე დღეს კი ქვეყნის იმჟამინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი იტყვის — ფეხბურთის მატჩის წაგება უფრო მაღელვებს, ვიდრე ადამიანების უსამართლოდ დაპატიმრებაო. დღეს ამ სისასტიკის ავტორი ციხეში ზის, რეაბილიტირებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი კი სააკაშვილის გაღმერთების მანიით შეპყრობილ ადამიანებს რეჟიმის მიერ ჩადენილ არაადამიანურ ქმედებებს ახსენებს და ქვეყნის პრემიერს ერთადერთი თხოვნით მიმართავს:

— ავტორიტარი მმართველის გაღმერთების ძალიან სახიფათო პროცესი მიდის. კონფორმისტების არმიასთან ერთად **სააკაშვილმა** ჩამოაყალიბა ავტორიტარული პიროვნების კულტის მიმდევრების დიდი არმია, რომლის წევრებიც აგრესიულად არიან განწყობილი განსხვავებული აზრისადმი და ბრმად განადიდებენ თავიანთ ბელადს — თავს სწირავს ჩვენი სიცოცხლისთვის და ქვეყნისთვისო! განა ასეთი რთულია დანახვა, რომ **ბრძოლა მიდის სოციოპათების ჯგუფის ხელისუფლებაში მოსასვლელად, რათა უარესი სისასტიკე ჩაიდინონ** და სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი სახელმწიფოს მმართველობის დონეზე გააგრძელონ?!

როგორ ფიქრობთ, რატომ ეშინია სააკაშვილს მე-18 დაწესებულებაში გადაყვანის?

— თქვენი აზრით?

— იქ მისი ფანატიკოსები კი არა, ჩვეულებრივი ადამიანები სხედან და შეიძლება საქვეყნოდ შეარცხვინონ, მთელი ღამე იყვირონ და ძილის საშუალება არ მისცენ. ადვოკატებიც კი აღიარებენ — ვიდრე მე-18 დაწესებულებამდე მივალთ, შეძახილები იქნებაო.

2006 წელს ციხის ბუნტი რატომ დაიწყო? ერთ-ერთ ავტორიტეტს საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ციხე არ არის უნივერსიტეტი, არც მეცნიერებათა აკადემია, მას თავისი წესები აქვს და ბუნებრივი რეაქციაც მოჰყვა. **ამის პასუხად რა ქნა ხელისუფლებამ? დამცირების წინააღმდეგ გამოხატული ციხის სოლიდარობა სისხლში ჩაახშო და ხალხი დახოცა.** ისეთი „ჩეპე“ იყო, მეც კი შემიშვეს მაშინ ციხეში და ჩავატარე ექსპერტიზები.

— კიდევ ერთხელ რომ გაიხსენოთ, როგორი სურათი დაგხვდათ იქ?

— ეს იყო წარმოუდგენლად დამთრგუნველი სანახაობა. მსგავსი საშინელი საკანი, უბრალოდ, არ მინახავს და ვერც წარმომიდგენია. როგორც პატიმრები მიყვებოდნენ, საკნის **„ქარმუშკებში“ ჯერ ე.წ. „დიმაუშკებს“ ყრიდნენ და მერე ავტომატის ლულით ცხრილავდნენ.** მსჯავრდებულებმა მითხრეს — ისეთ კუთხეებს ვეძებდით, სადაც შეიძლებოდა, ტყვიები არ მოგვხვედროდაო! ფაქტობრივად, ომი გამოუცხადეს თანამოქალაქეებს, თანაც საკნებში გამომწყვდეულ ადამიანებს. ეს ხომ არასოდეს ამოვა მათი მეხსიერებიდან? **როგორ ფიქრობთ, სააკაშვილს ციხე ამისათვის სამაგიეროს არ გადაუხდის? აი, სწორედ ამისი ეშინია!**

სააკაშვილო, აღიარე, რომ მე-18 დაწესებულებაში გადასვლა ერთადერთი მიზეზით არ გინდა — გეშინია იმ ადამიანების შურისძიების, რომლებიც გაამწარე! აღიარე, რომ უამრავ ადამიანს უზარმაზარი ტკივილი მიაყენე და სამართლიანი შურისძიების გეშინია! დანიის პრინცივით რომ წარმოგვიდგენ თავს, არ ხარ, ბატონო, დანიის პრინცი და ვერც შიმშილობით მოიხვეჭ ტანჯულის მანტიას!

— შიმშილობა ამ მოცემულობაში პროტესტის გამოხატვის ერთადერთი შესაძლებლობაა?

— როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს, ძალიან ბევრი მოშიმშილე პატიმარი მინახავს, თუმცა, პატიმარმა რაც არ უნდა უარი თქვას საკვების მიღებაზე, გონების დაკარგვის შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალი ვალდებულია, ჩაერიოს.

ასევე, როგორც წესი, არცერთი პატიმარი არ არჩევს დაწესებულებას, სად გადაიყვანონ. გარდა იმისა, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა, არსებობს უსაფრთხოების საკითხებიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. **ციხეზე პოლიტიკურად ანგაჟირებული მასების მივარდნას მსოფლიოში არავინ გაამართლებს.** ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მსგავს ვანდალობას ჩაიდენს, იმწამსვე დასამარდება უცხოელების თვალში, მაგრამ დიდი მასის შემორტყმა ჩვეულებრივ კერძო კლინიკაზე სულ სხვა რამ არის. აი, სად დევს უსაფრთხოების საკითხი.

პატიმრის გადაყვანა სამოქალაქო დაწესებულებაში ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს ისეთი კვლევა სჭირდება, რომელიც ციხის მე-18 დაწესებულებაში არ არის. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია რომ მოჰყავთ არგუმენტად, რა შუაშია ეს მოშიმშილე **სააკაშვილის** შემთხვევაში?

— ფიქრობთ, რომ არ ესაჭიროება?

— შურისძიების გამო არ ვამბობ, ექიმი ვარ და მასწავლეს, რომ მტერსაც ვუმკურნალო, ამიტომ სრულიად გულწრფელად გეუბნებით, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის გაკეთება შიმშილობასთან არაფერ კავშირშია! მოშიმშილეს ასევე არაფერში სჭირდება დოპლერი, თუნდაც, თავის ტვინის სისხლძარღვების კვლევა.

ორიოდე კვირის წინათ ერთ-ერთი პატიმრის სასჯელის გადავადებაზე, რომელსაც გულის გადანერგვა სჭირდება, უარი მივიღეთ, არადა, იქ ჩაკეტილი დაიღუპება. რითი სჯობია მას მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც, თურმე, იმიტომ შიმშილობს, რომ ციხეში არ უნდა?! ეს ხომ უთანასწორობა და უსამართლობაა?! რატომ უნდა მებრალებოდეს სააკაშვილი, როცა კანონი და სამართალი არსებობს!

ვიღაც-ვიღაცები რომ გაიძახიან — ფსიქოლოგიური კოლაფსის პირობებში ამყოფებენ სააკაშვილსო, ფსიქოლოგიური კოლაფსი კი არა, ფიზიკურად დახოცეს ადამიანები, ოჯახები ამოწყვიტეს, ჩვენ კი, თურმე, ყოფილი პრეზიდენტის ფსიქიკაზე უნდა ვიზრუნოთ?!

— მესმის, გიმძიმთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ იქნებ გაიხსენოთ, რა ვითარებაში და როგორ მოხდა თქვენი დაპატიმრება?

— დილის ხუთ საათზე, უკუნეთ სიბნელეში, თავზე 30-მდე სპეცრაზმელი დამადგა. ისეთი შეიარაღებულები იყვნენ, გეგონებოდათ, რეციდივისტს აკავებდნენ. ხმაურში ჩემს 11 წლის გოგონას გამოეღვიძა და არასოდეს დამავიწყდება მისი რეაქცია, როცა დაინახა, დედამისზე ვიღაც ნიღბიანს ავტომატი ჰქონდა მიშვერილი. რისთვის დადგეს ეს შოუ? განა 11 წლის ბავშვმა რა დააშავა? სულაც ქვეყნის დამაქცევარი რომ ვყოფილიყავი, შვილი რა შუაშია, რატომ ასახიჩრებ მას ფსიქოლოგიურად? ერთი კაცის უკან ხომ მინიმუმ 10 ტრავმირებული ადამიანი დგას? **აი, რისი და ვისი ეშინია სააკაშვილს! ის მარტო ვერასოდეს გაივლის ქუჩაში!**

ვითომ გულუბრყვილო, კეთილმა **მეუფე ნიკოლოზმა** წარმოუდგენლად იჩქარა და რეალობა არ შეაფასა, როცა განაცხადა — **საყოველთაო შერიგება უნდა მოხდესო!** თურმე, ჩვენ უნდა გვაპატიოს სააკაშვილმა, რომ ცუდად ვიქცეოდით. **მეუფე ნიკოლოზ, სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს არაფერი გსმენიათ ადამიანების ჩაგვრაზე, უსამართლობაზე? შენ თანამოძმის ტკივილი ვერ გაგიგია, ისე გიცხოვრია ამ ქვეყანაზე და ჩემს სულიერებაზე როგორ იზრუნებ?!**

„მეუფე ნიკოლოზ, სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს არაფერი გსმენიათ ადამიანების ჩაგვრაზე, უსამართლობაზე? შენ თანამოძმის ტკივილი ვერ გაგიგია, ისე გიცხოვრია და ჩემს სულიერებაზე როგორ იზრუნებ?!“

თქვენი გაზეთის საშუალებით მინდა, უშუალოდ **ირაკლი ღარიბაშვილს** მივმართო — მოგვცეს პირობა, რომ შეიქმნება სახელმწიფო კომისია, რომელშიც შევლენ ჰუმანისტი ადამიანები, მოწვეული ფსიქოლოგები და მოხდება რეჟიმის ნამოქმედარის შესწავლა. **ჩაუშესკუს აბორტების აკრძალვაც არ აპატიეს, ქალებს არჩევანის უფლება წაართვაო, ჩვენთან სააკაშვილის რეჟიმის დროს მამაკაცების გაუპატიურებას ჰქონდა ადგილი.** ამის ვიდეოჩანაწერებიც არსებობს. წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს მამაკაცის გაბახება? უბრალოდ, არ შეიძლება კაცობრიობამ ამ სასტიკი გამოცდილების შესახებ არ გაიგოს და გაფრთხილდეს!

ჯერ უნდა დაიდოს დასკვნა, რა მეთოდებს იყენებდნენ ეს კვაზიტოტალიტარული სახელმწიფოს მმართველები და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება დადგეს საკითხი რეჟიმის გასამართლების ან ნაციონალური მოძრაობის, როგორც პოლიტიკური პარტიის აკრძალვის შესახებ.

— ალალად მითხარით, აპატიეთ სააკაშვილს?

— **პირადად მე ვერ ვაპატიებ რეჟიმს, რომლის შემოქმედიც სააკაშვილი იყო. დღეს აფხაზეთიდან დევნილი კაცი, გულის გადანერგვის მომლოდინე პატიმარი რატომღაც პირველი უფრო მტკივა და მადარდებს, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი.**

მახსენდება, როგორ თქვა კლასის დამრიგებელმა ჩემს უმცროს გოგონაზე, როდესაც გაიგო მაია ნიკოლეიშვილის შვილი იყო — ესღა გვაკლდა ახლაო! წარმოიდგინეთ, ამას რომ ბავშვი მოისმენს?! რაღაც დროის გასვლის შემდეგ, როდესაც ჩემი უფროსი შვილი ქორწილში წავიდა, თავისი ბავშვობის უახლოესი მეგობრები ახლოს არ გაეკარნენ. არასოდეს დამავიწყდება ის დღე, როგორი დაბრუნდა სახლში. არათუ ჩვენთან, ჩვენს შვილებთან ურთიერთობისაც კი ეშინოდათ ადამიანებს ისევე, როგორც 1937-იან წლებში „ხალხის მტრის“ შვილებს უფრთხოდნენ!

ამას ვერასოდეს ვაპატიებ სააკაშვილის რეჟიმს! კიდევ ერთხელ ვიტყვი — ძალიან მინდა, რომ **ირაკლი ღარიბაშვილმა** ნაცრეჟიმის ნამოქმედარის შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის ინიციატივა გაახმოვანოს და სოციოპათების ჯგუფი პოლიტიკას საბოლოოდ ჩამოაცილოს!

ესაუბრა ნატო ფოცხიშვილი

„ერთადერთი, რამაც შეიძლება დღეს ახალი სიცოცხლე ჩაჰბეროს სრულიად უბადრუკ ნაციონალურ მოძრაობას, არის სააკაშვილის ცხედარი!“

ლალი მოროშკინა:

სააკაშვილის სახით ქართულ ბაზარზე უკრაინისთვის ახალი გმირი მზადდება!

როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი არაჟნიანი ტრაილერით საქართველოში დაბრუნდა, გაკვირვებულმა საზოგადოებამ ერთი რიტორიკული შეკითხვა დასვა — ნუთუ ისეთი უშიშარია სააკაშვილი, რომ საკუთარი ნებითა და ღიმილიანი სახით ჩაჯდა ციხეში?! ამ კითხვას პასუხი პიარტექნოლოგმა ლალი მოროშკინამ გასცა:

— გახსოვთ, ალბათ, თქვენთვის მოცემულ ბოლო ინტერვიუში აღვნიშნე — სააკაშვილი აღარ ხუმრობს, ამჯერად ის საქართველოში ჩამოვა-მეთქი. ახლა ვამბობ, რომ საქართველოში დაბრუნებული ყოფილი პრეზიდენტის უკან დიდი პოლიტიკური მიზნები და ამბიციებია. დაწყებულია ძალიან დიდი თამაში, რომელიც საქართველოს ინტერესებს ცდება.

— კერძოდ?

— ამ თამაშის მიხედვით, სააკაშვილი უკრაინაში უნდა დაბრუნდეს, როგორც ნაბრძოლი, ნატანჯი გმირი! უკრაინაში ძალიან იძაბება სიტუაცია. ზელენსკის წარმოუდგენლად ბევრი პრობლემა აქვს, მისი ანგარიშები ოფშორულ ზონებში დაჭერილია, გაურკვეველ ვითარებაში უკვდება თანამებრძოლი... ერთი სიტყვით, დიდი შავი ღრუბელი ადგას თავზე. ისიც კარგად ვიცით, რომ უკრაინაში რამდენიმე ქვეყნის ინტერესი იკვეთება, მათ შორის, რუსული და ამ ინტერესებს კარგი შემსრულებელი სჭირდება.

— და ასეთ ფიგურად შეიძლება სახურავებზე მძრომიალე მიხეილ სააკაშვილი მოიაზრონ?

— სააკაშვილს თამაშებში ბადალი არ ჰყავს. შეიძლება მისი სახურავზე აძრომა სასაცილო იყო, მაგრამ იმაზე სასაცილო არა, რაც დღეს უკრაინაში ხდება. ძალიან მომწონს ზელენსკის მიერ ნათამაშევი იუმორისტული ფილმები, მაგრამ ის შორს არის პოლიტიკური ფიგურისგან. ზელენსკიმ, რომელიც რუსეთის კაცია, რეალურ პოლიტიკაში ვერ ითამაშა ისე, როგორც უნდა ეთამაშა. ამასობაში კი იქ სააკაშვილმა მოახერხა თანამზრახველების შემოკრება, მათ შორის ისეთი სერიოზული ქალაქის მერის, როგორიცაა ლვოვია. **მიხეილ სააკაშვილს კარგად გამოსდიოდა რამდენიმე ფრონტზე ერთდროულად თამაში, ბოლოს კანიბალიზმზე რომ არ გადასულიყო.**

— ამჯერად ვის ინტერესებს მოერგება, ანუ ვინ დგას ამ პროცესების უკან?

— წესით, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას სერიალი „HOMELAND“ ნანახი უნდა ჰქონდეს, სადაც ამერიკისა და რუსეთის დაზვერვა შეხმატკბილებულად მუშაობს. ამჯერადაც ერთად და შეხმატკბილებულად ითამაშებენ! გგონიათ, შემთხვევით გაავრცელა სააკაშვილმა ვიდეო **ლიზა იასკოსთან** ერთად?

— ასე არ არის?

— სააკაშვილის ცხოვრებაში შემთხვევით არაფერი ხდება. გეგმის შემადგენელი ნაწილი იყო. თუ ადრე სააკაშვილს ევროპელი ცოლი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ სიტუაცია დაელაგებინა საქართველოში, რასაც პიარტექნოლოგიურად კარგად ართმევდა თავს სანდრა რულოვსი, ამჯერად ეს ფუნქცია უკრაინელმა ქალბატონმა გადაიბარა. **სანდრა უკრაინაში მეგრული სიმღერებით ველარავის გააკვირვებდა, ლიზა იასკო კი საამისოდ საინტერესო ფიგურაა.** არავინ შეიყვანოს შეცდომაში მისმა მიამიტურმა გარეგნობამ, საკმაოდ გამოცდილი, ხისტი და ეშმაკი პოლიტიკოსია. ის ახლა სააკაშვილზეა მიმაგრებული. ერთად უნდა განახორციელონ დიადი გეგმა, თუმცა, ჯერ სააკაშვილმა საქართველოში უნდა დაასრულოს თავისი საქმეები.

— რას გულისხმობთ საქმეების დასრულებაში?

— იმ შურისძიებას, რომელიც მან ოპოზიციურ ფლანგზე მიიტანა. მას რამდენიმე სვლა ჰქონდა გათვლილი. ბათუმში ხალხის დიდი მასა რომ დახვედროდა, შეიძლებოდა, თამაში სხვა სცენარით წასულიყო. ჩემი ინფორმაციით, მისთვის ბათუმში ოპოზიციას 200-ათასიანი მიტინგი უნდა დაეხვედრებინა, მაგრამ რადგანაც ეს ვერ მოხერხდა, ამოქმედდა გეგმა „ბ“ — სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, აღარ დააფინანსოს მედია და ოპოზიცია მისი პარტნიორების ხელით. ამიტომაც არიან ოპოზიციური არხის წამყვანები ასეთი გამწარებული, ამიტომაც იგესლება ოპოზიციური ფლანგი ასე დაუნდობლად. რეალურად მათ ბოლო დღეები უდგათ.

სხვათაშორის, არავის მიუქცევია ყურადღება, მაგრამ სააკაშვილის ოჯახის წევრების მოქმედებების ქვეტექსტიდან შეიძლება ამოვიკითხოთ ბევრი რამ. გიული ალასანია შანელის გამჭვირვალე ჩექმებში და თეთრებში ჩაცმული შემთხვევით არ გამოჩენილა კამერების წინ.

— მაინც რაზე მიანიშნებდა მისი ჩაცმულობა?

— ამით მთელ ოპოზიციას, რომელიც ლამის სისხლს იფურთხება, აჩვენა — ჩვენ ვართ თეთრები, სუფთები და ბრძოლის აქეთა მხარეს ვდგავართ, სააკაშვილის ოჯახი კარგად ვართო. **ერთადერთი, რამაც შეიძლება დღეს ახალი სიცოცხლე ჩაჰბეროს სრულიად უბადრუკ ნაციონალურ მოძრაობას, არის სააკაშვილის ცხედარი!** მათ ცოცხალი კი არა, გარდაცვლილი სააკაშვილი სჭირდებათ, რომ ნორჩი ლენინელივით მიიკრან მკერდზე მისი სურათი. ეს სააკაშვილმა მშვენივრად იცის და ამიტომაც ამბობს უარს ციხიდან სხვა საავადმყოფოში გადასვლაზე.

— არის იმის ალბათობა, რომ სააკაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას?

— თუ ციხის გარეთ გავა, ყოველთვის შეიძლება, რაღაც მოხდეს, მაგრამ დღეს სააკაშვილი აგებს პატარ-პატარა ბრძოლებს იმისთვის, რომ დიდი ომი მოიგოს! ეს კი არის უკრაინის ხელში ჩაგდება. სად — სამმილიონიანი და სად — 44-მილიონიანი ქვეყნის პოლიტიკა?! მას საქართველო დიდი ხანია, აღარ აინტერესებს.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ დადგება დრო, როდესაც მრგვალ მაგიდასთან ქვეყნის მეთაურები დასხდებიან და შეთანხმდებიან, როგორ მოხდება უკრაინის მოქალაქის გადაცემა — ეს იქნება შინაპატიმრობის ფორმა თუ რაიმე სხვა. ასე რომ, ძალიან ხისტ პოზიციასაც ნუ დაიჭერს ხელისუფლება.

— გამოდის, ხელისუფლება ტყუილად იქადნება, სააკაშვილი პასუხს აგებსო?!

— პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ჭკვიანური განცხადებები გაკეთდა სააკაშვილთან მიმართებაში, მითუმეტეს, წინ არჩევნები იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, **ცოტა ხანში ღიად დაიწყება სააკაშვილის თავით ვაჭრობა და შეიძლება ამ ვაჭრობიდან ძალიან ბევრი ბენეფიტი მიიღოს საქართველომ.** ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. უნდა ვიცოდეთ, რა მოვითხოვოთ სანაცვლოდ.

— ფიქრობთ, რომ ეს გადაწონის ათიათასობით ადამიანის მოთხოვნას დამნაშავე სააკაშვილის დასჯის თაობაზე?

— ჩემი ოჯახიც დაზარალებულია, თანაც ძალიან მძიმედ, მაგრამ ახლა ვსაუბრობ არა როგორც ამ ქვეყნის დაზარალებული მოქალაქე, არამედ ანალიტიკოსი. დიახ, ჩვენ ვართ გლობალური თამაშის მონაწილეები და შეიძლება ჩვენთვის გადმოგდებული ჯოკერი ისეთი მიმზიდველი იყოს, რომ რეალურად გვიღირდეს მისი გადაცემა უკრაინული მხარისთვის. **ნუ დაგვავიწყდება, რომ 2024 წლისთვის ავტობანები იხსნება და საქართველო ახალ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას იძენს.** არავის სჭირდება აქ დესტაბილიზაციები. ეს სცენარი დადგმულია უკრაინისთვის. სააკაშვილის სახით ქართულ ბაზარზე უკრაინისთვის ახალი გმირი მზადდება! არასდროს შემშლია პროგნოზები და ამჯერადაც დარწმუნდებით, რომ სწორ პროგნოზს ვაკეთებ.

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი



„ცოტა ხანში ღიად დაიწყება სააკაშვილის თავით ვაჭრობა და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ!“

კვირგვინოსნები

ლუკა კურტანიძე
ყოფილი პარლამენტარი



დღევანდელ ხელისუფლებას მოვუწოდებ: თავის სიმაღლეზე დადგეს და იმ ადამიანებს, ვინც ცხრაწლიანი რეჟიმის გაცოცხლებას ცდილობენ, დღემდე იმუქრებიან, თავისი ადგილი მიუჩინოს. ეს არის ჩვენი მყარი პოზიცია.

რეჟიმი, რომელიც მთელ ერს ენით აუწერელი სისასტიკით მოეპყრო, უნდა გასამართლდეს. ნაძირალა **მეგის ქარდავას, სააკაშვილს, მერაბიშვილს, ახალაიებს** ქართული მიწა ფეხქვეშ უნდა ეწვოდეთ. თითოეულ მათგანს ჩვენს მიწაზე ფეხი არ უნდა დაედგმებოდეთ. ძველი ევროპა რომ იყოს, ყველამ კარგად ვიცით, მათნაირებს როგორადაც დასჯიდნენ.

„საერთო გაზეთი“

ელიზბარ ჯაველიძე
აკადემიკოსი

ახლო მეგობარი მყავს, რომელიც დეპუტატი გახლდათ. ელექტროსადგური „ჭითახევი“ ჰქონდა, რომელიც ენერგიას ბორჯომს ახმარდა. დეპუტატობის ვადა რომ გაუვიდა, ნაძირალა **ადეიშვილმა** დაიბარა და უთხრა: თუ „ჭითახევს“ არ გადმოგვცემ, ციხეში გაგიშვებთო. იცით, ვინ იმყოფებოდნენ ამ ბატონის კაბინეტში? **ხაზარაძე და ჯაფარიძე.** ისინი აძლევდნენ ცნობებს: ვინ რას აკეთებს. ბოლოს და ბოლოს, ქართველი ერი ამ კრიმინალებისგან უნდა გაიწმინდოს. **ნაცებს ქართულ მიწაზე სიარულის უფლება არ აქვთ.** მორჩა! ჟურნალისტი იქნება ეს თუ სხვა, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს.

„საერთო გაზეთი“

გოგი თოფაძე
ბიზნესმენი

„ქართული ოცნება“ მეცხრე წელია, რაც ხელისუფლებაშია და ამ ხნის განმავლობაში ვერ დამისახელებთ ვერცერთ ფაქტს, რომ ვინმესთვის ბიზნესი წაერთმიათ, ვინმე დაეჩაგრათ, ან ხელი შეეშალათ ბიზნესსაქმიანობაში. პირიქით, სახელმწიფო ბიზნესის ერთგული მხარდამჭერი და პარტნიორი გახდა.

შევარდნაძიდან მოყოლებული, ყველა მერთან მიმუშავია, ყველა მათგანი კარგად მახსოვს და მინდა, გითხრათ, რომ ქალაქის ასეთი ხელმძღვანელი, როგორიც **კახა კალაძეა,** აქამდე არ გვყოლია.

„საერთო გაზეთი“

*რუსთავის მე-12 სასჯელაღსრულებისა და იქ მოთავსებული სააკაშვილის გარშემო პოლიტიკური შოუ გრძელდება. საქართველოში „პრეზიდენტის“ ფირმის არაჟანთან ერთად ტრაილერით შემოტანილ ექსპრეზიდენტს საკანში გაუთავებელი სტუმრიანობა აქვს და არამარტო ადგილობრივ, არამედ უცხოელ ვიზიტორებსაც იღებს. ხომ არ გადავარდა საქართველო ერთი უკიდურესობიდან მეორეში და სააკაშვილის დროინდელი ციხისგან, სადაც პატიმრებს ოდნავ ხმამაღლა გაცინების გამოც კი ძვლებში ამტვრევდნენ, ხომ არ მივიღეთ პენიტენციური სისტემა, რომელიც პრესტიჟული სასტუმროს საკონფერენციო დარბაზს ან პოლიტიკური თოქ-შოუს სტუდიას უფრო ჰგავს, ვიდრე სასჯელის მოხდის დაწესებულებას? ამ თემაზე ვესაუბრებით საქართველოს სასჯელაღსრულების ყოფილ მინისტრსა და პარლამენტის მოქმედ დეპუტატს „ქართული ოცნებიდან“ **კახა კახიშვილს**, რომელსაც თავდაპირველად ამა წლის 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე გამართული მრავალრიცხოვანი აქციის შეფასება ვთხოვეთ:*

„სააკაშვილი ჩამოვიდა იმიტომ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თვითონვე დაიჯერა თავისი გაუთავებელი აგიტაცია-პროპაგანდა იმის შესახებ, თითქოს „ქართული ოცნება“ ძალიან დასუსტებულია, სახელმწიფო ინსტიტუტები დანგრეულია, ძალოვანი სექტორი დემორალიზებულია და ა.შ. დიახ, მათივე სიცრუის მანქანის მეშვეობით შექმნილი ილუზიების ტყვეობაში აღმოჩნდნენ!“

„ნამდვილად დადგა დრო, ჩვენმა ხელისუფლებამ გააანალიზოს ის შეცდომები, რაც მმართველობის 9 წლის განმავლობაში დაუშვა და სწორი დასკვნები გამოიტანოს!“

კახა კახიშვილი:

სააკაშვილს საპყრობილეში მოხვედრის შესაძლებლობა ერთი პროცენტითაც რომ დაეშვა, საქართველოში არ ჩამოვიდოდა!

— 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე უპრეცედენტოდ ხალხმრავალი აქცია შედგა, თუმცა, შეიძლებოდა, კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გამოსულიყო, ამ აქციას **„ქართული ოცნების“** საარჩევნო კამპანიის დახურვის სახე რომ არ ჰქონოდა და თავიდანვე გაცხადებულიყო, რომ შეკრება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების წინააღმდეგ იმართებოდა.

— თუმცა, არ ფიქრობთ, რომ აქციაზე ხალხის დიდი ნაწილი სწორედ ამ სულისკვეთებით მივიდა?

— 27 ოქტომბერს აქციაზე **„ქართული ოცნების“** პირდაპირ მხარდამჭერებთან ერთად მრავლად იყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც, შესაძლოა, ხელისუფლებაზე განაწყენებული არიან, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას არასოდეს დაუშვებენ! დიახ, **„ქართული ოცნება“** მეცხრე წელია, ხელისუფლებაშია და სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ ხნის განმავლობაში გარკვეული შეცდომები დავუშვით, რამაც საზოგადოებისა და, მათ შორის, ჩვენი მომხრეების განაწყენება გამოიწვია. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეწყინათ, მაგალითად, უყურადღებობა **„ქართული ოცნების“** გუნდის ან ცალკეული თანამდებობის პირების მხრიდან; არის ისეთი კატეგორიაც, რომელსაც სამართლიანობის აღდგენა მყისიერად არ შეეხო, წინა ხელისუფლების მიერ წართმეული ქონებების დაბრუნება დროში ძალიან გაეწელა და ა.შ. მიუხედავად ამისა, როცა **„ქართულ ოცნებაზე“** გაბრაზებულმა ადამიანებმა ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების საფრთხე დაინახეს, მაშინვე დაირაზმნენ და მათი დიდი ნაწილი 27 ოქტომბერს აქციაზე იყო წარმოდგენილი.

— 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ზღვა ხალხს ნაცმოძრაობის ლიდერებმა და პროპაგანდისტებმა წარმოუდგენელი შეურაცხყოფა მიაყენეს, „ბიომასაც“ კი უწოდეს და სოციალური ქსელიდან პირდაპირ დედა აგინეს. ამასთან დაკავშირებით რას იტყვით?

— პირადად მე ყოველთვის ვცდილობ, ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შეფასებისას მაქსიმალურად კორექტული ვიყო და მასში მონაწილე ადამიანებს შეურაცხყოფა არ მივაყენო, რადგან ისინი ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და ყველანი ვალდებული ვართ, პატივი ვცეთ მათ უფლებას, კანონის ფარგლებში გამოხატონ პროტესტი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ვითომ პროევროპულობასა და დასავლური სტანდარტების ერთგულებაზე დებენ თავს, ამ დროს კი საშინელი სიტყვებით შეურაცხყოფენ ადამიანებს, რომლებსაც განსხვავებული აზრი გააჩნიათ და მათი პოლიტიკური ინტერესების საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობენ. საქართველოს მოსახლეობა კარგად უნდა დაფიქრდეს — როცა ოპოზიციაში მყოფი ნაცები ასე ბინძურად შეურაცხყოფენ მათი პოლიტიკის მოწინააღმდეგე მოქალაქეებს, რას უზამენ ამ ხალხს, თუ ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალება მიეცემათ?

— როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინები და იმედები ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს, როცა არაჟნის ყუთებით სავსე ტრაილერის კონტეინერში დაიმალა და საქართველოში შემოიპარა?

— **სააკაშვილი ჩამოვიდა იმიტომ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თვითონვე დაიჯერა თავისი გაუთავებელი აგიტაცია-პროპაგანდა იმის შესახებ, თითქოს „ქართული ოცნება“ ძალიან დასუსტებულია,** სახელმწიფო ინსტიტუტები დანგრეულია, ძალოვანი სექტორი დემორალიზებულია და ა.შ. დიახ, მათივე სიცრუის მანქანის მეშვეობით შექმნილი ილუზიების ტყვეობაში აღმოჩნდნენ და იფიქრეს, რომ სახელმწიფო **სააკაშვილის** დაკავებას ვერ შეძლებდა, იგი მოულოდნელად გამოჩნდებოდა ხალხმრავალ საპროტესტო აქციაზე, პოლიცია და მთლიანად ხელისუფლება საბოლოოდ ჩამოიშლებოდა და ნაციონალური მოძრაობა ლანგრით მიიღებდა ძალაუფლებას, როგორც ეს 2003 წელს მოხდა.

დარწმუნებული ვარ, **სააკაშვილს** საპყრობილეში მოხვედრის შესაძლებლობა ერთი პროცენტითაც რომ დაეშვა, საქართველოში არ ჩამოვიდოდა.

— თუმცა, საზოგადოების ნაწილს აქვს განცდა, რომ სააკაშვილი ციხეში კი არ ზის, არამედ სასტუმროს ნომერშია ფეხმორთხმული და მუდმივად სტუმრების მიღება-გაცილებაშია. გეკითხებით, როგორც სასჯელაღსრულების ყოფილ მინისტრს — რამდენად ნორმალურია, რომ პატიმართან საკანში დღეში ათამდე ადამიანი, მათ შორის, უცხოეთიდან ჩამოსული სხვადასხვა სტუმარი შედიოდეს?

— რუსთავის მე-12 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ევროპული სტანდარტები თავიდან ბოლომდე დაცულია და მეტიც, წამყვანი ევროპული ქვეყნების სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს ზოგ ასპექტში აღემატება კიდეც. მიუხედავად ამისა, ციხე ციხეა და არა — სასტუმრო, **მიხეილ სააკაშვილი კი ზუსტად ისეთივე პირობებში იმყოფება, როგორშიც — დანარჩენი პატიმრები.**

სტუმრიანობას რაც შეეხება, **სააკაშვილი,** ასე თუ ისე, ორი ვადით იყო საქართველოს პრეზიდენტი და, ბუნებრივია, რომ მის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება გაცილებით მაღალია, ვიდრე სხვა პატიმრებისადმი. **სააკაშვილს** ჰყავს ოთხი თუ ხუთი ადვოკატი, რომლებიც მასთან აუდიენციას ითხოვენ და ციხის ადმინისტრაციას უფლება არა აქვს, მათ ეს შეუზღუდოს. სხვათაშორის, ესეც ჩვენ მიერ განხორციელებული ცვლილებებისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ლიბერალიზაციის შედეგია.

— მიუხედავად ამისა, სააკაშვილი აცხადებს, რომ იგი „რუსულ ციხეში“ ზის!

— თუ დღევანდელი ციხე **„რუსული სტანდარტების“** არის, მაშინ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებმა თქვან, მათი ციხე საერთოდ რა სტანდარტების იყო? ოპონენტებს მინდა, შევახსენო, რომ 2018 წელს გაეროს სხდომაზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა და ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ჩატარებული რეფორმა მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდ აღიარეს და თქვეს, რომ ეს უპრეცედენტო რეფორმა სხვადასხვა ქვეყანაში ექსპორტზე უნდა გავიდეს! **აი, სწორედ ასეთ ციხეში ზის დღეს მიხეილ სააკაშვილი!**

— რას იტყვით იმასთან და-

კვირგვინოსნები

ზაზა შათირიშვილი
ფილოსოფოსი

სააკაშვილი ციხეში — ეს არის ესქატოლოგიური მოლოდინის დასასრული, რაც ძალიან ჰგავს ნიცშეს სიტყვებს: ღმერთი მოკვდა. **სააკაშვილი ციხეში,** ეს, დაახლოებით, იგივეა, რომ ვთქვათ: ლენინი დამარხეს. **სააკაშვილს** არ სწამს, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ღმერთი არსებობს და მის წინაშე აუცილებლად წარდგება.

„საერთო გაზეთი“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



ასეთი კარგი პირობები თუ არის ჩვენს კლინიკებში, ციხის საავადმყოფოზე აღარ ვსაუბრობ, ფეხი რომ წამოსტკივდებათ და ფრჩხილის მოჭრა რომ უნდათ, ევროპაში რატომ გარბიან?! გერმანიასა და ავსტრიაში რატომ გარბიან ბრმა ნაწლავის ოპერაციის გასაკეთებლად?!

„ახალი თაობა“

ზურაბ მანჯავიძე
მომღერალი

ხელმომწერებს შორის ბევრი ადამიანის ხილვა მართლა ძალიან გამიკვირდა და გულიც დამწყდა. ამ ხალხმა ჯერ თვალებში ჩახედოს იმ ნაწამები ხალხის მშობლებს და ახლობლებს და მერე უთხრან, რომ **სააკაშვილი** გარეთ უნდა გამოვიდეს. პასუხისმგებლობა აიღონ გათავისუფლების შემთხვევაში ქვეყანაში მოსალოდნელ არეულობაზეც.

„კვირის პალიტრა“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი



მე ვარ მოწმე იმისა, რომ **მიხეილ სააკაშვილს** დედის გინების გარეშე არ ახსენებენ ხოლმე მისი ცნობადი სახეები, რომლებიც ჩნდებიან დღესაც ტელევიზიით. **ნიკა გვარამია** რომ ვერ იტანს სააკაშვილს, ასეთი სიძულვილი არცერთ ჩვენგანს არ გვაქვს.

რატომ დუმს **ვანო მერაბიშვილი,** სააკაშვილის შემოტყუება მას ბრალდება.

„ჯორჯიან თაიმსი“

„2018 წელს გაეროს სხდომაზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა და ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ჩატარებული რეფორმა მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდ აღიარეს და თქვეს, რომ ეს უპრეცედენტო რეფორმა სხვადასხვა ქვეყანაში ექსპორტზე უნდა გავიდეს!

ან, სწორედ ასეთ ციხეში ზის დღეს მიხეილ სააკაშვილი!“

მსჯავრდებული სააკაშვილის შესახლება რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში. 2021 წლის 1 ოქტომბერი

კავშირებით, რომ სააკაშვილს სასჯელაღსრულების მე-18 დაწესებულებაში, ანუ ე.წ. რეზბალნიცაზე გადასვლა ცოცხალი თავით არ სურს და სამოქალაქო კლინიკაში მოთავსებას ითხოვს?

— უპირველეს ყოვლისა, ყველას შევახსენებ, რომ პატიმრის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის პრაქტიკა წინა ხელისუფლების დროს, უკიდურესი გამონაკლისის გარდა, ფაქტობრივად, არ არსებობდა და ესეც ჩვენ მიერ დანერგილი სერვისია, ოღონდ, ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პენიტენციურ სამსახურს არ შეუძლია, ციხის საავადმყოფოში მოთავსებულ პატიმარს აუცილებელი სერვისი მიაწოდოს.

საერთოდ, ციხეში ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებელია ხელისუფლება, კონკრეტულად, სასჯელაღსრულების სამედიცინო დეპარტამენტი, პენიტენციური სამსახური და იუსტიციის სამინისტრო. გარდა ამისა, სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულებას ჰყავს მთავარი ექიმი, ექიმთა ჯგუფი და ასევე ხელშეკრულებით აყვანილი კონსულტანტ-ექიმები, რომლებიც, თუ ამის საჭიროებას დაინახავენ, გასცემენ რეკომენდაციას პატიმრის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ისინი ამ ეტაპზე არ თვლიან საჭიროდ **სააკაშვილის** გადაყვანას სამოქალაქო ტიპის კლინიკაში, რადგან ციხის საავადმყოფოში არსებობს საშუალება, რომ პატიმარს მიეწოდოს ყველანაირი სერვისი, რაც ამ დროისათვის სჭირდება.

მინდა, ვკითხო იმ ადამიანებს, რომლებიც **სააკაშვილის** სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას ასე დაჟინებით მოითხოვენ — ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ რომელიმე კლინიკაში, თუნდაც მათ მიერვე მოთხოვნილ საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ მას რამე რომ მოუვიდეს, ამაზე კოლექტიურ პასუხისმგებლობას აიღებენ?! ბუნებრივია, ვერა! აქედან გამომდინარე,

ვინც კანონით არის პასუხისმგებელი პატიმრის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, გადაწყვეტილების მიღებაც მას უნდა აცალონ და დაემორჩილონ.

— საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში არ შემოუშვა უკრაინელი ჟურნალისტი დიმიტრი გორდონი, რომელიც აცხადებდა, რომ პატიმარ სააკაშვილთან შეხვედრა და ინტერვიუს ჩაწერა სურდა. თქვენ, როგორც სასჯელაღსრულების სისტემის ყოფილი ხელმძღვანელი, ბუნებრივია, ევროპის ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკასაც კარგად იცნობთ და რას იტყვით, დასავლეთში ჟურნალისტს აქვს უფლება, ციხეში შევიდეს და ნებისმიერი პატიმრისგან ინტერვიუ აიღოს?

— რა თქმა უნდა, არანაირი დასავლური და ამერიკული სტანდარტი ამას არ ითვალისწინებს, მითუმეტეს მაშინ, როცა ადამიანი არამხოლოდ მსჯავრდებულია, არამედ მის მიმართ სხვა საქმეებზეც მიმდინარეობს გამოძიება! შესაძლოა, რომელიმე ქვეყანაში კეთილი ნება გამოიჩინონ და ჟურნალისტი ციხეში ინტერვიუს ჩასაწერად შეუშვან, მაგრამ ეს არის გამონაკლისი შემთხვევა და არა — სტანდარტით გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია იმ ადამიანების კატეგორია, რომლებსაც უფლება აქვთ, პატიმარი ციხეში მოინახულონ, მაგრამ ჟურნალისტები, მეგობრები თუ უცხოელი სტუმრები ამ ნუსხაში არ შედიან. ჩემთვის სრულიად გაუგებარია ზოგიერთი უცხოელი ჟურნალისტის პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხეში **სააკაშვილთან** ინტერვიუს ჩასაწერად არ შეუშვეს! დარწმუნებული ვარ, ამის საშუალებას არათუ საქართველოს, არამედ საკუთარი ქვეყნის ციხეშიც არ მისცემდნენ!

— უკრაინის სახალხო დამცველს, რომელმაც სააკაშვილი რუსთავის ციხეში მოინახულა, ამის კანონიერი უფლება ჰქონდა?

— უცხო ქვეყნის მოქალაქის ციხეში მონახულების უფლება აქვს მხოლოდ იმ ქვეყნის საელჩოს წარმომადგენელს, რომლის მოქალაქეც არის პატიმარი. **რადგან სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა, საქართველოში უკრაინის საელჩოს წარმომადგენელს მასთან ციხეში შესვლა კანონით ეკუთვნის, რაც შეეხება უკრაინის სახალხო დამცველს, მისი ციხეში შესვლა და სააკაშვილთან პაემანი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კეთილი ნებითა და საგამონაკლისო წესით მოხდა.** ისე, საინტერესოა, საქართველოს სახალხო დამცველს თუ ჰქონია შესაძლებლობა, სხვა ქვეყნების ციხეებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები მოენახულებინა?

სხვათაშორის, კარგია, რომ უცხოელ სტუმრებს, რომლებიც ციხეში თავიანთ მეგობარ **სააკაშვილს** ხვდებიან, საშუალება ეძლევათ, რუსთავის სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულებაში არსებულ პირობებს გაეცნონ და თავიანთი ან სხვა ნებისმიერი ქვეყნის ციხეებში ნანახ პირობებს შეადარონ.

ისე, ალბათ,

შეცდომა დავუშვით, რომ სასჯელაღსრულების მე-7 დაწესებულება, რომელშიც სხვებთან ერთად სულხან მოლაშვილი და დავით მირცხულავაც იხდიდნენ სასჯელს, დახურვის შემდეგ მუზეუმად არ გადავაკეთეთ და საზოგადოებას არ მივეცით შესაძლებლობა, საკუთარი თვალით ენახა, რა საშინელ, ყოვლად გაუსაძლის პირობებში ამყოფებდა პატიმრებს სააკაშვილის ხელისუფლება.

— დაბოლოს: როგორ ფიქრობთ, აღარ დადგა დრო, როცა სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობაზე, როგორც მთავარ პოლიტიკურ საფრთხესა თუ საფრთხობელაზე, საუბარი უნდა დამთავრდეს?

— ნამდვილად დადგა დრო, ჩვენმა ხელისუფლებამ გააანალიზოს ის შეცდომები, რაც მმართველობის 9 წლის განმავლობაში დაუშვა და სწორი დასკვნები გამოიტანოს! დიახ, შეიძლება, „ქართულ ოცნებას“ შეცდომები ჰქონდა, მაგრამ, ნაციონალური მოძრაობისაგან განსხვავებით, ადამიანის ღირსება, პატივი და სიცოცხლე არასოდეს შეუღლახავს! ვფიქრობ, ნაციონალურ მოძრაობასთან მუდმივი პოლიტიკური კინკლაობა ჩვენი ხელისუფლებისათვის დამაზიანებელია, ნაციონალური მოძრაობისათვის კი — სასარგებლო, რადგან ეს ყოველდღიურად უზრუნველყოფს ნაცების ყოფნას პოლიტიკურ ეპიცენტრში.

ახლა წინ გვაქვს სამწლიანი პერიოდი, როცა საქართველოში არანაირი არჩევნები აღარ ჩატარდება და ეს დრო მაქსიმალურად უნდა დავუთმოთ საქმის კეთებას, მოსახლეობის პრობლემების სიღრმისეულად გადაჭრას და არა ყოვლად უსაგნო, მომაბეზრებელ პოლემიკას პოლიტიკურ ოპონენტებთან. საზოგადოება ჩვენგან სწორედ ამას ელოდება და ეს მოლოდინი აუცილებლად უნდა გავამართლოთ.

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ლუდმილა დენისოვა
უკრაინის სახალხო დამცველი

სააკაშვილთან ის მღვდლები შეჰყავთ, რომლებიც უნდათ და არა ისინი, რომელთან შეხვედრასაც ის ისურვებდა. მე, როგორც უკრაინის რადას მიერ ადამიანის უფლებების დაცვის უფლებამოსილი პირი, ჩამოვედი უკრაინის მოქალაქესთან.

„პირველი არხი“

ზაალ უდუმაშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ხელისუფლების მხრიდან გამოცხადებულ სიკვდილის ქრონიკას ვხედავთ — ღმერთმა დაგვიფაროს, **სააკაშვილის** მდგომარეობა დამძიმდეს, „ქართულ ოცნებას“ უმძიმესი პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს.

„ინტერპრესნიუსი“

რაჭი იონათამიშვილი
პარლამენტარი

ნაცი, იგივე მიშისტი **(დავით კირკიტაძე)** — ადამიანი, რომელსაც ერთდროულად შეუძლია იყოს სასტიკი მოძალადე და შეშინებული „ჩმორი“.

„აიპრესი“

პაპუნა მანჯგალაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

უნდა გაუფრთხილდნენ, „სული უნდა შეუბერონ“ **სააკაშვილს,** რადგან მათი ხელისუფლებაში ყოფნის საკითხი პირდაპირ არის დამოკიდებული **სააკაშვილის** კარგად ყოფნაზე.

„ინტერპრესნიუსი“

ნუცა ჯანელიძე
მუსიკოსი

სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციაზე ვიღაც ამბობდა, ჩვენი მამა-მარჩენალის გამოსაყვანად მოვდივართო. არქიფო გამახსენდა, სეთური.

„კვირის პალიტრა“

იოსებ არჩვაძე
ანალიტიკოსი

სააკაშვილი სხვადასხვა სცენარისთვის ემზადებოდა და არ გამორიცხავდა, რომ გზაშივე დაეჭირათ. ის სპეცსამსახურებსაც ახსენებს, რაც მიანიშნებს, რომ სურდა რუსებისთვის დაებრალებინა თავისი გატაცება.

„კვირის პალიტრა“

ერთი ნათქვამისა გამო

გია გაჩეჩილაძის საავტორო გადაცემაში „უცნობის კიდობანი" ცნობილმა მსახიობმა ზურა ყიფშიძემ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით განაცხადა: *„ბევრი ჩუმად არის თურმე. ისე გამიკვირდა, რომ ბევრი არის ჩუმად. მე მაპატიეთ და ძალიან ცუდ რამეებს ვიტყვი. რომ შემოვარდნილიყვნენ, ცოლი გამიუპატიურეს, შვილი მომიკლეს, ჯერ ჩემი ცოლის თვალწინ მე გამაუპატიურეს, მერე — პირიქით... ერთი გიჟი როგორ არ გამოჩნდა, გადარეული, კენედი დაბრიდეს, მე იმას კი არ ვიძახი, რომ არიქა, რა კარგია, მიშა რომ მოეკლათ, ან გამოესალმებინათ სიცოცხლეს, უბრალოდ, რომ ვერ გააკეთა ვერცერთმა, ვერ გადადგა ეს ნაბიჯი. საშინელებას ვამბობ, არასწორად ვამბობ, კი, მაგრამ ხომ არის ამაში რაღაც ლოგიკა, ხომ არსებობს? აწი, მე არაფერი აღარაფრად აღარ მიღირს, მორჩა ჩემი ისტორია და მე ვეწირები რაღაცას..."* ***მსახიობსა და რეჟისორს გიორგი გურგულიას, რეჟისორს გია კაჭარავასა და საქართველოს კულტურის პალატის ხელმძღვანელს დავით ოქიტაშვილს მივმართეთ კითხვით — იზიარებენ თუ არა ზურა ყიფშიძის პოზიციას, რა აზრის არიან სააკაშვილის გათავისუფლების პეტიციაზე ხელმომწერ ხელოვანებზე და როგორ აფასებენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს?***

გია კაჭარავა: მიკვირს,10 წელი ამ დამარცხებული პარტიის ზედაპირზე ტივტივს რომ გვაყურებინეს!

გიორგი გურგულია: — გია გაჩეჩილაძესთან საუბრის დროს ზურამ შემდეგი რამ იგულისხმა: **თუ სახელმწიფო სააკაშვილს არ დასჯის და ციხიდან გამოუშვებს, მას იმდენი ადამიანი ჰყავს გამწარებული, შეიძლება, ვიღაცამ ქუჩაში მოკლას, დაზღვეული არავინაა, არც პრეზიდენტი, კენედიც კი მოკლესო.** ზურას საუბრიდან ეს აზრი გამოვიტანე.

— ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ზურა ყიფშიძესთან არ გისაუბრიათ?

— ზურასთან არა, ბოლო პერიოდი „უცნობთან" ტელეფონით ვისაუბრე, 30 ოქტომბერს ხელოვანი ადამიანები უნდა შევკრებილიყავით და პროტესტი გამოგვეთქვა — **„არა წარსულს, არა ნაცებს, არა ფაშიზმს".** ვინაიდან „ქართული ოცნების" მხარდამჭერთა აქცია 27 ოქტომბერს დაანონსდა და ხალხი გამოვიდა, ჩვენი შეკრება გავაუქმეთ. თუმცა, ცუდი არ იქნებოდა, 30-შიც ერთად ვმდგარიყავით და ხალხისთვის მიგვემართა.

— რა უნდა გეთქვათ?

— ეს რევანშისტული ძალა — ნაციონალური მოძრაობა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავასრულოთ. ამდენი დანაშაულის მიუხედავად, იმას ნანობენ, უფრო მეტი ადამიანი რომ გაგვენადგურებინა, ხმას ვეღარ ამოიღებდნენო, **წუხან, ხალხის გასაწყვეტი საკონცენტრაციო ბანაკები რომ არ შექმნეს.** ამათგან არავითარი სინანული და ბოდიში არ მოგვისმენია, პირიქით, თვლიან, რომ ხალხს ტანჯვა დააკლეს. გვარამიამ აქციაზე შეკრებილ ხალხს „ბიომასა" უწოდა — ამის პასუხად ვეტყვი — მაგათი მასა იყო ფეკალიები. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოხდეს კეთილისა და ბოროტის გარჩევა, სიკეთესა და ბოროტებას შორის ტოლობის ნიშანი არასოდეს დაიწერება.

— 27 ოქტომბრის აქციას სააკაშვილმა ფასიანი აქცია უწოდა...

— სწორედ სააკაშვილის მხარდამჭერები არიან ფასიანი ავადმყოფები, ჯალათების დედები, მამები და ნათესავები. ეგენი არც ერთმანეთს ინდობენ, ერთმანეთზე კომპრომატები აქვთ და როცა დასჭირდებათ, დროდადრო აჩვენებენ.

— რას იტყვით სააკაშვილის გასათავისუფლებლად შექმნილი პეტიციის ხელმომწერ ხელოვანებზე?

— **იმ პეტიციაზე ხელი ბევრს არ მოუწერია და ვინც მოაწერა, იმათაც იძულებით — ზოგზე ორგიებში მონაწილეობის კომპრომატები აქვთ.** ისინი თან სააკაშვილს უმღეროდნენ, თან მის წინაშე ვალდებულებები ჰქონდათ, მარტო შოუბიზნესში კი არ იყვნენ, არამედ სუბოტექსსაც ყიდდნენ, ნარკოტიკებსა და ბევრ შავ საქმეებში იყვნენ გარეულნი, საზღვარზე კოკაინი გადმოჰქონდათ. არ დაგვავიწყდება, ვინ იყო სააკაშვილთან გადაჯაჭვული, მათ არც ციხეში სვამდნენ, 15-წლიანი სასჯელი რომ უნდა მიეღოთ ან მუდმივი პატიმრობა, ათავისუფლებდნენ. რა თქმა უნდა, ეგენი სააკაშვილთანაც მივლენ და პეტიციაზეც ხელს მოაწერენ.

— გგონიათ, სააკაშვილს გაათავისუფლებენ?

— ბევრი ამბობს, გაუშვებენ ან უკრაინას გადასცემენო, არ მინდა, ეს დავიჯერო. სააკაშვილიც ციხეში უნდა იჯდეს და მისი ბოროტმოქმედთა ჯგუფიც მერაბიშვილ-ბოკერიიები, მარტო ხომ არ მოქმედებდა. ზოგიერთი მაგათი დამნაშავე დამალულია, სად არის **გივი თარგამაძე,** რომელსაც მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული მათ სადიზმში, ყველა მათგანს ნიურნბერგის პროცესი უნდა მოუწყონ, ყველას უნდა აჩვენონ მათი გაკეთებული ბოროტება!

კიდევ იმას ამბობენ, ტყუილია, რასაც გვაბრალებენ, ყველაფერი დადგმული იყოო. თურმე, ბიჭები თვითონ იკლავდნენ თავს, თავსაც თვითონ იწამებდნენ. თურმე, სააკაშვილი არც მეგის ქარდავას იცნობდა... **ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ბოკერია პატიმართა წამებას ესწრებოდა, ამიტომ ესენი ქუჩაში თავისუფლად ვერ უნდა დადიოდნენ.** ახალმა თაობამ უნდა იცოდეს სიმართლე და არ უნდა უყურებდეს უსამართლობას!

გიორგი გურგულია: ზურა ყიფშიძის საუბრიდან ეს აზრი გამოვიტანე – სახელმწიფო სააკაშვილს თუ არ დასჯის, იმდენი ადამიანი ჰყავს გამწარებული, შეიძლება, ვიღაცამ ქუჩაში მოკლასო!





ზურა ყიფშიძე: *მე მაპატიეთ და ძალიან ცუდ რამეებს ვიტყვი. რომ შემოვარდნილიყვნენ, ცოლი გამიუპატიურეს, შვილი მომიკლეს, ჯერ ჩემი ცოლის თვალწინ მე გამაუპატიურეს, მერე — პირიქით...* ***ერთი გიჟი როგორ არ გამოჩნდა, გადარეული, კენედი დაბრიდეს, მე იმას კი არ ვიძახი, რომ არიქა, რა კარგია, მიშა რომ მოეკლათ, ან გამოესალმებინათ სიცოცხლეს, უბრალოდ, რომ ვერ გააკეთა ვერცერთმა, ვერ გადადგა ეს ნაბიჯი.*** *საშინელებას ვამბობ, არასწორად ვამბობ, კი, მაგრამ ხომ არის ამაში რაღაც ლოგიკა!*

„უცნობის" კიდობანი". 2021 წლის 27 ოქტომბერი

გია კაჭარავა: — სააკაშვილზე შურისძიება იმას ნიშნავს, შური იძიო უნაგირზე. იმ საშინელებებზე, რაც საქართველოში ხდებოდა, სააკაშვილი არ იღებდა გადაწყვეტილებას, მას ყველაფრის უფლება მისცეს, მაგრამ, როდესაც დრო მოვიდა და ჩათვალეს, რომ პოლიტიკიდან უნდა წასულიყო, აი, მაშინ იყო უკვე გაჯიუტებული. მსახიობებს მოსდით ხოლმე ასე — რეჟისორს აღარ უჯერებენ და საკუთარ თავთან იწყებენ თამაშს. 2012 წლის ივნისში საქართველოში ჰილარი კლინტონი ჩამოვიდა, სააკაშვილმა ბათუმი მოატარა, ბოლოს პრესკონფერენციაზე „ვაშინგტონ პოსტის" მთავარმა რედაქტორმა ჰკითხა, კიდევ აპირებთ პრეზიდენტად დარჩენასო? ესე იგი, სააკაშვილისაგან ღია პასუხს ელოდა არამარტო ამერიკული გაზეთის რედაქტორი, არამედ — ამერიკა. სააკაშვილმა განაცხადა — არ მივდივარ, ვრჩებიო. მაშინ გადაწყვიტა ამერიკამ, რომ ამ ქვეყანაში სააკაშვილი უნდა დამთავრებულიყო და დაამთავრა კიდეც 2012 წელს. არადა, 9 წელი იმპერატორად იჯდა, 21-ე საუკუნეში ტელეფონზე ლაპარაკის გვეშინოდა, სამარცხვინო რეალობა გავიარეთ და ახლა კიდევ უფრო სამარცხვინოა სააკაშვილის გამო ისტერიკაში ჩავარდნილი ქალების ცქერა. როცა სააკაშვილი გელათის ტაძარში შევიდა, იმის ნაცვლად, რომ ამ ადგილისა და სიწმინდის მიმართ მოწიწება გამოეხატათ, „მიშა-მიშას" ძახილი ატეხეს. ამაზე რა უნდა ვთქვა.

— იმ ხელოვანებზე რას იტყვით, ვინც სააკაშვილის გათავისუფლებაზე შედგენილ პეტიციას ხელი მოაწერა?

— არც წამიკითხავს, არც მაინტერესებს, ხელოვანი თავის ხალხსა და ხელოვნებას უნდა ემსახურებოდეს. მითხრეს, რომ **ნანი ბრეგვაძემ** ხელი მოაწერა, ნანი შესანიშნავად მღერის, ეს არის მისი ფუნქცია, მეტი არაფერი... სააკაშვილი არ ნანობს იმას, რაც ჩაიდინა, აქეთ იმუქრება, ქვეყნის სათავეში რომ ვიყო, ყველა აცრილი მეყოლებოდაო, ესე იგი, ხალხს საერთოდ არ ვკითხავდი, ისე ავცრიდიო. გვარამია ხალხზე „ბიომასას" გაიძახის და ამათი გამოსწორების კიდევ სჯერა რომელიმე ხელოვანს? მე ის მიკვირს,10 წელი ამ დამარცხებული პარტიის ზედაპირზე ტივტივს რომ გვაყურებინეს,

კვირგვინოსნები

ნიკუშა შენგელია
მხატვარი

დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ყოფილი პრეზიდენტობა, არც პოლიტიკოსობა, არც პარლამენტარობა ინდულგენცია არ არის. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე აგებს პასუხს კანონის წინაშე, ისევე უნდა აგოს **სააკაშვილმაც.** გაიძახიან: მიშას არაადამიანურად ეპყრობიანო. კარგად ვხედავთ, რომ მას არაფერი აკლია. **სააკაშვილი** თავისი შექმნილი რეჟიმის პატიმრებს დაელაპარაკოს და ისინი ეტყვიან, რას ნიშნავს არაადამიანური მოპყრობა!

„საერთო გაზეთი"

გივი სიხარულიძე
მწვრთნელი, მსახიობი



ჩემი ნება რომ იყოს, **სააკაშვილს** არც დავიჭერდი. იმდენი იწვალა ამ კაცმა — გემით ჩამოვიდა, ქათმებსა და რაღაცებთან ერთად იმგზავრა... ამ წვალების შემდეგ თვითმფრინავის ბილეთს ავუღებდი და ბიზნესკლასით გავამგზავრებდი მშობლიურ უკრაინაში. მშობლებს პატარა ჭირვეული შვილი რომ გამოეპარება — სახლში აღარ მინდაო — იმას მაგონებს მიშა.

„რეზონანსი"

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტოლოგი

სააკაშვილის ლიკვიდაცია სისულელეა... არჩევნების შემდეგ მას უკრაინას გადასცემენ ან ციხიდან გამოვა გმირი — ნელსონ მანდელა. **სააკაშვილს** რამე რომ დაემართოს, ეს იქნება **ივანიშვილისთვის** პირდაპირი განაჩენი. ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს არ მოხდეს.

„ახალი თაობა"

პაატა ზაქარეიშვილი
პოლიტოლოგი

ციხის საავადმყოფოს აქვს ყველა საშუალება, რომ შიმშილით გამოწვეულ გართულებებს უმკურნალონ. არის შემთხვევები, როცა მძიმე ოპერაციაა საჭირო და შეიძლება, პატიმარს ეს მძიმე ოპერაცია ვერ ჩაუტარდეს ციხის საავადმყოფოში, მაგრამ **სააკაშვილს** ოპერაცია არ სჭირდება.

„რეზონანსი"

ერთი ნათქვამისა გამო

იცოდნენ მათი სადიზმისა და დანაშაულების შესახებ და 10 წელი მოუნდნენ დადგენას, იყო თუ არა ეს ბოროტება?! ხელისუფალი მოაზროვნე უნდა იყოს, ცხვარმაც კი იცის, რომ წინამძღოლად რიგითი ცხვარი კი არა, ყოჩი უნდა ჰყავდეს და არ უნდა დაუშვას სადისტი ნაციონალების დაბრუნება და დაბეჩავებული ცხვრის მდგომარეობაში ჩავარდნა — როცა უნდათ, დაგკლან, როცა უნდათ — გაგპარსონ.

დავით ოქიტაშვილი: — ზურა ყიფშიძის ინტერვიუ არ მომისმენია, სააკაშვილის გასათავისუფლებლად შექმნილ პეტიციაზე ხელმომწერთა შესახებ კი ვიტყვი, ამათგან მხოლოდ ერთ ადამიანზე მწყდება გული, დანარჩენები კი ისედაც ნაცების მომხრეები არიან. დრო გავა და მიხვდებიან, რომ ძალიან ცუდი რამ ჩაიდინეს.

— 27 ოქტომბერს აქციაზე ხალხთან ერთად იყავით...

— ხალხმა თავისი პოზიცია გამოხატა — კოჰაბიტაცია უნდა დამთავრდეს! იქ იყვნენ „ქართულ ოცნებაზე“ განაწყენებული ადამიანები, ამდენი წლის შემდეგ ისევ ნაცების წასვლის მოთხოვნით გარეთ რომ გამოვიდნენ. ეს აქცია იყო გაფრთხილება — დამნაშავეები თუ არ დასაჯეს, ხალხის იმედი აღარ უნდა ჰქონდეთ, ისედაც „ქართულ ოცნებაზე“ გაბრაზებულმა ბევრმა ადამიანმა არჩევნებში ნაცებს მისცა ხმა.

— ბატონო დავით, თქვენ იმყოფებოდით რუსთავშიც, სააკაშვილის საპყრობილესთან პოლიტპატიმრების მიერ გამართულ აქციაზე...

— სააკაშვილმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილ დანაშაულებზე და იმაზეც, რომ უკანონოდ გადმოლახა ორი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარი. **ვსვამ კითხვას — რას ითხოვს ან რას აპროტესტებს:** უკანონოდ დაიჭირეს, სცემეს, ციხეში ცუდად ექცევიან, თუ რა უნდა? დედაჩემი ყოველ დილას, სკოლაში წასვლის წინ, თაფლიან წყალს მასმევდა, ენერგია რომ მქონოდა, ეს კი თაფლიანი წყლის მიღებას შიმშილობას ეძახის. ისე, სააკაშვილი თავისივე შექმნილ ციხეში უნდა ჩაესვათ, 30 კვადრატულში 80 პატიმარს რომ ათავსებდნენ და რიგრიგობით ეძინათ... **სააკაშვილმა იცოდეს, რომ სხვებისგან არაფრით განსხვავდება და შეიძლება, იმაზე მეტი დანაშაულიც აქვს ჩადენილი, ვიდრე იქ მჯდომ პატიმრებს. სასაცილოა იმაზე საუბარი, რომ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია.**

— გგონიათ, ეს სიტუაცია დიდხანს გაგრძელდება?

— სააკაშვილი აგონიაშია, რომ ეს არჩევნები ჩაივლის და აღარავის ემახსოვრება. მაგის ტელერუპორი ქართველ ხალხს „ბიომასას“ ეძახის და ასეთებთან შერიგება გამორიცხულია!

მჯერა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის, მომწონს მისი ხისტი ხასიათი, რომ არ გადამდგარიყო, ნაციონალური მოძრაობა აქამდე დასრულებული იქნებოდა, ეს დესტრუქციული ძალა უნდა დაისაჯოს და აიკრძალოს!!!

— ბედის ირონიით, ზურაბ ჟვანიას პირადი ექიმი ზურაბ ფაღავა იმ ექიმთა შორის აღმოჩნდა, ვინც სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ამოწმებდა. ბოლოს ის საკუთარი სურვილით გამოეთიშა ამ ექიმთა ჯგუფს. რა გგონიათ, რა მოხდა?

— **ზურაბ ფაღავას** მერე იმას დააბრალებდნენ, მიკერძოებული იყოო. ყველამ იცის, რომ ზურა ჟვანია მოკლულია და სააკაშვილის სისულელეების არავის სჯერა. ზურას ოჯახსა და ხალხს სიმართლე უნდა უთხრან, რა ვითარებაში დაიღუპა პრემიერ-მინისტრი. სააკაშვილს აღარ გამოუვა საქართველოში სიტუაციის არევა, გეგმა ჩაეშალა, 1 ოქტომბერს — არჩევნების მერე, როცა ხმების რაოდენობის გამოცხადება დაიწყებოდა, პარლამენტის წინ თავისი მხარდამჭერების წინაშე სიტყვით უნდა გამოსულიყო და არჩევნები გაყალბდაო — ეძახა. მთავრობა ვერ დაიჭერდა, მომხრეები დაიცავდნენ, სისხლის ღვრაზე წავიდოდნენ, ვიღაცას მოკლავდნენ და ეს ყველაფერი პოლიტიკურ კრიზისში გადაიზრდებოდა. ჩაეშალა გეგმები, **სააკაშვილმა იცოდეს, რომ სამართლიანობის აღდგენა დაიწყო!**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

დავით ოქიტაშვილი:

სააკაშვილი თავისივე შექმნილ ციხეში უნდა ჩაესვათ!

შეთქმულების ანატომია

სააკაშვილო, ნაცებს შენი გვამი უნდათ!

30 ოქტომბრის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოამზეურა აუდიოჩანაწერი, რომლიდანაც ქვეყნის დესტაბილიზაციის ნაცგეგმა იშიფრება. კერძოდ, საქმე ეხება ე.წ. სააკაშვილის სახელობის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში გამართულ თათბირს, სადაც პირდაპირ ლაპარაკობენ, რომ „უსისხლოდ შედეგი არ დადგება“!

სუსის ოფიციალური განცხადება ასეთია:

*„სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი **სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მიზნით შეთქმულების ფაქტზე** აწარმოებს გამოძიებას. გამოძიების ფარგლებში დგინდება, რომ საქმის ფიგურანტები გეგმავენ გარკვეულ დესტრუქციულ ქმედებებს, კერძოდ, მსჯავრდებულ **მიხეილ სააკაშვილის** ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, მისი გლდანის №8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანისთვის ხელის შეშლის მიზნით მისასვლელი გზების სხვადასხვა საშუალებით ბლოკირებას. **მათ განზრახული აქვთ, აღნიშნული დესტრუქციული ქმედებებით გამოიწვიონ უკონტროლო სიტუაცია, ქაოსი და შექმნილი ვითარებით ხელი შეუშალონ მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირების პროცესს.** მსგავს ქმედებებს ადგილი შეიძლება ჰქონდეს **მიხეილ სააკაშვილის** სხვა დაწესებულებაში ეტაპირების დროსაც“.*

სუსის ჩანაწერში, მაგალითად, ლაპარაკია, როგორ იგეგმება გლდანის ციხის საავადმყოფოში **სააკაშვილის** გადაყვანის შემთხვევაში ამ დაწესებულების შტურმი:

„დაუდგენელი პირი: *თუ გადაიყვანეს ციხის საავადმყოფოში, რას ვაკეთებთ, შტურმი მაშინ! აბა, სხვა რა, აუცილებლად შტურმის გარეშე გამოსავალი არ არის. აბა როგორ!“*

ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი **ბესიკ წერედიანი** ფარულ აუდიოჩანაწერში ამბობს: **„ორი ომი მაქვს გამოვლილი და აკოფშიც რომ ზიხარ, რომ ისროლო ბრძანებას ელოდები“.**

აქ, ასევე, ისმის, როგორ ბჭობენ იმაზე, რომ სისხლის დაღვრის გარეშე შედეგს ვერ მიაღწევენ:

„**დაუდგენელი პირი:** — უსისხლოდ შედეგი დამდგარა?

ბესიკ წერედიანი: — ისეთი უმართავი პროცესები წავა ქვეყანაში...

დაუდგენელი პირი: — დაიწყება ამ ბანდფორმირებების, ავაზაკების თარეში.

ა. მილორავა: — „მხედრიონი“ მონაგონი იქნება მერე...

იმაზეც პირდაპირ ბჭობენ, როგორ მიუვარდებიან **ღარიბაშვილს** სახლში ან როგორ ჩახერგავენ რუსთავის ციხესთან გზას, თუ გლდანის ციხის საავადმყოფოში ეტაპირებისათვის პატიმარ **სააკაშვილს** რეანომობილით გამოიყვანენ!

წარმოიდგინეთ, რომ გულწასული **სააკაშვილის** რეანომობილს ნაცები არ ატარებენ საავადმყოფოსკენ, ანუ, ფაქტობრივად, კლავენ თავიანთ ფიურერს! და ეს არც ისე დაუჯერებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ **არჩევნებში გაფარჩაკებული ნაცბანდისათვის სააკაშვილის სიკვდილი ბოლო შანსია ქვეყნის ასარევად!** დიახ, სააკაშვილი და მისი ბანდა სულ იმაზე ოცნებობდნენ და ამას ღიადაც აცხადებდნენ, რომ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის **„გვამები უნდათ“!**

საქართველოში **არაჟნიანი ტრაილერით** შემოპარვისა და 3 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილი **„არაჟნის რევოლუციის“** ჩაფლავების შემდეგ, ვითარება უკვე ტრაგიკომიკურად შეიცვალა — ახლა სააკაშვილი საკუთარი ხელით გათხრილ ორმოში აღმოჩნდა და ნაცბანდას უკვე თავად მიშას გვამი უნდა!

სწორედ ამას ემსახურება ის გავეშებული სატელევიზიო პროპაგანდისტული კამპანია, რომელიც რუსთავის ციხესთან მდგარმა **„ჯიბის ბებელსმა“** გვარამიამ გააჟღერა, თუ სააკაშვილს გლდანის ციხის საავადმყოფოში გადაიყვანენ, იქ ბუნტს მოაწყობენ და სააკაშვილს მოკლავენო! იქით ნიკუტას ჯულიეტოვნა — **გიორგი გაბუნია** პირდაპირი ეთერიდან გაიძახის **სააკაშვილის** გასაგონად, **მიშამ შიმშილი თუ შეწყვიტა, ჩემს პატივისცემას დაკარგავს და, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, მოკვდებაო!**

ცხადზე უცხადესია, რომ ნაცსექტამ და ნაცექიმებმა პატიმარი **სააკაშვილი** გაწირეს იმისთვის, რომ მას სათანადო დახმარება არ აღმოუჩინონ გლდანის ციხის საავადმყოფოში, სადაც შინაგანაწესისამებრ, გადაჰყავთ პატიმრები სამკურნალოდ!

ამდენად, რაც უფრო დამძიმდება **სააკაშვილის** მდგომარეობა, მით უფრო მეტ სარგებელს ნახავენ ნაცები! ხოლო, თუ **სააკაშვილი** მთლად მოკვდება, მათზე ბედნიერი არავინ იქნება, რადგან ასე **„საოცნებო გვამი“** ექნებათ! მოკლედ, გამოიძიეთ ეს ნაცბუნტის გეგმა, ჩაყუდეთ დამნაშავეები ციხეში და... **წაართვით ნაცხროვას „მიშას გვამი“!**

გიორგი გიგაური

სუსმა სახელმწიფო გადატრიალების ნაცგეგმა გამოააშკარავა!





დაუდგენელი პირი: გინდათ თქვენ. უსისხლოდ შედეგი დამდგარა?
ბ. წერედიანი: ისეთი უმართავი პროცესები წავა ქვეყანაში...
დაუდგენელი პირი: დაიწყება ამ ბანდფორმირებების, ავაზაკების თარეში.
ა. მილორავა: მხედრიონი მოსაგონი იქნება მერე

კვირგვინოსნები



ნიკოლოზ სააკაშვილი
ექიმი, მიხეილ სააკაშვილის მამა

მიშა მე ვთვლი, რომ შენმა შიმშილობის 30-დღიანმა უმაგალითო პროტესტმა დიდი გავლენა მოახდინა ამომრჩევლის მობილიზაციაზე. დროა, შეწყვიტო პროტესტის ეს ფორმა და ძალები მოიკრიბო. ხალხს გვერდზე დგომა სჭირდება.

„GTMEDIA“

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

ნინო ლომჯარია ავირჩიეთ არა რომელიმე კონკრეტული პირის ან პარტიის, არამედ საქართველოს სახალხო დამცველად — განმარტოს, რატომ არის პატიმარი **სააკაშვილი** სხვაზე უპირატესი.

„ინტერპრესნიუსი“

ნინო ლომჯარია
სახალხო დამცველი

სააკაშვილს ჰოსპიტალიზაციაზე თანხმობა არა აქვს გაცემული, პატიმარი უარს თუ აცხადებს სამედიცინო მომსახურებაზე, მას სამედიცინო მომსახურება არ გაეწევა, ვიდრე არის საღ გონებაზე.

„პირველი არხი“

გოგა ხაინდრავა: გვარამიასა და მშვილდაძეს ძალიან მძიმე პასუხი მოეთხოვებათ!

მაგ უბედურ დღეზე გაჩენილებმა ჯერ კიდევ არ იციან, რა ელოდებათ!



2021 წლის 27 ნოემბერს თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, ასიათასზე მეტი ადამიანის შეკრებამ ნაცსექტას ისეთი მეხი დასცა, რომ პოლიტიკური ფურუნკულები ერთბაშად გასკდნენ და გადმოიღვარნენ. მაგალითად, „მთავარი არხის“ უსტაბაშმა ნიკა გვარამიამ მომიტინგეებს „ბიომასა“ უწოდა, კეზერაშვილის ტელეკანტორა „ფორმულას“ ერთ-ერთმა სახემ მიშა მშვილდაძემ კი სოციალურ ქსელში პირდაპირი მნიშვნელობით დედა აგინა. ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავას ვესაუბრებით:





— ნაცებისთვის საქართველო არასოდეს ყოფილა სამშობლო და ქართველ ხალხს არასოდეს მიიჩნევდნენ თვისტომად, რაც ყველაზე კარგად მათი კერპის — სააკაშვილის საქციელში ჩანს, რომელმაც არამარტო საქართველოს მოქალაქეობა მიაგდო, არამედ უკრაინაში ერთ-ერთი გამოსვლისას პირდაპირ განაცხადა — **ღვინო, სადღეგრძელოები და ყველაფერი, რაც ქართველებს უყვართ, ჩემთვის უცხოაო!**

ერთუჯრედიან ამება გვარამიას, რომელმაც თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ 150 000 კაცს „ბიომასა“ უწოდა და **მასხარა მშვილდაძეს,** რომელმაც ყველას ერთად დედა გვაგინა, ამაზე ძალიან მძიმე პასუხი მოეთხოვებათ! გვარამიამ და მშვილდაძემ, მაგ უბედურ დღეზე გაჩენილებმა, ჯერ კიდევ არ იციან და ვერ წარმოუდგენიათ, რა ელოდებათ თბილისში!

— როცა ოპოზიციაში არიან და მათ წინააღმდეგ ქუჩაში გამოსული ხალხის მიმართ ასეთ ზიზღსა და აგრესიას გამოხატავენ, რას იზამენ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებაში დაბრუნდებიან?

— რა თქმა უნდა, ისევ იმას იზამენ, რასაც აკეთებდნენ — დაარბევენ, დახვრეტენ, დაიჭერენ, აწამებენ და გააუპატიურებენ! მე და თქვენ ერთი კუთხის შვილები ვართ და გაოგნებული ვარ, რა დაემართათ ჩვენს დებსა და ძმებს სამეგრელოში? რამ დააბრმავათ ასე? რამ დააყრუათ და როგორ არ ჩაესმით ყურში იმ მეგრელი კაცის განწირული ღმუილი, რომელიც კოლექტიურმა სააკაშვილებმა და მეგის ქარდავებმა ზუგდიდის ტყეში გააუპატიურეს? არც მინდა, გავიმეორო, რა აკადრეს სამეგრელოს ამ ჯალათებმა! იგივე მეთქმის ქუთაისზე, ბათუმსა და თბილისზეც, სადაც 2 ოქტომბერს ყოველმა მესამე ამომრჩეველმა კრიმინალ და მანქურთ მელიას მისცა ხმა! რა მოგივიდათ? სად და როდის დაკარგეთ ასე უკვალოდ სინდის-ნამუსი, ქართველობა და ღირსება?

— სააკაშვილს, რომელიც ციხეში ვითომ შიმშილობს და აცხადებს — სიკვდილისთვისაც მზად ვარო, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ და რას იტყვით — არის იგი ის კაცი, თუნდაც ყველაზე მაღალი იდეისათვის სიცოცხლე რომ გაწიროს?

— რისი თავის მომკვლელი და სიცოცხლის გამწირავია ეს ბოროტი მასხარა?! **ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების უბედურება სწორედ ის არის, რომ ამ ტაკიმასხარაზე, ამ უსამშობლო და უთვისტომო პროვოკატორზე ჯერ კიდევ ამდენს ვლაპარაკობთ!** იმ სპეცსამსახურებმა, რომლებმაც სააკაშვილი არაყანთან ერთად შემოგვიგზავნეს, ძალიან კარგად იცოდნენ, რასაც აკეთებდნენ! შეიძლებოდა, ეს საქართველოს მეგობარს გაეკეთებინა? ბუნებრივია, არა! ეს საქართველოს მტრის გაკეთებულია! **დღეს რუსეთის აგრესია ყველაზე მეტად ორ ქვეყანაში — უკრაინასა და საქართველოშია გამჟღავნებული და ამ პროვოკატორად დაბადებულ სააკაშვილს რუსული სპეცსამსახურები ორივე ქვეყანაში შიდა დესტაბილიზაციისათვის იყენებენ!**

— იმის თქმა გინდათ, რომ საქართველოში სააკაშვილის ტრაილერით შემოპარების უკან რუსეთის სპეცსამსახურები იდგნენ?

— ამაში ერთი წუთითაც არ შემაქვს ეჭვი! 2006 წლიდან ვსაუბრობ იმაზე, რომ სააკაშვილი ბიძამის ალასანიასთან ერთად რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენელია და ამის დანახვას დიდი პოლიტიკური გამჭრიახობა არ სჭირდება, ელემენტარული გონებრივი შესაძლებლობები და ფაქტების

კვირგვინოსნები

თათია მოლაშვილი
სულხან მოლაშვილის მეუღლე

საჯაროდ გამოსვლა არ მიყვარს, არ გამოვსულვარ არასდროს, რადგან არ მინდა, ჩემს ოჯახს გავახსენო ის წლები და ის ჯოჯოხეთი, რაც **მიხეილ სააკაშვილმა** წლების მანძილზე მოგვიწყო.

ფსიქოლოგიური წამება და ზეწოლა დაიწყო დაჭერის დღიდანავე, ფიზიკური წამებაც იმ დღესვე, როცა დააკავეს. ის თვითონ გამოცხადდა პროკურატურაში და პირდაპირ შეიყვანეს მეხუთე საპყრობილეში. ჩვენი მესამე შვილი წლინახევრის იყო. მან განცხადება დაწერა **ეკა ზღულაძის** სახელზე, რომ ყველაზე პატარა მაინც შეეყვანათ ციხეში, ენატრებოდა. ასეთი პასუხი მიიღო, რომ ბავშვი ინფორმაციას გაიტანდა ციხიდან, როდესაც მან ლაპარაკიც არ იცოდა.

„ტვ იმედი“

ლედი აფრასიძე
2004 წელს სვანეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს გადარჩენილი ოჯახის წევრი

სრულიად შემთხვევით გადავურჩით ამ სასტიკ სპეცოპერაციას მცირეწლოვანი ბავშვები. როცა დაგვინახეს, რომ ცოცხლები ვიყავით, მახსოვს მათი გაკვირვებული ხმა — თქვენ კიდევ ცოცხლები ხართო? **გადავრჩით ფიზიკურად, მაგრამ გაგვანადგურეს სულიერად და მორალურად, მაშინ, როცა თვალწინ ჩაგვიხოცეს ოჯახის წევრები.** ჩვენი თვალით ვუყურებდით, როგორ დაიწვა ცეცხლწაკიდებულ სახლში ბაბუაჩემი და როგორ ჩაცხრილეს ხელბორკილდადებული ბიძაჩემი. ჩვენი ოჯახი დღემდე მოთმინებით ელოდება, თუ როდის წაუყენებენ ბრალს **სააკაშვილსა და ბარამიძეს** — იმ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ამ სპეცოპერაციის ხელმძღვანელები.

„ტვ იმედი“

გელა ნიკოლაიშვილი
ადვოკატი

სააკაშვილის დედა ამბობდა, პირადად რომ არ შევეხო ჩემს შვილს, როგორ შეიძლებაო, თითქოს **სააკაშვილის** დროს პატიმრები შვილები არ იყვნენ ან დედები არ ჰყავდათ. დღეს, თურმე, დისკომფორტად მიაჩნიათ, რომ ტელევიზორი არ მიუტანეს ციხეში დროულად, ან საკმარისად ფაფუკი არ არის ლეიბი. სად იყო ან ტელევიზორის უფლება, ან დარეკვის უფლება. **მოშიმშილეების ცემა ყოველდღიური ამბავი იყო. ოდნავ ხმაური თუ გამოვიდოდა ან შიმშილობას დააპირებდა ვინმე, მიცვალებულებზე მიბმა და სხვადასხვა მეთოდი იყო, რომელსაც იყენებდნენ.** ადამიანში კლავდნენ ადამიანობას.

„ტვ იმედი“

სწორად დალაგების უნარიც საკმარისია. ვის სჭირდება დესტაბილიზაცია საქართველოში — რეგიონის მასშტაბით ამ ერთადერთ სტაბილურ ქვეყანაში? ეს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად **რუსეთის ინტერესებში** შედის და სააკაშვილის ტრაილერით შემოპარებაც სწორედ ამას ემსახურება!

— საქართველოში შემოსვლასა და სააკაშვილთან ციხეში ინტერვიუს ჩაწერას გეგმავდა უკრაინელი ჟურნალისტი, სააკაშვილის პირადი მეგობარი დიმიტრი გორდონი, მაგრამ ხელისუფლებამ ქვეყანაში არ შემოუშვა, რაზეც ნაცებს წიოკი აქვთ ატეხილი. რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?

— **გორდონიც ზუსტად ისეთივე პროვოკატორია, როგორიც — სააკაშვილი და ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არ შემოუშვეს!** ჩვენ ხომ სამარცხვინო სახალხო დამცველი გვყავს და უკრაინასაც არანაკლები ჰყოლია — ქალბატონი დენისოვა, რომელმაც სააკაშვილი ციხეში მოინახულა, იქიდან გამოსულმა კი ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის შეურაცხმყოფელი განცხადებები გააკეთა. ისე, მაგარი რამე კი თქვა — სააკაშვილთან ციხეში მხოლოდ სახელისუფლო მღვდლებს აგზავნიან და არა იმათ, ვინც თვითონ მიშას უნდაო! ცხადია, უკრაინის ომბუდსმენმა ის გაახმოვანა, რაც სააკაშვილმა უთხრა, თორემ, რა იცის იმან, ქართველი სასულიერო პირები ვინ არიან და რანი არიან? იმ მღვდელმთავრებზე, რომლებიც ციხეში სააკაშვილთან დადიან და მის გამოშვებას ითხოვენ, სწორედაც ახია, რომ სააკაშვილი მათ **„სახელისუფლო მღვდლებს“** უწოდებს! დიახ, ასე უხდის მადლობას კრიმინალი სააკაშვილი მასზე მზრუნველ მეუფეებს და ისინი ამის ღირსნი არიან!

> **ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების უბედურება სწორედ ის არის, რომ ამ ტაკიმასხარაზე, ამ უსამშობლო და უთვისტომო პროვოკატორზე ჯერ კიდევ ამდენს ვლაპარაკობთ!**

— სააკაშვილს არაფრის დიდებით არ უნდა გადასვლა გლდანში — ციხის საავადმყოფოში! როგორ ფიქრობთ, პატიმრების შურისძიების ეშინია?

— სააკაშვილის ადვოკატები ამბობენ — ციხის საავადმყოფოში კრიმინალები არიან და მიშას იქ გადაყვანა არ შეიძლებაო! ბებიათქვენისამ, სააკაშვილი ბალეტმაისტერი მყავს! ზუსტად ისეთივე კრიმინალია და იმათზე ბევრად უარესიც, რადგან **ციხის საავადმყოფოში მყოფ კრიმინალებს, სააკაშვილისაგან განსხვავებით, საკუთარი სამშობლოსთვის არ უღალატიათ, ქართული მიწა-წყალი არ გაუყიდიათ და პუტინისთვის არ ჩაუბარებიათ!**

— საქართველოში ჩამოსული უკრაინელი დეპუტატები აცხადებენ — ყველა ღონეს ვიხმართ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე დავიბრუნოთო! უშვებთ იმის ალბათობას, რომ სააკაშვილის უკრაინისათვის გადაცემა მოხდეს?

— ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია! ვერც წარმომიდგენია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას სააკაშვილის უკრაინაში ექსტრადირება თავში რომც მოუვიდეს, ამას ქართველი ხალხი არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს!

— პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირდაპირ განაცხადა — სააკაშვილის ციხიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლება ან უკრაინისათვის მისი გადაცემა თუ დავუშვით, ეს ნიშნავს, რომ მთელმა მთავრობამ განცხადება უნდა დავწეროთ და სახლში წავიდეთო!

— დიახ, ძალიან კარგად თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც გონიერი კაცი და სამშობლოს პატრიოტია! საერთოდ, ღარიბაშვილი, როგორც ქართველი ახალგაზრდა კაცი, მეამაყება და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული პრემიერია თავისი დამოკიდებულებით სამშობლოსა და იმ ღირებულებებისადმი, რომელიც ქართველ ერს გააჩნია!

— 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ასიათასზე მეტი ადამიანი იმის გამო შეიკრიბა, რომ ამ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობა ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს! როგორ ფიქრობთ, ეს მოხდება?

— **ხელისუფლებამ კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ზღვა ხალხი სწორედ სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით გამოვიდა და არა ნებისმიერი სხვა მიზეზით!**

სამართალი ურმით დადის, მაგრამ დადის და სამართალი ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა აღსრულდეს! სანამ ეს კრიმინალები, ეს ბარამიძე, გვარამია და ბანდის სხვა წევრები სამაგალითოდ არ დაისჯებიან, საქართველოს მომავალი არ უწერია!

ესაუბრა
გიორგი ძაძამია

დიმიტრი გორდონი და მიხეილ სააკაშვილი

კლასიკური შიმშილობა და სააკაშვილის „შიმშილობა“

სააკაშვილი, რომელმაც ქვეყანაში ცრემლისა და სისხლის ტბები დააყენა, ახლა თავად არის პატიმარი და საპროტესტო შიმშილობაც გამოაცხადა, ოღონდ თვითონ არ იცის, რას აპროტესტებს! შიმშილობა კი გამოაცხადა, მაგრამ უმალ თაფლი და ხილის წვენები მოითხოვა. რანაირად შეიძლება ასეთ მდგომარეობას „შიმშილობა“ ეწოდოს — ცალკე საკითხია, ამასობაში კი, მის შიმშილობაზე დაყრდნობით, ქვეყანაში ახალ-ახალი სახელმწიფო გადატრიალების გეგმები იწყებს ამოქმედებას.

მსოფლიოში უახლოეს წარსულში პატიმართა საპროტესტო შიმშილობის რამდენიმე კლასიკური მაგალითი არსებობს. მათ შორის ყველაზე ცნობილია 1981 წელს ირლანდიელ პატიმართა შიმშილობა, „სპეციალური კატეგორიის“ სტატუსის მინიჭების და ციხეში უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით, რომლებმაც სიკვდილის რისკის მიუხედავად, არ შეწყვიტეს პროტესტი და 10 ტუსაღი ერთმანეთის მიყოლებით დაიღუპა.

მსოფლიო იცნობს **მაჰათმა განდის** შიმშილობას, რომელმაც ინდოეთის თავისუფლების მოთხოვნით, ჯამში 17-ჯერ მიმართა პროტესტის ამ ფორმას. განდისთან ერთად მაშინ მისი მხარდამჭერებიც შიმშილობდნენ. **116 დღის განმავლობაში (!) შიმშილობდა მისი მიმდევარი ბაგატ სინგი. შიმშილობის დამთავრების მომენტში ის 54 კილოგრამს იწონიდა!**

კლასიკური შიმშილობის მაგალითები ქართველმა პატიმრებმაც არაერთხელ აჩვენეს. 1984 წლის 28 ნოემბერს ციმბირის კოლონიაში გამოაცხადა უვადო შიმშილობა **მერაბ კოსტავამ,** რომელიც ცამეტნახევარი თვის (!) განმავლობაში გრძელდებოდა. **შიმშილით რომ არ მომკვდარიყო, დაუძლურებულ პატიმარს ციხის პერსონალი იძულებით კვებავდა. ამ პერიოდში მან სულის სიძლიერის არნახული მაგალითი უჩვენა.**

2018 წლის მიწურულს ორ თვეზე მეტხანს გრძელდებოდა სიმსივნით სნეული სამუდამო პატიმრის **თემურ (ბაჩო) შარაშენიძის** შიმშილობა, რომელიც მკვლელობის ბრალდებაში თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ახალი გარემოებების საფუძველზე მისი საქმის სასამართლოში გადასინჯვას მოითხოვს.

აქამდე ციხეში იმყოფება პოლიტპატიმარი **ირაკლი დოკვაძეც.** პატიმრობის 23 წლის განმავლობაში მან **29-ჯერ გამოაცხადა სასიკვდილო შიმშილობა!** აი, როგორ აღწერს იგი თავისი შიმშილობის გარემოებას „ასავალ-დასავალთან“ სატელეფონო ინტერვიუში:

ირაკლი დოკვაძე: — როდესაც სააკაშვილი შევარდნაძის რეჟიმის იუსტიციის მინისტრი იყო, პატიმრის მიერ შიმშილობის გამოცხადება ციხის რეჟიმის დარღვევად ითვლებოდა. პატიმარი დაუყოვნებლივ გადაჰყავდათ კარცერში, რომელიც ციხის პირველი სართულის ქვეშ — სარდაფში იყო განთავსებული. **4 კვადრატული მეტრის საკანში მხოლოდ ერთი ასაკეცი რკინის ნარი იყო, რომელიც დილით იკეცებოდა, რათა მოშიმშილეს დაჯდომის ან წამოწოლის საშუალება არ ჰქონოდა.** კარცერში იყო ერთი სველი წერტილი — ღია ტუალეტი, კუთხეში წვრილად მოწანწკარებდა წყალი. კარცერს არ ჰქონდა ფანჯარა, ამიტომ საკანში მუდმივად სიბნელე და აუტანელი ნესტი იყო. ახლა ეს ყველაფერი გამახსენდა და ძალიან ავნერვიულდი... წყლის გარდა მოშიმშილე ვერაფერს ვერ იღებდა. ლეიბი და „ადიალაც“ არ ეძლეოდა! რაც ეცვა, პატიმარი იმითვე თვლემდა. **რა შეგრძნება აქვს ამ მდგომარეობაში მყოფ მოშიმშილეს? — პირველი სამი დღე გშია, მერე კი ჭამა აღარც გინდა. არც კი ფიქრობ საკვებზე. გიხარია, რომ შენები ამ მდგომარეობაში ვერ გხედა-**

გაგრძელება მე-20 გვერდზე

ქეთი დოლიძე
რეჟისორი

თაფლიან წყალზე კი არა, ბრეგი 40 დღე მარტო წყალზე იყო. კარგია, გახდება, ცოტა იქნებ ტვინზეც მოშორდეს ის ქონები და იქნებ რამე შეიგნოს — არაფერიც არ მოუვა. არც „ქართული ოცნება“ და არც ქართველი ხალხი არ დაუშვებს იმას, რომ **სააკაშვილი** ასე ადგეს და წავიდეს მარილზე — ეს გამორიცხულია. ამიტომ, **მიშიკო, გენაცვალე, ჭამე, სვი, 6 წელი გემრიელად იყავი 5-ვარსკვლავიან ციხეში.**

„ტვ იმედი“

ნანა კაკაბაძე
ყოფილი პოლიტპატიმრების ორგანიზაციის ლიდერი

სააკაშვილს ჰგონია, რომ მალე გამოვა, ეს არ მოხდება. ჩვენ ამას არ დავუშვებთ — **სამუდამო პატიმრობა სააკაშვილს!** ყველა ის საქმე, რომელიც თაროებზეა შემოდებული, უნდა განიხილონ. მე ჩემი შვილის ხსოვნის პატივსაცემად არ მოვეშვები, სანამ ამას არ მივაღწევ.

„ტვ იმედი“

ბესიკ ხარანაული
პოეტი

სააკაშვილი უნდა გასამართლდეს. ბოლო ხანებში სხვადასხვა დანაშაულისთვის მსოფლიოში 30-მდე პრეზიდენტია გასამართლებული. კანონის წინაშე ყველა თანაბარია, აქ შეღავათები არ არსებობს.

„საერთო გაზეთი“

პატიოსანი შიმშილობა და სააკაშვილის „შიმშილობა“

დასაწყისი მე-19 გვერდზე

ვენ! ხანგრძლივად ფეხზე დგომა გიჭირს შიმშილისგან დაუძლურებულს, ამიტომ გიწევს ნესტიან იატაკზე ჯდომა. დრო ძალიან ნელა გადის! მესამე დღიდან შემოდის ექიმი და წნევას გიზომავს, გთავაზობს შიმშილობის შეწყვეტას. ასე გადის კიდევ რამდენიმე დღე. მე-10 ან მე-12 დღეს ტუჩები გისკდება, პირში გრძნობ აცეტონის სუნს და გემოს. მე-14 დღეს ადმინისტრაცია გთავაზობს შიმშილობის შეწყვეტას. გეუბნება, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში განახორციელებს იძულებით კვებას! თუ მაინც უარს აცხადებ, შემოდის ექთანი და რამდენიმე თანამშრომელი. **ხელებს უკან ხელბორკილებით გიკრავენ, შემოაქვთ შლანგი, რომლის ერთ ბოლოში ძაბრი უყენია, რასაც პირში გჩრიან, ორი ბადრაგი გაკავებს, ექთანი კი ძაბრში კვერცხისა და შაქრის თხელ, ერთმანეთში არეულ ფაფას ძალით გასხამს!** თავიდან უძალიანდები. მერე თანხმდები, ეს ფაფა ალუმინის ჭიქით დაგალევინონ. სვამ რამდენიმე ყლუპს და თავს განებებენ. ასე გრძელდება ყოველდღე, მოთხოვნილების დაკმაყოფილებამდე. **იძულებითი კვების გაპროტესტებაზე ადვოკატთან ან მნახველებთან ლაპარაკიც ზედმეტია. კარცერიდან გამოსულს გადაადგილება გიჭირს, ციხის თანამშრომლები ხელს გაშველებენ, რომ არ წაიქცე. ამოდიხარ ამაყი — კიდევ ერთი მოგებული ბრძოლა!** მოთხოვნები დაკმაყოფილდა! ჩემი, ჯამში 23-წლიანი, პატიმრობის განმავლობაში სხვადასხვა ვადით **29-ჯერ გამოვაცხადე შიმშილობა.** აქედან, 27-ჯერ მოვიგე! შეგნებულად აღარ ვამბობ, სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში პატიმრებს როგორ ექცეოდნენ. მაშინ იყო სადიზმის უმაღლესი გამოვლინება — ამაზე ბევრჯერ ითქვა და დაიწერა კიდეც. სააკაშვილის ხელისუფლება შევარდნაძის ხელისუფლების „ღირსეული“ გამგრძელებელი იყო!

•

თინათინ გოცაძე:

ზოგიერთი ექსპერტის მონაცემით, ჯანმრთელ ადამიანს 60 დღემდე შეუძლია შიმშილობა, თუ, რა თქმა უნდა, წყალს მიიღებს!

რა ხდება ადამიანის ორგანიზმში, როდესაც ის საკვების მიღებას წყვეტს? რამდენ ხანს გაძლებს ადამიანი საკვების გარეშე და რაზეა დამოკიდებული შიმშილობის ხანგრძლივობა? გვესაუბრება ექიმი, ფიზიოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თინათინ გოცაძე:

— შიმშილობა ადამიანისათვის მნიშვნელოვან სტრეს-ფაქტორს წარმოადგენს. ამ დროს ძლიერდება ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის, კატექოლამინების, გლუკაგონის, გლუკოკორტიკოიდებისა და ვაზოპრესინის სეკრეცია (გამოყოფა). ჩამოთვლილი ჰორმონები აქტივებენ ლიპაზას — ცხიმების დამშლელ ფერმენტს და ხელს უწყობენ ცხიმოვანი ქსოვილიდან ცხიმების მობილიზებას. ამ დროს სისხლში ცხიმები გადადის ძირითადად თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების სახით, რომლებსაც შეუძლიათ ორგანიზმი საკმარისი ენერგიით უზრუნველყონ რამდენიმე კვირის განმავლობაში. **ნორმალური წონის ადამიანს „ენერგეტიკული ცხიმის“ დაახლოებით 9 კილოგრამამდე მარაგი აქვს.**

შიმშილობისას ორგანიზმის გადაწყობა ხდება „შინაგანი რესურსების“ მობილიზებაზე. პირველ ეტაპზე კანქვეშა ცხიმოვანი მარაგის დაშლა მიმდინარეობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ენერგიის წყაროდ და საკვები ნივთიერებების სახით ცხიმოვანი ქსოვილი გამოიყენება, ცხიმოვანი მარაგის ამოწურვის შემდეგ კი კუნთოვანი ქსოვილის „მობილიზება-დაშლა“ იწყება.

შიმშილობის დროს სისხლში ქვეითდება გლუკოზის შემცველობა, რაც იწვევს ინსულინის გამოყოფის შემცირებას და გლუკაგონის სეკრეციის გაზრდას. გლუკაგონის გავლენით ღვიძლში გლიკოგენი გლუკოზის წარმოქმნით იშლება და, როგორც ამბობენ, „ცხიმები ნახშირწყლების ალში სრულად იწვის“.

შიმშილობის დროს საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში პერისტალტიკის (შეკუმშვითი მოძრაობების) დაქვეითება აღინიშნება. ეს უკანასკნელი შეკრულობის ერთ-ერთ მიზეზად გვევლინება. მოშიმშილე ადამიანის ზოგად ქცევაში სპონტანური აქტივობის დაქვეითება, აპათია (ემოციების გარეგანი გამოხატულების უქონლობა), ძილიანობა, გონებრივი შესაძლებლობების, მეხსიერებისა და ყურადღების დაქვეითება ფიქსირდება. ეს ყოველივე მეტაბოლიზმის პროცესთა და ცალკეულ რეაქციათა შენელება-შესუსტების შედეგია.

მცირდება სუნთქვის სიხშირე. შიმშილობის მეორე პერიოდში რესურსების ეკონომია სითბოს გაბნევის შემცირებას განაპირობებს, ვითარდება კანის შედარებითი იშემია (სისხლნაკლებობა) და ეცემა როგორც კანის, ასევე მთლიანად სხეულის ტემპერატურა.

— რამდენ ხანს შეუძლია ადამიანს წყლისა და საკვების გარეშე გაძლება?

— **ადამიანი წყლის გარეშე რამდენიმე დღე ძლებს, მაშინ როცა, საკვების გარეშე შესაძლოა, თვეზე მეტხანს გაძლოს.** ზოგიერთი ექსპერტის მონაცემით, ჯანმრთელ ადამიანს ორი თვის განმავლობაშიც კი (60 დღემდე) შეუძლია შიმშილობა, თუ, რა თქმა უნდა, წყალს მიიღებს, რადგან გაუწყლოებით ადამიანის ორგანიზმი გაცილებით ადრე, დაახლოებით ერთ კვირაში იღუპება.

ე.წ. შიმშილობის ვადა ინდივიდუალურია ყველა პირისთვის და სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული: სხეულის წონაზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის მოცულობაზე, ორგანიზმის გამძლეობაზე, კლიმატურ პირობებზე, ნებისყოფაზე და სხვა.

— რა ხდება ორგანიზმში შიმშილობის დასაწყისში და შემდგომ დღეებში?

— შიმშილობის პირველ დღე-ღამეს ნახშირწყლები ორგანიზმს ენერგიის 80 პროცენტით უზრუნველყოფს და მხოლოდ 10-15 პროცენტი მოდის ცხიმების მიერ უზრუნველყოფაზე. დაახლოებით 12-24 საათის შემდეგ ღვიძლსა და კუნთებში გლიკოგენის მარაგი ილევა და ამ დროის შემდეგ ღვიძლისა და კუნთების ენერგეტიკულ მოთხოვნილებას თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები უზრუნველყოფს. შიმშილობის მესამე დღე-ღამეს ორგანიზმი ენერგიის 30-40 პროცენტს ცხიმების დაჟანგვით იღებს, 40-60 პროცენტს კი — ნახშირწყლების. ლიპოლიზის — ცხიმების დაჟანგვის პროცესი უმთავრესად შიმშილობის მე-2-მე-7 დღეებში დომინირებს. ტვინი ამ პერიოდში, ისევე როგორც შიმშილობამდე, ენერგეტიკული დანახარჯებისათვის ისევ გლუკოზას ან გლუკოგენურ ამინმჟავებს იყენებს.



მსოფლიო იცნობს **მაჰათმა განდის** შიმშილობას, რომელმაც ინდოეთის თავისუფლების მოთხოვნით, ჯამში 17-ჯერ მიმართა პროტესტის ამ ფორმას.



1984 წლის 28 ნოემბერს ციმბირის კოლონიაში გამოაცხადა უვადო შიმშილობა **მერაბ კოსტავამ,** რომელიც ცამეტნახევარი თვის (!) განმავლობაში გრძელდებოდა.

თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების ღვიძლში მასიურად გადასვლისა და დაჟანგვის გამო წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით აცეტილ-კოენზიმ A. ამ უკანასკნელისაგან წარმოიქმნება კეტონური სხეულები: აცეტონი, აცეტოძმარმჟავა და სხვა. ვითარდება კომპენსირებული მეტაბოლური აციდოზი — მჟავატუტოვანი წონასწორობის დარღვევის ფორმა, რომელსაც ახასიათებს ანიონთა და კათიონთა თანაფარდობის გადახრა ანიონთა მატებისკენ. განვითარებული აციდოზის კომპენსირებას ცდილობს როგორც სასუნთქი სისტემა (ინტესიურად გამოიყოფა CO_2), ასევე თირკმლები. ამ დროს ადამიანს აღენიშნება თავის ტკივილი, სისუსტე, თავბრუხვევა, გულისრევა.

საყურადღებოა, რომ აციდოზი იზრდება შიმშილობის მე-6 და მე-10 დღეებს შორის, რის შედეგადაც „აციდოზური კრიზი“ ვითარდება და ადამიანის მდგომარეობა მკვეთრად უმჯობესდება. „აციდოზური კრიზი“, ფაქტობრივად, ორგანიზმის შინაგანი კვების რეჟიმზე გადასვლის შედეგია. ამ დროს გული და ტვინი „ერგება“ (ეგუება) ენერგომოთხოვნილებათა მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკმაყოფილებას კეტონური სხეულების დაჟანგვის ხარჯზე. აციდოზი მცირდება და ადამიანს ადვილად გადააქვს შიმშილობა.

დამტკიცებულია, რომ აციდოზი შიმშილობის დროს კომპენსირებული და გარკვეულწილად სასარგებლოცაა. „აციდოზური კრიზის“ შემდგომ პერიოდში მოშიმშილეთა სხეულის წონა ყოველდღიურად გაცილებით ნაკლებად მცირდება, ვიდრე წინა პერიოდში.

შიმშილობის შედეგად უმჯობესდება ნუკლეინის მჟავების სინთეზი. ძირითად ნედლეულს ამ სინთეზისათვის წარმოადგენს ნახშირორჟანგი და კეტონური სხეულები, დამატებით ნედლეულს კი, პირველ რიგში, პათოლოგიური ქსოვილის (ნაწიბურების, შეხორცებების, სიმსივნური წარმონაქმნების) „ბალასტური ცილები“ და მხოლოდ ამის შემდეგ კუნთებისა და სხვა ორგანოების ცილები.

— როდის დგება შიმშილობისას სიცოცხლისთვის სახიფათო მომენტი და კონკრეტულად, რა პრობლემა ქმნის სიკვდილის რისკს?

— შიმშილობის დროს დეკომპენსაციის ტერმინალური პერიოდი სხეულის მასის 40-50 პროცენტის დაკარგვას შეესაბამება. ამ დროს ცხიმის მარაგი თითქმის — 100 პროცენტით, შინაგან ორგანოთა ცხიმი კი 97 პროცენტითაა ამოწურული. დეკომპენსაციის პერიოდი ხასიათდება ვისცერალური, ანუ შინაგანი ორგანოების ქსოვილებში არსებული ცილების დაშლით. ამ დროს იზრდება აზოტის გამოყოფა. შარდთან ერთად იკარგება დიდი რაოდენობით ამინმჟავები, პეპტიდები, კალიუმი, ფოსფორი.

ცნობილია, რომ სხეულის მასის უსაფრთხო დანაკარგი სხეულის წონის 20-25 პროცენტით დაქვეითებას შეესაბამება. ასეთ დროს ორგანიზმის ქსოვილებში არ ვითარდება შეუქცევადი პათოლოგიური ცვლილებები. 25-30 დღის განმავლობაში შიმშილობა სხეულის მასის დაახლოებით 12-18 პროცენტით (ანუ უსაფრთხო ნორმის ქვემოთ) შემცირებას იწვევს.

შიმშილობის კვალად, გარკვეულ ეტაპზე, მას შემდეგ, რაც ორგანიზმი სრულად გახარჯავს ცხიმოვან მარაგს და გამოიყენებს კუნთოვან ქსოვილს, ვითარდება კომა (უგონო მდგომარეობა, რომელიც ღრმა ძილს მოგვაგონებს), გული და ღვიძლი მცირდება ზომაში, შინაგანი ორგანოები ატროფიას განიცდიან და ვეღარ ასრულებენ სათანადო ფუნქციებს, რაც საბოლოოდ სიკვდილს იწვევს. დადგენილია, რომ სიკვდილი შიმშილობის გამო მაშინ დგება, როდესაც სხეულის მასის 40-50 პროცენტი (ზოგიერთი ავტორის მონაცემით 35-40 პროცენტი) იკარგება, თუმცა, ყოველივე ინდივიდუალურია და, ცხადია, გამონაკლისებიც არსებობს.

— რა ხდება მოშიმშილის ორგანიზმში, თუ ის შიმშილობის დროს სვამს ხილის წვენებს და თაფლიან წყალს?

— ამ მეთოდით შიმშილობისას ეფექტურად ხდება წონის კლება და ორგანიზმის გაჯანსაღება. წვენებისა და თაფლიანი წყლის გამოყენება ნაწლავის ლორწოვან გარსზე მატონიზებელ გავლენას ახდენს, დაზიანებული უჯრედების განახლებას (რეგენერაციას) განაპირობებს, ხელს უწყობს ორგანიზმიდან წიდებისა და ტოქსინების გამოდევნას, საზოგადოდ აუმჯობესებს გამომყოფი სისტემის ფუნქციობას.

პრაქტიკულად, შიმშილობის მდგომარეობიდან ეტაპობრივად გამოსვლა სწორედ წვენებისა და თაფლიანი წყლის მიღებით არის რეკომენდებული. პირველ ეტაპზე სასურველია აღნიშნული სითხეების განზავებული სახით დალევა და მათი კონცენტრაციის თანდათანობით გაზრდა.

მოამზადა ***ზაზა დავითაია***

„სანდრო ახმეტელის საქმის უკეთ შესწავლისათვის გთავაზობთ მისი დაპატიმრების მერე თეატრის ადმინისტრატორის ილია მაჩაბლის დაკითხვის ოქმს, რომელიც 1936 წლის 28 დეკემბერს შინსახკომში იქნა შედგენილი“ **— ამბობს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე და ლეგენდარული ახმეტელისა და ძმებ გიორგი და ილია მაჩაბლების ურთიერთობის უცნობ დეტალებს გვაცნობს:**

გუბაზ მეგრელიძე:

სანდრო ახმეტელს ამერიკაში „სუნამოების პრინცთან“ – გიორგი მაჩაბელთან უნდოდა ჩასვლა!

— ილია მაჩაბელი რუსთაველის თეატრის ადმინისტრატორი იყო, 1930 წლის ზაფხულში სწორედ მან მოაწყო რუსთაველის თეატრის გასტროლი მოსკოვსა და ლენინგრადში, მეგობრობდა სანდრო ახმეტელთან. 1933 წელს მას უნდა მოემზადებინა თეატრის გასტროლი ამერიკაშიც. ილია მაჩაბლის ძმა გახლდათ ამერიკაში მოღვაწე, „სუნამოების პრინცად“ წოდებული **გიორგი მაჩაბელი,** რომელიც ახმეტელს ჯერ კიდევ ახალგაზრდობიდან — ნაციონალ-დემოკრატიულ პარტიაში მოღვაწეობიდან იცნობდა. აი, ამ მაჩაბელთან უნდოდა ახმეტელს ამერიკაში ჩასვლა.

— ცნობილია, რომ ეს გასტროლი ბერიამ ჩაშალა. დაკითხვის ოქმში რას ვეცნობით ილია მაჩაბლისგან?

— 1936 წლის 28 დეკემბერს მაჩაბელმა დაკითხვაზე განაცხადა, ზუსტად ვიცი, ახმეტელი უცხოეთში რომ წასულიყო, სსრ კავშირში აღარ დაბრუნდებოდაო. კარგად იცოდა ახმეტელის მისწრაფებების შესახებ, რომ ახმეტელი ამერიკაში მცხოვრებ მის ძმასთან — გიორგი მაჩაბელთან აპირებდა დაკავშირებას. დაკითხვის ოქმში ილია მაჩაბელს უწერია: *ჩემი ძმა გიორგი მაჩაბელი ფაშისტურ ორგანიზაციებთან იყო ახლოს და კავშირი ჰქონდა ქართულ ემიგრაციასთან. ახმეტელს გადაწყვეტილი ჰქონდა — უცხოეთში ჩავიდოდა თუ არა, ჩემს ძმას დაკავშირებოდა, მისი დახმარების იმედი ჰქონდაო.* როდესაც ილია მაჩაბელი დაკითხვაზე საკუთარ ძმას „ამუშავებდა“, ფაშისტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობდაო, გიორგი მაჩაბელი ერთი წლის დაკრძალული იყო, ოფიციალური ცნობით, გარდაიცვალა ფილტვების ანთებით, 50 წლის ასაკში.

— გიორგი მაჩაბელი ახმეტელს თანხით უნდა დახმარებოდა?

— გიორგი მაჩაბლის მიერ 1926 წელს დაარსებული პარფიუმერული კომპანია „Prince Matchabelli“ 1920-1930-იან წლებში ამერიკის უმნიშვნელოვანესი კორპორაციების ხუთეულში შედიოდა. განათლება გერმანიაში ჰქონდა მიღებული, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს იყო საქართველოს საელჩოს პირველი მდივანი იტალიაში, ის 1922 წლიდან ცხოვრობდა ამერიკაში. გიორგი მაჩაბელი ახმეტელს უყურადღებოდ არ დატოვებდა.

— ილია მაჩაბელი სანდრო ახმეტელზეც ამბობდა, ფაშისტებთან მუშაობსო?

— **უშიშროების კაპიტან მხეიძის** შეკითხვაზე, რა იცოდა მან ახმეტელის ფაშისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაჩაბელმა განაცხადა: *გერმანიის ხელისუფლების სათავეში ფაშისტების მოსვლის მერე ახმეტელმა მათ მიმართ ინტერესი და სიმპათია გამოავლინა, ჰიტლერის შესახებ ყველაფერი აინტერესებდა, აღფრთოვანებული იყო, სსრ კავშირმა რაც ვერ მოახერხა, გერმანიამ ის 2 წელიწადში შეძლოო.* ახმეტელი შინსახკომს თავს არ უხრიდა, ამბობდა, დახვრეტისაც კი არ მეშინიაო. 1935 წლის აგვისტოში რესტორანში სადილობის დროს ახმეტელმა მაჩაბელთან და სვიმონიშვილთან საუბარში განაცხადა, *ვწუხვარ, თეატრი საზღვარგარეთ გასტროლზე რომ ვერ წავიყვანე, ახლა უფლებაც რომ მომცენ, ევროპაში მდგომარეობა ისე დაიძაბა, გასვლას ვერ გავრისკავო.* ახმეტელს სჯეროდა გერმანიის ძლიერების, ამბობდა, რომ სსრ კავშირი მასთან კატასტროფულად ჩამორჩებოდა.

— დაკითხვაზე ილია მაჩაბელი სიმართლეს ამბობდა თუ ძალის გამოყენებით დააწერინეს ეს „აღიარება“?

— ვინ იცის... დაკითხვა განხორციელდა 1936 წლის დეკემბერში, 1937 წლის აპრილში კი მაჩაბელი უკვე საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად დანიშნეს, ხოლო წლის ბოლოს, დეკემბერში, გაათავისუფლეს... მაჩაბლისვე ჩვენებიდან ვიგებთ, რომ მას ახალი კავკასიური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება სურდა და ერთადერთ გზად ქართველებისა და კავკასიელების ქორწინებას მიიჩნევდა. ოქმში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია მომღერალ **სერგეი რადამსკიზე,** რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის აგენტად ითვლებოდა და სსრ კავშირში ხშირად ჩამოდიოდა. ერთხანს ის ახმეტელს ძალიან დაუახლოვდა. 1936 წლის მაისში რადამსკი თბილისში ჩამოვიდა და თეატრიდან უკვე გათავისუფლებული ახმეტელის დაბრუნებას შეეცადა, თანამოაზრეები შეკრიბა და **ვანო ლაღიძეს** ფულიც გადასცა. მაჩაბელი იმასაც წერს, რომ რადამსკისაგან ახმეტელიც ფულს იღებდა და ისინი დაკავშირებულნი იყვნენ ტროცკისტ ქალთან — **ლიდა გასვიანთან.**

— რას წერდა ილია მაჩაბელი ახმეტელის დადგმებთან დაკავშირებით?

— საბჭოთა სცენაზე ფაშისტურ სპექტაკლებს დგამდაო. ყველაზე ცნობილ სპექტაკლ „ლამარაზე“ წერდა, 1930 წელს მოსკოვში გასტროლზე ეს სპექტაკლი ნახეს სტალინმა, კიროვმა და ორჯონიკიძემ. წარმოდგენის შემდეგ სტალინმა თქვა: რეჟისურა კარგია, მაგრამ სპექტაკლში არაჯანსაღი ნაციონალური სულიაო. სერგო ორჯონიკიძემ სტალინის შეფასება ახმეტელის მეგობარ **ალექსანდრე ჟორჟიკაშვილს** გადასცა, ჟორჟიკაშვილმა კი ახმეტელს უთხრა. ამ უკანასკნელმა სთხოვა: მხოლოდ ის თქვი, სპექტაკლი რომ მოეწონათ, ნაციონალური სული არ ახსენოო. ამ სიტუაციაზე მოგვიანებით ახმეტელი იტყვის: *შემეშინდა, უარყოფითი შეფასების გამო „ლამარა“ სცენიდან არ მოეხსნათ, ამიტომ ამის შესახებ ფართო მასებს დავუმალეო.* მოსკოვის გასტროლის შემდეგ ქართულ სცენაზე „ლამარა“ კიდევ 4 წელი იდგმებოდა, ის განსაკუთრებით მოსწონდათ უცხოელებს, აქებდნენ, რაზეც ახმეტელი პასუხობდა: პიესებს სსრ კავშირის იმ უნიჭო მწერლების რეპერტუარიდან არ ვირჩევ, კოლმეურნეთა ცხოვრებას რომ აღწერენო.

— ილია მაჩაბელი რა დროიდან იცნობდა სანდრო ახმეტელს?

— როგორც თვითონ წერს, 1905 წლიდან. 1906 წელს ახმეტელმა კახეთში ბანდა ჩამოაყალიბა, ადგილობრივ მდიდრებს ფულს სძალავდა და ეს ფული პარტიის ყულაბაში არ მიდიოდაო. პეტერბურგში სწავლის დროს ახმეტელი დაუახლოვდა მაღალი საზოგადოების წევრებს: **ანდრეი ერისთავს, გრაფინია ზარნეკაუს, ფაბრიკანტ ანდრეევს,** რასპუტინის საყვარელ ქალს — **ბარონესა კლეისს.** სტუდენტებს ახმეტელი არ უყვარდათ, ხშირად ჩხუბობდა და განსაკუთრებით ვერ იტანდა სომხებს. ისე დაბრუნდა თბილისში, სახელმწიფო გამოცდები არ ჩაუბარებია, ნაციონალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი გახდა, მენშევიკების დროს პარლამენტშიც შევიდა და გაზეთ „საქართველოშიც“ მუშაობდა. 1922 წელს ის **კოტე აფხაზს** შეხვდა, რომელსაც სამხედრო ცენტრი ჰქონდა დაარსებული და საყოველთაო სახალხო ეროვნული ამბოხებისთვის ემზადებოდა. ამ პროცესებში ახმეტელიც ჩაერთო, თუმცა, საბედნიეროდ, გადარჩა. დაკითხვის ოქმში მაჩაბელი წერს, ახმეტელი მწერალ **მიხეილ ჯავახიშვილზე** იყო გაბრაზებული, მაგის დასმენის საფუძველზე მეც დახვრეტის განაჩენი გამომიტანესო — კიდევ კარგი, მაშინ არ დახვრიტეს, კოტე მარჯანიშვილმა იხსნა, რომელმაც სერგო ორჯონიკიძეს სთხოვა მისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება.

— კოტე აფხაზი დახვრიტეს...

— დიახ, მაჩაბელი წერს, რომ ახმეტელი მისით აღფრთოვანებული იყო, გმირად თვლიდა და მისი დაწყებული საქმის გაგრძელება სურდა. დაკითხვაზე მაჩაბელმა დააზუსტა გვარები: მომავლის გეგმებზე ახმეტელმა **ალიოშა ბოკერიასთან** ერთად ილაპარაკაო. მაჩაბლისგანვე ვიგებთ, რომ 1935 წელს მოსკოვში გადასული ახმეტელი კავშირს არ წყვეტდა რუსთაველის თეატრის მსახიობ ლადო სვიმონიშვილთან და კრიტიკოს ილია ზურაბიშვილთან, თეატრში შემოქმედებითი პროცესის რღვევა უნდოდა და **ივანე ლაღიძე** მოავლინაო. ამასთან, ბრალს სდებდა ახმეტელს, მოსკოვსა და ლენინგრადში მცხოვრებ გავლენიან ხალხს რუსთაველის თეატრის ახალი ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ განაწყობსო, 1936 წლის ზაფხულში თეატრის მოსკოვის გასტროლის ჩაშლა უნდოდაო. ილია მაჩაბლის მიერ შინსახკომისათვის მიცემული ჩვენებიდან 6 თვის მერე ახმეტელი დახვრიტეს.

— რა ბედი ეწია თვითონ ილია მაჩაბელს?

— ახმეტელის შემდეგ ერთი წელი იცოცხლა, 1938 წელს დააპატიმრეს, გაასამართლეს და კონტრრევოლუციური მოღვაწეობის ბრალდებით ამავე წელს დახვრიტეს. რეაბილიტირებულ იქნა 1960 წელს.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

თამარ ივერი
საოპერო მომღერალი

ეს ბიზნესმენები და მშენებლები ვეღარ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამდენი საცხოვრებელი კორპუსის აშენებით, რესტორნებისა თუ სხვადასხვა კომპანიების დაარსებით, 100 წელი იმხელა მოგებას ვერ ნახავენ, როგორც ერთი მამაპაპური, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მასშტაბის, კარგად გარემონტებული, ლუქსპირობებიანი **ფსიქიატრიული კლინიკის,** ე.წ. „საგიჟის“ აშენებით! მერწმუნეთ, ყველა რესტორანზე და კორპუსზე ბევრად დიდ ფინანსურ მოგებას მოგიტანთ. აქ სახუმარო არაფერია... ქვეყანას ცენტრში ერთი **ფსიქიატრიული** არ გააჩნია... თითქოს საჭიროება არ არსებობდეს. ამიტომ მოგვიმრავლდნენ ეს **გამსახურდიები, ჭავჭავაძეები, მარგალიტა ჩერჩეტები და დავით „დალმაშენებლები“.**

„ალია“

თემურ თათარაშვილი
მომღერალი



არ მგონია, ვინმეს თემურ თათარაშვილის **შიმშილით სიკვდილი** ესახელებოდეს მაშინ, როცა ექსპრეზიდენტის **ნებაყოფლობითი შიმშილი** ესირცხვილება.

„თბილისელები“

ნანა ფაჩუაშვილი
მსახიობი



ყოველთვის ვამბობდი, რომ მეყოლებოდა დამხმარე ქალი, რომელიც მომიმზადებდა, მაგრამ ნურას უკაცრავად! ჩემი ცხოვრება ასე არ წარიმართა. მეგობრები ხშირად წამახალისებენ ხოლმე სიტყვებით, რომ კარგი მზარეული ვარ.

„სარკე“

მაია მიქაშავიძე
სამკაულების დიზაინერი



გასული საუკუნის 90-იან წლებში ნამცხვრებს ვაცხობდი და ვაბარებდი. ღამეში 8 ლანგარ ნამცხვარს ვაცხობდი. ერთ-ერთ მაღაზიაში ვაბარებდი და 500-600 მანეთს ვიღებდი. ნამცხვრების ცხობით ერთოთახიანი ბინა ვიყიდე.

„სარკე“

ელისო ბოლქვაძე
პარლამენტარი, პიანისტი



ერთი პერიოდი ძალიან დიდი მოთხოვნილება მქონდა, მონაზონი გავმხდარიყავი.

„ტვ იმედი“

როგორ დაანგრიეს დასავლეთის სპეცსამსახურებმა „მშრალი კანონის“ შემოღებით რუსეთის იმპერია და საბჭოთა კავშირი?



სვიმონ მასხარაშვილი:

რუსეთსა და საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის აკრძალვა მხოლოდ ორჯერ მოხდა – 1914 და 1985 წლებში და ორივეჯერ იმპერია დაემხო!

მეოცე საუკუნეში რომანოვებისა და სტალინის მიერ შექმნილი რუსეთისა და საბჭოთა კავშირის ძლევამოსილი იმპერიები ორჯერ დაემხო! ყველა უბედურებასთან ერთად ამ ყველაფრის უმთავრეს მიზეზთაგანი ორივე შემთხვევაში ალკოჰოლური სასმელების აკრძალვა, ანუ „მშრალი კანონის“ შემოღება იყო. „მშრალი კანონი“, რომელიც ნიკოლოზ მეორეს აშკარად დასავლეთის სპეცსამსახურებმა „შემოუგდეს“, 1925 წელს სტალინმა აკრძალა და იმპერიის აღორძინებაც დაიწყო, მაგრამ 1985 წელს, როცა გორბაჩოვმა „მშრალი კანონი“ ისევ აამოქმედა, სტალინმა საბჭოთა იმპერიას უკვე ვეღარაფერი უშველა, რადგან ის დიდი ხნის გარდაცვლილი იყო. ისტორიკოსი სვიმონ მასხარაშვილი სწორედ ამ ისტორიას იხსენებს და აცხადებს, რომ რუსეთის იმპერიის უკანასკნელი ფინანსთა მინისტრი პეტრე ბარკი, რომელიც ინგლისის მეფე ჯორჯ მეხუთემ დიდი პატივით მიიღო და მემკვიდრეობით აზნაურობა უბოძა, დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურების აგენტი იყო:

— ჩვენი თაობა ისე გაიზარდა, რომ 1917 წელს რუსეთის იმპერიაში მომხდარი ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის შესახებ სულ ასეთი შეფასებები გვესმოდა — **„თებერვლის ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული რევოლუცია“** და **„დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია“.** სინამდვილეში 1927 წლამდე ამ ყველაფერს ერქვა სხვა სახელი — **„რუსული რევოლუცია“** და **„ოქტომბრის გადატრიალება“.** სხვათაშორის, ორივე ეს პროცესი შეფასებული იყო, როგორც ხელისუფლების უსისხლოდ ცვლა. მაგალითად, ზამთრის სასახლის აღების დროს, ფაქტობრივად, არავინ დაღუპულა, ხოლო ლენინი ისე მოკვდა, 1917 წლის 25 ოქტომბერს მომხდარ მოვლენებს **„ოქტომბრის გადატრიალებას“** უწოდებდა!

— ბატონო სვიმონ, მაშ, ვინ მოიგონა ტერმინი — „დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია“?

— ეს ტერმინი 1927 წელს სტალინმა გამოიგონა, როცა **ტროცკი, ზინოვიევი** და **კამენევი** გუნდიდან „ჩახსნა“ და შეეცადა, ერთპიროვნული ძალაუფლება ხელში აეღო, ხოლო რაც შეეხება სტალინის პოლიტიკურ „გაპიარებას“, ეს პროცესი შედარებით გვიან, 1929-1931 წლებში, დაიწყო, როცა მისი მთავარი კონკურენტი **ლეიბა ბრონშტეინ-ტროცკი** ჯერ ქვეყნიდან გააძევეს და შემდეგ, კერძოდ, 1940 წელს, მექსიკაში წერაყინით მოკლეს. სტალინის პოლიტიკური „გაპიარების“ დასაწყისი დაკავშირებულია ქართველების მკვლელის **ლევ ზახაროვიჩ მეხლისის** სახელთან, როცა ის გაზეთ „პრავდის“ მთავარ რედაქტორად დაინიშნა. ეს ის მეხლისია, რომელიც პოლიტსამმართველოს უფროსი იყო და ყირიმის ფრონტის სარდალს, **გენერალ-ლეიტენანტ დიმიტრი კოზლოვს** და 44-ე არმიის სარდალს, **გენერალ ჩერნიაკს** თავის ჭკუაზე ატრიალებდა. სწორედ მეხლისის სიბრიყვის წყალობით მოხდა ის უბედურება, რომ 1942 წლის გაზაფხულზე დაახლოებით 90 ათასი ქართველი ქერჩსა და მის შემოგარენში დაიღუპა. ქერჩის სრუტე ქართველების სისხლით იყო შეღებილი და ამაში სწორედ მეხლისი გახლდათ მთავარი დამნაშავე. საერთოდ, პოლიტიკოსები სამხედროებს ხშირად ღუპავენ. ასე დაღუპა **მეხლისმა** ყირიმის ფრონტის მთელი სამხედრო ხელმძღვანელობა. სხვათაშორის, იგივე დამართეს ჰიტლერმა და მისმა ხროვამ გენერალ-ფელდმარშალ **ფრიდრიხ პაულუსს,** რომელიც აღმოჩნდა კრეტინი, ვერ დაიცვა თავისი მოსაზრებები, ვერ გაუძლო პოლიტიკურ ზეწოლას და უზარმაზარი, 300-ათასიანი არმიით ტყვედ ჩავარდა. სამაგიეროდ, გენერალ-ფელდმარშალი **ერიხ ფონ მანშტაინი,** რომელიც ჰიტლერს არ ეპუებოდა და ფაშისტურ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას სამხედრო საქმეებში ცხვირს არ აყოფინებდა, გახლდათ გენიოსი. სწორედ სტრატეგიის საკითხებში მისი ჰიტლერთან დაპირისპირება გახდა იმის მიზეზი, რომ 1944 წელს მანშტაიმი გადააყენეს.

— ცნობილია, რომ პირველი მსოფლიო ომის წინ რუსეთის იმპერია საოცარ ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიდა. აი, ამ ფონზე რა გახდა 1917 წელს ნიკოლოზ მეორის დამხობის მიზეზი?

— არც საბჭოთა და არც თანამედროვე რუსული ისტორიოგრაფია არაფერს ამბობს იმის შესახებ, თუ რა უდიდესი გავლენა მიუძღვის ე.წ. მშრალი კანონის შემოღებას როგორც **ნიკოლოზ მეორის** რუსეთის, ისე საბჭოთა კავშირის დანგრევის საქმეში. გეთანხმებით, რომ პირველი მსოფლიო ომის წინ რუსეთის იმპერიის ეკონომიკა მსოფლიოში მეოთხე იყო და საფრანგეთისას სჯობდა, ხოლო განვითარების ტემპით ის პირველ ადგილს იკავებდა და რომ არა ოქტომბრის გადატრიალება და სამოქალაქო ომი, ყველა პროგნოზითა და გათვლით, 1922 წელს რუსეთს მსოფლიოში ნომერ პირველი ეკონომიკა უნდა ჰქონოდა! **რუსეთსა და საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის აკრძალვა მხოლოდ ორჯერ მოხდა — 1914 და 1985 წლებში და ორივეჯერ იმპერია დაემხო.** სხვათაშორის, 1929, 1958 და 1972 წლებშიც იყო მცდელობები, რომ ლოთობა აელაგმათ, მაგრამ „მშრალი კანონი“ არ შემოუღიათ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის წინ რუსეთის სახელმწიფო დუმაში თავმოყრილი უკლებლივ ყველა პარტია თანხმდებოდა იმაში, რომ რუსეთს ძლიერი სამეფო ხელისუფლების გარდა აუცილებლად უნდა ჰყოლოდა ძლიერი პარლამენტი, რათა მოეხდინათ მთავრობის კონტროლი. პარალელურად ინგლისის მეფე, ნიკოლოზ მეორის ბიძაშვილი ჯორჯ მეხუთეც დაინტერესებული იყო რუსეთში სამეფო ხელისუფლების შესუსტებით. ამავე გზას ადგნენ რესპუბლიკური საფრან-

სტალინი, ლენინი და ტროცკი



მიხეილ გორბაჩოვი

„რომ არა ოქტომბრის გადატრიალება და სამოქალაქო ომი, ყველა პროგნოზითა და გათვლით, 1922 წელს რუსეთს მსოფლიოში ნომერ პირველი ეკონომიკა უნდა ჰქონოდა!“

კვირგვინოსნები



ლევან ყოჩიაშვილი
მსახიობი

ძნელია, ისეთი ერი გადააგვარო, როგორიც ჩვენ ვართ. **როცა ქვეყანაში სვეტიცხოველი და ალავერდია, ის ასე უ ბ რ ა ლ ო დ ვერ გადაგვარდება, არ გამოვა. ვერავინ შეძლებს ჩვენს გადაგვარებას, თუ ჩვენ თვითონ არ მოვინდომებთ ამას.** ალავერდში რომ შედიხარ, ისე ინუსხები, ცრემლები მოგდის და ამის პატრონს უცხომ რა უნდა წამართვას, თუ თვითონ არ წავართვი რამე საკუთარ თავს?!

„თბილისელები“

თენგიზ ფხალაძე
ექსპერტი

მსოფლიოში ახალი პროცესები იწყება და თუ დავაგვიანებთ, ეს ძვირი დაგვიჯდება. თუ ვინმეს ჰგონია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში, სადაც ამდენი პრობლემაა, ბრიუსელსა თუ ვაშინგტონში ვინმე იმაზე ფიქრით იძინებს, რა ხდება საქართველოში, ძალიან ცდება, მაგრამ ამ ყველაფერს შეფასება აუცილებლად მოჰყვება.

„კვირის პალიტრა“

იგორ კვესელავა
პოლიტოლოგი

თუ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, მიშელის და კონგრესმენების ნათქვამი ჩვენთვის გადამწყვეტი არ უნდა იყოს. დიახ, გადამწყვეტი უნდა იყოს საქართველოს საზოგადოებრიობის ხმა.

„საერთო გაზეთი“

თემურ ჩალაბაშვილი
მწერალი

როგორ შეიძლება 30 წლის შემდეგაც ვერ დაწყნარდეს ქვეყანა? უნდა დაისვენოს სულმა, თორემ ფსიქიკა შეგვერყა ადამიანებს. **„იმისტობამ“ და „ამისტობამ“** მოგვსპო, წინ ვეღარ მივდივართ.

„კვირის პალიტრა“

დავით ქართველიშვილი
ექსპერტი

სააკაშვილმა 2009 წელს საქართველოში ისრაელიდან იარაღით უკანონო ვაჭრობის ერთ-ერთი „მამა“ **ლეონიდ მინინი** ჩამოიყვანა, **ღარიბაშვილმა** კი ნატოს სტანდარტების შესაბამისი ავტომატური შაშხანის საწარმო გახსნა.

„ფეისბუქი“

გეთიც და გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული მიმართულების პარტიებიც. ევროპისთვის ცენტრალიზებული რუსეთი პრობლემას ქმნიდა და დღესაც ქმნის... გარდა ამისა, **ნიკოლოზ მეორის** მიმართ რუსი საზოგადოება გაუცხოვდა. მაგალითად, იმპერატორმა ჯერ გადაიკიდა სამღვდელოება, რომელიც არ უჭერდა მხარს **სერაფიმ საროველის** წმინდანად შერაცხვას. საქმე ის გახლავთ, რომ, როცა სერაფიმ საროველის საფლავი გახსნეს, მისი სხეულის ნაწილი გახრწნილი აღმოჩნდა. ამაზე ატყდა ერთი ამბავი და სამღვდელოების დიდმა ნაწილმა მის კანონიზაციაზე უარი განაცხადა, მაგრამ იმპერატორმა ნიკოლოზ მეორემ, რომელიც ამავდროულად რუსეთის ეკლესიის მეთაურიც იყო, მაინც თავისი გაიტანა და სერაფიმ საროველი წმინდანად შერაცხა.

— გარდა ამისა, ძალიან დიდი იყო ვნებათაღელვა გრიგორი რასპუტინის პერსონის გარშემოც!

— დიახ, **რასპუტინს,** რომელიც რუსეთის ტახტის მემკვიდრეს, უმძიმესი სენით — ჰემოფილიით დაავადებულ ალექსის მკურნალობდა, სტაროვერობას სწამებდნენ. რასპუტინი არ უყვარდათ არც ნიკოლოზის დედას და დას, აღარაფერს ვამბობ ხალხზე, რომელიც **დედოფალ ალექსანდრასა** და **რასპუტინის** სექსუალური თავგადასავლების შესახებ ლეგენდებს თხზავდა. ამ ბინძურ ჭორებს განსაკუთრებით აძლიერებდა გერმანიის საიდუმლო სამსახურის მაღალანაზღაურებადი აგენტის **ალექსანდრე პარვუსის** უბინძურესი ნახატები და პასკვილები. პარვუსი ბედავდა და ნიკოლოზ მეორის მეუღლისა და გრიგორი რასპუტინის თითქოსდა გარყვნილი კავშირების შესახებ ყვითელ პრესაში საჯაროდ ხატავდა. ხელიდან ხელში გადადიოდა ეს ნახატები. პარვუსი „ამტკიცებდა", რომ ნიკოლოზი გერმანიასთან სეპარატული ზავის ხელმოწერას აპირებდა, რადგან მისი ცოლი, რომელიც გრიგორი რასპუტინთან იყოფდა სარეცელს, ეროვნებით სწორედ გერმანელი იყო. ხალხს უნდოდა ამის მოსმენა. არადა, სინამდვილეში ეს ყველაფერი ცხადია, იყო ბინძური ცილისწამება და ასეთი რამისთვის ადრე პროვოკატორ პარვუსს ხალხი ცეცხლში დაწვავდა, მაგრამ ახლა ამ ბინძური კარიკატურების ნახვისას რუსები იცინოდნენ და ანგლობდნენ...

გარდა ამისა, ნიკოლოზ მეორემ გადაიკიდა უახლოესი ნათესავებიც. კერძოდ, მან მეფობის უფლება ჩამოართვა ძმას — **მიხეილს,** რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობდა და ბიძაშვილს — **კირილ დიმიტრის ძეს,** ხოლო თავად ტახტის მემკვიდრე, **უფლისწული ალექსი,** როგორც აღვნიშნეთ, უმძიმესი სენით იყო შეპყრობილი და უკლებლივ ყველა ექიმის პროგნოზით, ის 16 წლამდე ვერ მიაღწევდა. აი, ასეთ პირობებში რუს საზოგადოებაში არ არსებობდა სტაბილურობის განცდა. უკმაყოფილება იყო არმიაშიც, სადაც ჟანდარმერიას ცხვირის ჩაყოფა აეკრძალა და იმპერიის შეიარაღებული ძალები ინგლისისა და გერმანიის აგენტების სათარეშო ასპარეზად იქცა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე, ნაცვლად იმისა, რომ სამობილიზაციო პუნქტები საზღვრისპირა რეგიონებში გაეხსნათ, დაახლოებით 80 ათასზე მეტი წვევამდელი — ძირითადად სოფლიდან ჩამოსული და იდეურად მოუმზადებელი ახალგაზრდები, მოსკოვსა და პეტროგრადში დააბანაკეს. ეს ახალგაზრდები უმალ ბოლშევიკი აგიტატორების გავლენის ქვეშ მოექცნენ. ამ ყველაფერს დაემატა სახელმწიფო დუმის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია და ხმების დაყრა — „პეტროგრადი პურის გარეშე რჩება!" არადა, ამ დროს ქალაქში ოთხი-ხუთი თვის სასურსათო მარაგი იყო; პუტილოვის ქარხანაც განგებ დაკეტეს. ერთი სიტყვით, ნიკოლოზ მეორის დასამხობად ყველაფერი მზად იყო, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს, რომ ნიკოლოზმა თავი თვითონ დაიმხო, როცა 1914 წლის გაზაფხულზე იმპერიის ფინანსთა მინისტრად პეტრე ლვოვის ძე ბარკი დანიშნა!

— ვინ იყო პეტრე ბარკი?

— პეტრე ბარკი გახლდათ გარუსებული და მართლმადიდებელი ბალტიისპირელი აზნაური, რომელმაც ნიკოლოზ მეორეს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების წინ, 1914 წლის ზაფხულში, მსოფლიოში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიაღებინა და ხელი მოაწერინა საგანგებო ბრძანებაზე მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით ღვინის, არყისა და სხვა სპირტიანი სასმელების მოხმარებისა და წარმოების აკრძალვის შესახებ! ერთი სიტყვით, **პეტრე ბარკის** რჩევით, რუსეთში დაწესდა „მშრალი კანონი" და ეს მოხდა მსოფლიოში პირველად. თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ, ამას რა მოჰყვებოდა? მთელ იმპერიაში ჩაკვდა სარესტორნო, სათამაშო და გასართობი ბიზნესი, ქვეყანამ ნახა მილიარდობით მანეთის ზარალი, რასაც მოჰყვა საშინელი უკმაყოფილება. არავის ლხინში წასვლა არ უნდოდა, დღესასწაული აღარ უხაროდათ. სოფლად თუ ქალაქად **იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის** მისამართით ლანძღვა-გინებისა და შეურაცხყოფის საშინელი ნიაღვარი მოედინებოდა. რუსეთის იმპერიამ, რომელსაც 1914 წლის მდგომარეობით საფრანგეთზე უკეთესი ეკონომიკა ჰქონდა, განიცადა საშინელი დარტყმა. ჯარისკაცები, ფაქტობრივად, არ ომობდნენ, ჯარმა ყოველგვარი მოტივაცია დაკარგა.

— მაინც რის საფუძველზე შემოაღებინა ბარკმა ნიკოლოზ მეორეს „მშრალი კანონი"?

— როგორც სტატისტიკური მონაცემებით დაადგინეს, ყოველწლიურად რუსეთის იმპერიაში ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების ზემოქმედების შედეგად დაახლოებით 500 ადამიანი იკლავდა თავს. ნიკოლოზს ეს ყველაფერი ისე შეუფუთეს, რომ ქრისტიანი მეფე დააჯარეს — **„არ შეიძლება, ქრისტიანი და მართლმადიდებელი რუსეთი არყით იკლავდეს თავს!"** ერთი სიტყვით, ნიკოლოზის პატრიოტულ გრძნობებზე ითამაშეს და რუსეთს „მშრალი კანონის" შემოღებით უდიდესი პრობლემები შეუქმნეს. „მშრალი კანონის" დაწესებას ის შედეგი მოჰყვა, რომ **რუსი „მუჟიკი", რომელიც პურით მთელ ევროპას ამარაგებდა, ახლა უკვე სახელმწიფოსთვის პურის მიყიდვას აღარ აპირებდა, რადგან „სამაგონი" ჰქონდა გასაკეთებელი, რათა სადღაც ჩუმად დაელია ან სასმელი „შავ ბაზარზე" ცეცხლის ფასად გაეყიდა.** ამას დაემატა უმძიმესი სიტუაცია არმიაში — არყის გარეშე დარჩენილი რუსი ჯარისკაცი, ფაქტობრივად, უსულო სხეულად იქცა, რომელსაც არავითარი ემოცია და გამარჯვების სულისკვეთება აღარ ჰქონდა. საერთოდ, პირველ მსოფლიო ომში რუსეთმა ძალიან ცუდად იომა. განსაკუთრებით მოტივაციის გარეშე იბრძოდა რუსის ჯარი ევროპაში.

— კი მაგრამ, ეს ბარკი რუსეთის იმპერიას რომ ღუპავდა, ნიკოლოზი ვერ მიხვდა?

— ვერ მიხვდა! ის კი არა, 1914 წლიდან მოყოლებული, **იმპერატორმა ნიკოლოზ მეორემ** რამდენჯერმე გამოცვალა მინისტრები და მთავრობები, მაგრამ ვიდრე არ დაამხეს, პეტრე ბარკი იმპერიის ფინანსთა მინისტრი იყო. როცა ნიკოლოზი დაამხეს, ბარკი ბრიტანეთში გადაიხვეწა... საერთოდ, მაშინდელი ევროპის ქვეყნები სავსე იყო რუსი ემიგრანტებით, მაგრამ არცერთს იმდენი პატივი და დიდება არ რგებია წილად, როგორიც პეტრე ბარკს, რომელსაც ინგლისის მეფე **ჯორჯ მეხუთემ** მემკვიდრეობითი აზნაურის წოდება მიანიჭა. **თავადი ლვოვი,** რომელიც დროებით მთავრობის მეთაური იყო, 1917 წლის 25 ოქტომბრის შემდეგ ემიგრაციაში წავიდა და დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობდა. ლვოვს ძალიან უჭირდა, ლონდონში მეჩექმედაც კი მუშაობდა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის არცერთ ხელისუფალს მისთვის ხელი არ გაუმართავს!

— ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს?

— ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერიის უკანასკნელი ფინანსთა მინისტრი **პეტრე ბარკი,** რომელიც ინგლისის მეფე ჯორჯ მეხუთემ დიდი პატივით მიიღო და მემკვიდრეობით აზნაურობა უბოძა, დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურების აგენტი იყო, რომელმაც ნიკოლოზ მეორე დაღუპა და ქვეყანაში „მშრალი კანონი" შემოაღებინა! „მშრალი კანონის" შემოღებით რუსეთის იმპერიის ეკონომიკა, რომელიც განვითარების ტემპით მსოფლიოში პირველ ადგილზე იყო, დაინგრა, გაუბედურდა და ჩამორჩა. სხვათაშორის, სწორედ ბარკის რეკომენდაციით მოხდა ზემოხსენებული ათეულათასობით წვევამდელის კომპაქტურად განთავსება მოსკოვსა და პეტროგრადში, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ფრონტისპირა პროვინციებში გადაენაწილებინათ. ამდენი წვევამდელის მოსკოვისა და პეტროგრადისკენ დაძვრამ გამოიწვია სარკინიგზო მაგისტრალების გადატვირთვა, საწვავის დეფიციტი და, რაც მთავარია, უამრავი მშიერი ადამიანის „დაწოლა" რუსეთის იმპერიის ცენტრალურ ქალაქებზე. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ „ესერებიც", სოციალ-დემოკრატებიც და ბოლშევიკებიც, განსაკუთრებით ტროცკის ფრთა, რომლებიც კანტის, ვოლტერისა და ჯონ ლოკის იდეებით იყვნენ გამოშტერებული ე.წ. ახალი ადამიანის შექნის შესახებ, მხარს უჭერდნენ „მშრალ კანონს". ამიტომ ისინი ამ შეზღუდვას სამოქალაქო ომის ეპოქაშიც ძალაში ტოვებნენ. 1924 წელი ისე მიიწურა, „მშრალი კანონის" გაუქმებაზე ლაპარაკი არც ყოფილა...

— ლენინი „მშრალ კანონს" მხარს უჭერდა?

— ლენინიც და ტროცკიც „მშრალ კანონს" მხარს უჭერდნენ! მაგრამ 1923 წელს ლენინი აბსოლუტურად გაითიშა და ზინოვიევმა და კამენევმა სტალინის შეგულიანებით ლობირება დაუწყეს ალკოჰოლური სასმელების ნაწილობრივ დაშვებას. **1924 წელს სტალინმა ზინოვიევთან და კამენევთან ერთად გაანეიტრალა ტროცკი და 1925 წლის ზაფხულიდან საბჭოთა კავშირში „მშრალი კანონი" გააუქმა!** ქვეყნის ბიუჯეტმა დაიწყო შევსება. აი, ასე გადაწყვიტა ეს პრობლემა ქართველმა სტალინმა, რომელიც ნებისმიერ რუსზე უკეთ მიხვდა, თუ რა უბედურება მოუტანა „მშრალმა კანონმა" რუსეთის უზარმაზარ იმპერიას. **შემთხვევითი არ ყოფილა ის ამბავი, რომ 1985 წელს, როგორც კი გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირში „მშრალი კანონი" შემოიღო, უკიდეგანო საბჭოთა იმპერია სულ მალე აირია და ქვეყანა დაინგრა.** საბჭოთა კავშირის დანგრევაში დიდი როლი ითამაშა ამერიკელმა **ჯორჯ კენანმა,** რომელმაც 101 წელი იცოცხლა და 2005 წელს გარდაიცვალა. რუსეთის ნგრევა კენანის ბაბუის ძმამ დაიწყო, როცა ის მოსკოვსა და პეტერბურგში ხალხს აბუნტებდა. ბაბუის დაწყებული საქმე შვილიშვილმა გააგრძელა.

1934-1938 წლებში **ჯორჯ კენანი** საბჭოთა კავშირში ამერიკის საელჩოს პირველი მდივანი იყო, ხოლო 1945-1946 წლებში — საელჩოს მრჩეველი. 1947-1948 წლებში კენანი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო პოლიტიკის დაგეგმარების განყოფილების გამგე გახლდათ და, ფაქტობრივად, ამერიკის სპეცსამსახურების მთავარი იდეოლოგის როლს ასრულებდა. სულელი ნიკიტა ხრუშჩოვის მიერ ამერიკაში გაცვლითი პროგრამით გაგზავნილი სტუდენტები — **ალექსანდრე იაკოვლევი** და **ოლეგ კალუგინი** სწორედ ჯორჯ კენანმა გადაიბირა. კალუგინი ამერიკული „ცეერუს" დახმარებით „კაგებეს" გენერალი გახდა და საბჭოთა უშიშროების სისტემაში თავისი ხალხი ჩანერგა. დღეს ის ამერიკის მოქალაქეა და პუტინის მიერ შერაცხილია „მოღალატედ". რაც შეეხება **იაკოვლევს,** ის გორბაჩოვის გამორჩეული თანაგუნდელი და „პერესტროიკის" ერთ-ერთი იდეოლოგი იყო, რომლის რჩევითაც გორბაჩოვმა 1985 წელს „მშრალი კანონი" აამოქმედა! **საბჭოთა კავშირი სწორედ ჯორჯ კენანის მიერ „დავერბოვკებულმა" ხალხმა დაანგრია და დაშალა!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ნიკოლოზ მეორე და მისი ბიძაშვილი, ინგლისის მეფე ჯორჯ მეხუთე

„ნიკოლოზმა თავი თვითონ დაიმხო, როცა 1914 წლის გაზაფხულზე იმპერიის ფინანსთა მინისტრად პეტრე ლვოვის ძე ბარკი დანიშნა!"

პეტრე ბარკი


ჯორჯ კენანი

ალექსანდრე იაკოვლევი

ოლეგ კალუგინი

„სულელი ნიკიტა ხრუშჩოვის მიერ ამერიკაში გაცვლითი პროგრამით გაგზავნილი სტუდენტები – ალექსანდრე იაკოვლევი და ოლეგ კალუგინი ჯორჯ კენანმა გადაიბირა!"

კვირგვინოსნები

მამა შალვა კეკელია
დეკანოზი



წარსულზე რომც არ ვილაპარაკოთ, ხომ ვხედავთ, დღეს რას აკეთებენ, რა დამოკიდებულება აქვთ პატრიარქის მიმართ, რა დღეში ჩააგდეს ეს ეპოქალური ადამიანი. **ჟურნალისტები პირდაპირ ეთერში ლანძღავენ პატრიარქს.** რასაც ვხედავ, ეს დაძაბულობა და დაპირისპირება სულ ამ ადამიანებისგან მოდის. პირადად ჩემზე „მთავარი არხის" ეთერში ისეთი რაღაცები თქვეს, **კვესიტაძის** გადაცემაში რუსული დაზვერვის აგენტად დამასახელეს — ქვეყნის მოღალატედ გამომაცხადეს. ასე ლახავენ ადამიანების რეპუტაციას. 100 წლის წინათ, კომუნისტების მოსვლის შემდეგ, ქართველმა კაცმა, რომელმაც თავის დროზე ხატს ფეხი არ დააბიჯა, ზუსტად იმავე ერმა თავისი ხელით ტაძრებიდან ჯვრები ჩამოხსნა, სასულიერო პირები დახვრიტა და დაწვა. სულ ვამბობ, რომ **ისინი არიან ახალი კომუნისტები, რომლებიც იმავე მეთოდებით მოქმედებენ.**

„ტვ იმედი"

ლადო პაპავა
ეკონომიკის ექსპერტი

თურმე „პროდასავლური" ნაცმოძრაობა საქართველოში სინგაპურს აშენებდა იმიტომ, რომ იქ ავტორიტარული მმართველობა იყო და „პრორუსულმა" „ქართულმა ოცნებამ" ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. მოდით, დასკვნები ხალხისთვის მიგვინდვია.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

მურმან დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიციის" წევრი



ივანიშვილს ვეკითხები, როცა ხელისუფლებაში აღარ იქნები, მერე თუ შეძლებ ორი კაცის მოყვანას?! რომ არა არსებული უხეირო საარჩევნო სისტემა, ჯერ კიდევ 2016 წელს უნდა გადასულიყო „ქართული ოცნება" ოპოზიციაში.

„ახალი თაობა"

ვიხსენებთ ბესტსელერს

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-44

სერგეი ლაზარევი

კარმის დიაგნოსტიკა

როგორ დააჩქარა კაცობრიობის განვითარება მამაკაცური და ქალური საწყისების ურთიერთ-ქმედებამ?

ორი მიკროდაპირისპირებულის მუდმივი ბრძოლა ენერგეტიკის დონის ამაღლებას ავალდებულებს, მაგრამ **ენერგიის დიდი რაოდენობის დაგროვება სიყვარულის მოდინების გარეშე შეუძლებელია.** თუ მოწინააღმდეგისადმი სიძულვილი არსებობს, მისი დამარცხება შეუძლებელია. **მოწინააღმდეგეზე გასამარჯვებლად ის უნდა გიყვარდეს. ადამიანი, რომელიც სიძულვილით იმარჯვებს და თვლის, რომ მოიგო, სინამდვილეში წაგებულია.** ოღონდ ის ამას ვერ ხედავს. მოწინააღმდეგე რომც გაანადგუროს, მერე თვითონაც დაიღუპება. მაშ ასე, **მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად ის უნდა გიყვარდეს.**

რა არის გამარჯვება? — საკუთარი სურვილების რეალიზაცია. თუ სიყვარული გაცილებით მეტია, ვიდრე გამარჯვებისთვის არის საჭირო, მაშინ მოწინააღმდეგეებს ესმით, რომ მათი სურვილები მხოლოდ გარეგნულ დონეზე, ნამცეცა უბანზეა დაპირისპირებული. უფრო სიღრმისეულ, მასშტაბურ დონეზე მათი სურვილები და მიზნები ერთმანეთს ემთხვევა. გამარჯვებისკენ სწრაფვა თანამშრომლობისკენ სწრაფვად გადაიქცევა.

ბრძენკაცები, რომლებიც ყოფიერების საფუძვლებს ეზიარნენ, ხედავდნენ, როგორ აფერხებს განვითარებას სიძულვილი და წყენა.

ახლა ის დრო დადგა, როცა ყველაფერი უნდა მოვიცილოთ, რაც სიყვარულის გრძნობას უშლის. **ჩვენ გაერთიანებისათვის მეტისმეტად ცოტა ენერგია გვაქვს და ეს დღევანდელი სიტუაციიდან კარგად ჩანს.** აღმოსავლეთი მუდამ **მომავალზე** იყო ორიენტირებული, დასავლეთი კი — **აწმყოზე,** დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ეს ორი დაპირისპირებული ერთმანეთს ეხლართებოდა და კულტურას ქმნიდა. რაც უფრო მასშტაბური იყო მამაკაცური საწყისი, მით ღრმა იყო რელიგიური მოძღვრებები, მით უფრო დიდხანს არსებობდა ცივილიზაცია.

მამაკაცური და ქალური საწყისების ურთიერთქმედებამ ათასგზის დააჩქარა კაცობრიობის განვითარება. ქალური საწყისი სწრაფად განვითარდა და ევროპა და ამერიკა ჩამოაყალიბა. სასაზღვრო ზონა მახლობელი აღმოსავლეთი, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორია აღმოჩნდა. ამ რაიონში ხდებოდა ახალი აზროვნების ჩამოყალიბება, რომელიც ამ ორ საწყისს გააერთიანებდა. დღეს ყველაზე მწვავე კონფლიქტები ამ ზონის გარშემო ხდება. და ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ერთს მეტყველებს: **ჩვენ ვერ ვისწავლეთ სიყვარული, ვერ ვისწავლეთ კონფლიქტების მოგვარება! მეორე ადამიანის დაჯაბნის ან მოკვლის სურვილი ჯერ კიდევ ზეობს.** კონფლიქტში ჩაბმული თითოეული მხარე სვამს კითხვას: **ვინ არის დამნაშავე და როგორ უნდა დაისაჯოს?** გადარჩენისა და განვითარებისთვის კი სულ სხვა კითხვის დასმაა საჭირო: **როგორ ვისწავლოთ სხვისი შეყვარება და გაგება?** რა გვიშლის ხელს სიყვარულში?

გაგება ერთიანობაა, ერთიანობა — სიყვარული.

რა გამოიწვია განკურნებული ქალის არასწორად მოქცევამ?

ფიქრს ტელეფონის ზარი მაწყვეტინებს — **„გახსოვთ პაციენტი ქალი, რომელიც ხშირად დადიოდა თქვენთან მიღებაზე? მას გულთან ახლოს არტერია ეცობა, მარჯვენა ხელი უბუჟდება და ულურჯდება. ექიმები უძლურები არიან და ის სასიკვდილოდ ემზადება“.**

ვცდილობ, გავერკვე, რა მოხდა. მას საუცხოო, თანაბარი ველი ჰქონდა. ახლა კი კვდება, **მაშ, რაღა ფასი აქვს მთელ ჩემს მკურნალობას და დიაგნოსტიკას?** იმ ქალის კიდევ ერთხელ დიაგნოსტირებას ვცდილობ. მიზეზი — მომავლის შიში, საკუთარ თავში ურწმუნობა. ახლა ინფორმაციის გადაცემის მეტი არაფერი შემიძლია. „ტელეფონის ნომერი გამიგეთ, დავუკავშირდები“, — ვეუბნები თანამოსაუბრეს.

სამხრეთიდან ჩამოსვლის შემდეგ პაციენტს დავურეკე.

— გადმოგცეს, რომ მომავლის თემა გაგიმწვავდათ? — ვეკითხები.

— დიახ, — **მეუბნება ის,** — შიში და ეჭვი მოვიხსენი, ახლა უკეთ ვარ.

— მომავლის გამუდმებულმა შიშმა შეიძლება გულთან დაკავშირებით პრობლემები შეგიქმნათ. ცოტა ხნის წინ არტერიის შევიწროება გქონდათ?

— არასწორად გადმოგცეს. არავითარი შევიწროება. თავს მშვენივრად ვგრძნობდი, მაგრამ ახალი წლის წინ ერთი ყმაწვილი შემიყვარდა. მან გამაფრთხილა, რომ საცოლე ჰყავს, მაგრამ ამისათვის მნიშვნელობა არ მივანიჭებია. ნაახალწლევს ის ქალი ჩამოიყვანა და ყველა იმედი ერთბაშად მომესპო. ვცადე, ეს ყველაფერი მიმეღო, მაგრამ ვერ შევძელი. **მერე გული ამტკივდა, ახლა კი ხელი მიბუჟდება.**

— ყველაფერი გასაგებია, — შვებით ამოვისუნთქე, — **როდესაც გამუდმებით ლოცულობთ, შეიძლება ძალიან სწრაფად განიკურნოთ, მაგრამ თუ არასწორად მოიქცევით, ასევე სწრაფად დაავადდებით.** თუ სულში შიში და გულგატეხილობა გაქვთ, აუტოგენურ ვარჯიშს მიმართეთ. **ღმერთს მხოლოდ მაშინ უნდა მიმართოთ, როდესაც სულში სიყვარულია,** ამისათვის კი ყველაფერს უნდა განუდგეთ და განეშოროთ.

როდესაც უფლისაკენ მივისწრაფვით, გამოცდას გვიწყობენ, რამდენად არის ჩვენთვის სიყვარული ყველაფერზე უფრო მნიშვნელოვანი. თუ ამ გამოცდას გავივლით, ჩვენშიც და ჩვენს ბედშიც რეალური ცვლილებები იწყება. **სიყვარულის მთავარი კონკურენტი მომავალია. სურვილების ფესვები იქიდან მოდის.** თქვენ გქონდათ სიყვარულის შენარჩუნების შესაძლებლობა, როცა მომავალი თქვენს გეგმებთან, მიზნებთან და მისწრაფებებთან ერთად დაგენგრათ. მომავალი არ შედგა. **მერე რა მოხდა,** მთავარია, რომ თქვენ სიყვარულის შენარჩუნებას ცდილობდით. **სიყვარულის შენარჩუნებისთვის მზადყოფნა უკვე მის გადარჩენას ნიშნავს. ეს ფაქიზ დონეზე გამარჯვებაა.** ასეთი წმენდა ბავშვების გამო მოგიწყვეს. **ჯანმრთელი ბავშვები მაშინ იბადებიან, როდესაც სიყვარული მომავალზე მნიშვნელოვანია.**

სიყვარული ოქროს წვიმაა. იმისათვის, რომ თქვენმა შვილებმა სიყვარული მიიღონ და ამქვეყნად მოვლინება შეძლონ, უნდა შეიგრძნოთ სიყვარულის უპირატესობა ყველაფერზე, რასაც ვხედავთ, ვგრძნობთ, ვხვდებით ისევე, როგორც ყველაფერზე, რასაც ვერ ვხედავთ, ვერ ვხვდებით და ვერ ვგრძნობთ.

გაგრძელება იქნება

მოწინააღმდეგეზე გასამარჯვებლად ის უნდა გიყვარდეს. ადამიანი, რომელიც სიძულვილით იმარჯვებს და თვლის, რომ მოიგო, სინამდვილეში წაგებულია!

კვირგვინოსნები

თამო ვაჟაძე ლომიძე (შესაძლოა ასე იკითხება: თამო ლომიძე-ვაჟაძე)

როცა ქართული ოჯახის წევრი ხარ და ქართველი მამაკაცის ცოლი, ფიზიკურად ველარ დაილაგებ ხინკლებს სხეულზე. თუმცა, შეგიძლია დეკოლტე ჩაიცვა და სხვა მიმართულებით იყო მოთხოვნადი. სხვათაშორის, ფინანსური კუთხით ახლა ბევრად მეტი შემოსავალი მაქვს „ინსტაგრამზე“, ვიდრე მაშინ თეთრეულებით რომ ვიღებდი და ბევრად თამამი ვიყავი.

„თბილისელები“

გიორგი სუხიტაშვილი
მომღერალი

წინა ხელისუფლების დროს მივედი თბილისის მერიის „ბიგ ბენდში“. მას შემდეგ 11 წელი გავიდა, დღესაც სოლისტი ვარ და რა გამოდის, იმათ პოლიტიკური ნიშნით ამიყვანეს, ამათ კი პოლიტიკური ნიშნითვე დამტოვეს? მე ვთვლი, რომ ამას ვიმსახურებ როგორც მომღერალი და არა როგორც ვინმეს მხარდამჭერი.

„კვირის პალიტრა“

ქეთევან კანდელაკი
მარჯანიშვილის თეატრის დასის ხელმძღვანელი

ჩემნაირი ქალი ერთ ქმარ-შვილს კი არა, ცხრა ქმარ-შვილს გაუძღვებოდა.

„სარკე“

მარიამ სანოძე
მოდელი, ტელეწამყვანი

მეუბნებიან, არ მიყვარს ფერადკანიანები, მაგრამ შენ ძალიან მომწონხარო და ჰგონიათ, რომ ეს არის კომპლიმენტი, რომელიც მე სიხარულით უნდა მივიღო.

„თბილისელები“

ნანული სარაჯიშვილი
მსახიობი

ერთმა ჩემმა მეგობარმა ხუმრობით მითხრა: გამაგებინე, ამ ვერელ გოგოს რატომ გათამაშებენ სულ კახელებს და გოიმებსო.

„თბილისელები“

ხილული სასწაული

— ეს საოცარი კანდელი მსოფლიო კატაკლიზმების მაუწყებელია და განსაკუთრებული მოვლენების წინ, ღვთისმსახურებაზე თავისით იწყებს მოძრაობას. ამჯერად შესაძლოა, ივერიის ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატი კაცობრიობას განსაკუთრებული გლობალური საფრთხის შესახებ აფრთხილებდეს! ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი მართლმადიდებლურ ჟურნალ „ქვაკუთხედის“ რედაქტორმა, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორმა ხათუნა საგინაშვილმა:***

ხათუნა საგინაშვილი:

ათონის მთაზე, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის წინ, სასწაულთმოქმედი, „წინასწარმეტყველი“ კანდელი ამოძრავდა!

— უფალი სამყაროს შემოქმედია და მისთვის არაფერია შეუძლებელი. სასწაულები უხვად ხდებოდა ქრისტეს მიწიერ ცხოვრებაში, უფალს ირაციონალური სასწაულები მოუხდენია: დაბადებიდან ბრმისთვის თვალი აუხელია და მიცვალებულიც კი აღუდგენია! სასწაულები ხდებოდა ძველ აღთქმაშიც — ღვთის რჩეულები ბერწი მშობლებისგან იბადებოდნენ! ასაკს გადაცილებულები იყვნენ იოაკიმე და ანა, როცა მარიამ ღვთისმშობელი ეყოლათ; ასევე — ელისაბედი და ზაქარია, როდესაც იოანე ნათლისმცემელი გაუჩნდათ. ისააკის დაბადების მომენტში მისი დედა სარა 90 წლის იყო, ხოლო მამა აბრაამი — 100 წელს გადაცილებული... სასწაული იმიტომაც არის სასწაული, რომ მატერიალურ კანონებზე აღმატებულია და მატერიის კანონებით ვერ აიხსნება. ამ მოვლენებში ღმერთი ერევა და კაცობრიობას შეახსენებს, რომ ფიზიკის მიღმა არსებობს ღვთაებრივი, სულიერი კანონებიც! **სასწაულს ის დანიშნულება აქვს, რომ ადამიანებს მის მიერ მივიწყებული ღმერთის არსებობა შეახსენოს, მაგრამ უფალი იმასაც გვეუბნება, რომ „სასწაულს ურწმუნო მოდგმა ეძიებს“ და ჭეშმარიტად მორწმუნეს ხილული სასწაულები**

არ სჭირდება.

— ივერიის ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატის წინ კანდელის ამოძრავება ირაციონალური სასწაულია? იქნებ ეს მოვლენა ნიავმა ან ლოცვის დროს ჰაერის ვიბრაციამ გამოიწვია?

— ათონის ივერონის მონასტერში ღვთისმშობლის კარიბჭის ხატის წინ სასწაულთმოქმედი კანდელი რამდენიმე კვირის წინ ამოძრავდა. აღსანიშნავია, რომ რხევას ეპიზოდური ხასიათი არა აქვს, კანდელი დღემდე გაუჩერებლად მოძრაობს, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე სადღესასწაულო დღეებში. მეცნიერები ვერ ხსნიან ამ მოვლენას, არადა, გასაოცარი ის გახლავთ, რომ ივერიის ღვთისმშობლის ხატის წინ თაროზე ათობით კანდელია დაკიდებული და ნიავს ან ჰაერის ვიბრაციას ისინიც ხომ უნდა აემოძრავებინა?! არადა, მათ შორის მოძრაობს მხოლოდ ერთადერთი! **ეს სასწაულთმოქმედი კანდელი საკმაოდ ხანდაზმულია, ანაზდეულად, ყოველგვარი ფიზიკური ზემოქმედების გარეშე, ადრეც მრავალჯერ ამოძრავებულა და ამ მოვლენას ათონის მთაზე ან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მასშტაბური ტრაგედია და ბუნების**



პორტაიტის (კარიბჭის) ხატი

„ათონის მთიდან ამ ხატის წამობრძანება იქნება მთავარი ნიშანი იმისა, რომ კაცობრიობა აპოკალიფსის ფინალურ ფაზაში შევიდა!“

კატაკლიზმი მოჰყოლია. ასე მოხდა, მაგალითად, თურქების კვიპროსზე შეჭრის, სპიტაკში მიწისძვრის, ამერიკა-ერაყის ომის წინ...

— მხოლოდ ტრაგიკულ მოვლენას იუწყება თუ სიხარულის ამბავსაც წინასწარმეტყველებს?

— ძირითადად, კატაკლიზმების ან გლობალური სამხედრო კონფლიქტების წინ ტოკავს — ხან — წრიულად, ხან — ჰორიზონტალურად. განსაკუთრებული კატაკლიზმების წინ კანდელს ისეთი რხევებიც ჰქონია, რომ შიგთავსიდან ზეთი გადმოღვრილა. უკვე იმხელა გამოცდილება დაგროვდა, ბერებს აღარ უკვირთ, როცა სასწაულთმოქმედი კანდელის ამოძრავებას სისხლისღვრა ან ეპიდემია მოჰყვება. ტაძარი ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისაა, ბერები თვლიან, რომ სადღესასწაულო დღეებში კანდელის მოძრაობა იქ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უხილავად ყოფნას ადასტურებს, ხოლო სადაგ დღეებში მისი შერხევა განსაცდელის მოახლოებას მოასწავებს და მრევლს ლოცვის გასაძლიერებლად მოუწოდებს!

— სასწაულთმოქმედ კანდელს დღესასწაულებზე ანთებენ?

— არა, ის მუდმივად ანთია, ჩაუქრობელია. მის მახლობლად მორიგეობენ ბერები და ზეთს ამატებენ. იყო შემთხვევა, როცა მორიგეს ჩაეძინა, მაგრამ ღვთისმშობელი გამოეცხადა და აუწყა, რომ კანდელი ქრებოდა და უნდა შეევსო.

— გვსმენია წინასწარმეტყველება, რომ ანტიქრისტეს გამეფების წინ ათონის მთა მიწისძვრის შედეგად ზღვაში ჩაიძირება, ხოლო კარიბჭის ხატი ზღვით გამოემართება საქართველოსკენ... კანდელის რხევა ამ ჟამის დადგომაზე ხომ არ მიგვანიშნებს?

— მახსენდება ათონის მთაზე ჩვენი პატრიარქის სტუმრობა, როცა ორსაათიანი მუხლმოდრეკილი ლოცვის შემდეგ ბრძანა — **ჩემი გულისხმით ყოვლადწმიდა ხატი ძალიან მალე წამოვა საქართველოსკენო.** მსოფლიოში უკვე ძალიან ბევრი ნიშანი მოწმობს ანტიქრისტეს გამეფების ჟამის სიახლოვეს, უმთავრესი მათ შორის კაცობრიობის ზნეობრივად დაცემაა. ათონის მთაზე მომლოცველთაგან მოდის ინფორმაციები, რომ რამდენჯერმე ბერებს ეზმანათ ზღვაზე ფეხზე მდგარი პორტაიტის ხატი და მიიჩნიეს, რომ ის უკვე ძალიან მალე დატოვებს ათონის მთას... ბერძენი ბერები გამუდმებით მორიგეობენ ივერიის ღვთისმშობლის ხატთან. ათონის ივერთა მონასტერი პლანეტაზე ერთ-ერთი უდიდესი მონასტერია, ხოლო პორტაიტის ხატი კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიწმინდეა და უსაზღვრო სიხარულითა და პასუხისმგებლობით უნდა გვავსებდეს ქართველებს... **ათონის მთიდან ამ ხატის წამობრძანება იქნება მთავარი ნიშანი იმისა, რომ კაცობრიობა აპოკალიფსის ფინალურ ფაზაში შევიდა!**

— სხვა რომელ ნიშნებს დაასახელებთ?

— 2019 წლის შემოდგომაზე გამოვაქვეყნე დიდი მამის, ამერიკაში მოღვაწე და იქ რამდენიმე სამონასტრო კომპლექსის დამაარსებელი **ეფრემ არიზონელის** წინასწარმეტყველება. მან თქვა, რომ ახალ წლამდე გარდაიცვლებოდა, ხოლო გარდაცვალებიდან მალე დაიწყებოდა ისეთი ომი, რომელიც კაცობრიობას მანამდე არ უნახავს... ეფრემ არიზონელი მართლაც გარდაიცვალა 8 დეკემბერს და მორწმუნე საზოგადოებაც ელოდა ომს, რომელიც, **პაისი ათონელის წინასწარმეტყველების თანახმად,** რუსეთსა და თურქეთს შორის უნდა დაწყებულიყო... თუმცა, ომის ნაცვლად საზოგადოებამ კორონავირუსის პანდემია მიიღო. როგორც ჩანს, ეფრემ არიზონელმა იწინასწარმეტყველა კაცობრიობის წინააღმდეგ ომი ბიოლოგიური იარაღით!

მართლაც, დღითი დღე მყარდება ვარაუდი, რომ კოვიდის ვირუსი, როგორც ბიოლოგიური იარაღი — პლანეტის მოსახლეობის შემცირების მიზნით შეიქმნა. იმავე პერიოდში ხილვა ჰქონდა ჩვენს პატრიარქსაც, რომლის თანახმადაც, შველას ითხოვდნენ სახლებში გამოკეტილი ადამიანები! ჩვენ თვალწინ ეს წინასწარმეტყველებები ზედმიწევნით ახდა! **უფრო ადრე ვირუსთან დაკავშირებით ბერმა პაისი ათონელმა და მამა გაბრიელმაც იწინასწარმეტყველეს, რომ ეშმაკის დამღით საყოველთაო აღბეჭდვას ვაქცინაციის მოტივით შემოგვაპარებდნენ!** დიახ, ჩვენ მოცემულ მომენტში უკვე ვიმყოფებით აპოსტასიის ფაზაში და ათონის ივერთა მონასტერში სასწაულთმოქმედი კანდელის ამოძრავებაც სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს!

— სად არის ხსნა?

— ხსნა მართლმადიდებელ სარწმუნოებაშია! გადარჩება ის, ვინც ქრისტიანულ სიფხიზლეს გამოიჩენს. ამჯერად კაცობრიობა ეკლესიის სულიერ კიდობანში უნდა გადარჩეს, ხოლო, ვინც ეკლესიას დაშორდება, ის აუცილებლად დაიღუპება!

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

თამაზ ელიზბარაშვილი

ბიზნესმენი

მოწინავე ქვეყნებში ქუჩაში ძაღლს ვერ დაინახავთ. უმწეო, მიუსაფარ ცხოველებს მხოლოდ რუსეთში და განვითარებად ქვეყნებში თუ ნახავთ, რატომ? — ევროპაში კანონი იმდენად მკაცრია, რომ ძაღლის სახლიდან გამოგდებას ვერავინ ბედავს. ამის გამო დიდი ჯარიმები და სასჯელია დაწესებული. მაგალითად, **ადამიანს, რომელიც ცხოველს ქუჩაში გამოაგდებს, 5 წლით პატიმრობა ემუქრება.** ცხოველის აყვანის უფლებას ყველას არ აძლევენ, ამისათვის სპეციალური გამოცდა უნდა ჩააბარო. სამწუხაროდ, ჩვენს პარლამენტარებს ისეთი კანონი ვერ მივაღებინეთ, რომლითაც ეს პრობლემა გადაწყდებოდა: ადამიანიც დაცული იქნებოდა და ცხოველიც.

„კვირის პალიტრა“

ნინო დარასელი

ჟურნალისტი

ჩემმა მეგობარმა მითხრა, ჩვენი თაობა, 90-იანების, ფენიქსებივით ვართ, რომ გვგონია, მორჩა ყველაფერი, უცებ ფერფლიდან, სულ თავიდან ვიბადებითო. მართლა ასეა, ჩვენ არაერთხელ დავიბადეთ და კიდევ ბევრჯერ დავიბადებით.

„თბილისელები“

თიკა ფაცაცია

ტელეწამყვანი

2 წელია, ვამბობ, რომ 40 წლის ვარ. ვთვლი, რომ მომავალ 10 წელიწადში ბევრი საინტერესო რამ მოხდება. თუნდაც შეიძლება გავხდე ბებია. მინდა, 50 წლის ასაკშიც ასეთი მხნე და ენერგიული ვიყო.

„სარკე“

ეს არჩევნები „ქართულ ოცნებას“ არ მოუგია, არჩევნები ქართველმა ხალხმა მოიგო!

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები — ადამიანის უფლებებისთვის“ თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე 30 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს აფასებს და აცხადებს, რომ, თუ ხელისუფლებამ პროკურატურა, ძალოვნები და, საერთოდ, სახელმწიფო სტრუქტურები ნაცებისგან არ გაწმინდა, საზოგადოება ერთ მშვენიერ დღეს „ქართულ ოცნებას“ ზურგს შეაქცევს.

უფლებადამცველი დარწმუნებულია, რომ სააკაშვილს იმედი ჰქონდა, თუ ქვეყანაში რევოლუციას დაიწყებდა, დასავლეთში ერთ-ორ ვიგინდარა პოლიტიკოსს მოისყიდდა და ნაცმოძრაობის სასარგებლო განცხადებებს გააკეთებინებდა, მაგრამ მისმა დაპატიმრებამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა:

— 30 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურმა საბოლოოდ დაადასტურა, რომ არჩევნების გზით სააკაშვილსა და მის ხროვას ხელისუფლების სათავეში მოსასვლელად არავითარი შანსი არა აქვთ! შევარდნაძის დროს ე.წ. „ვარდების რევოლუციაც“ იმიტომ მოხდა, რომ სხვანაირად სააკაშვილი ძალაუფლებას ხელში ვერ აიღებდა.

ის ახლაც რევოლუციის მოსაწყობად ჩამოვიდა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა და საბოლოოდ ციხეში აღმოჩნდა.

ამ კაცის მთელი პოლიტიკა აგებულია თაღლითობაზე, ნაძირალობასა და ტყუილზე. სააკაშვილის მიერ მაცივარში გაკეთებულმა ჩანაწერმა, სადაც ის კვერცხებთან კრუხივით ზის, დაადასტურა, რომ ის ნებისმიერ სიბინძურეზეა წამსვლელი... **სხვათა შორის, იმ ფაქტმა, რომ სააკაშვილი ჩვენს სპეცსამსახურებს საქართველოში შემოეპარათ, ამ ხელისუფლებას ერთთავად ქარბი სამსახურიც გაუწია, თორემ საზღვარზე რომ დაეკავებინათ, შესაძლოა, უკვე დამაჯერებელი გამხდარიყო მისი წინასწარ ჩაწერილი სამარცხვინო ვიდეოები იმის შესახებ, რომ თითქოს მიშა „გაიტაცეს“!** მოკლედ, სააკაშვილი ჩამოყალიბებული ნაძირალა და აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელი პროვოკატორია!

— 30 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხებული ნაცმოძრაობა რომ „გამარჯვებას“ ზეიმობს, ეს რას ნიშნავს? ნაცებს გუნებაში რა უდევთ?

— ცხადია, ეს ყველაფერი ემსახურება **არეულობასა და დესტაბილიზაციას,** მაგრამ მათ ამის რესურსი არა აქვთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა დონის თაღლითებთან გვაქვს საქმე? თავიანთი უტვინობის გამო, როცა თავიდან ბოლომდე გაიშიფრნენ, „იფსოსთან“ კონტრაქტი გაწყვიტეს, მაგრამ 24 საათში რომელიღაც გაურკვეველ ორგანიზაციასთან ახალი „კონტრაქტი“ გააფორმეს და ახალი „კვლევები“ გამოაქვეყნეს. ასე ოპერატიულად და ნაუცბათევად სოციოლოგიური გამოკვლევა ვის გაუგონია? მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს კრიმინალებთან და გამყალბებლებთან! ნაცებს იმედი ჰქონდათ, რომ დასავლეთი დაუჭერდათ მხარს, მაგრამ 27 ოქტომბრის მიტინგმა დასავლეთსაც დაანახა, რომ სააკაშვილს არავითარი პერსპექტივა არა აქვს!

— სააკაშვილს დასავლეთის იმედი რის ხარჯზე ჰქონდა?

— სააკაშვილს, უპირველეს ყოვლისა, იმის იმედი ჰქონდა, რომ დასავლეთში ვიღაც ვიგინდარებს ფულს გადაუხდიდა და ნაცების სასარგებლო განცხადებებს გააკეთებინებდა, მაგრამ იმ რეალობამ, რომ ის დაიჭირეს და ციხეში გაუშვეს, მისი შანსები ძალიან შეამცირა. სააკაშვილს ნაძარცვი ფული ბევრი აქვს, მაგრამ ის ახლა ვიღაცების მოსასყიდად ფინანსებს არავის ანდობს! საერთოდ, სააკაშვილი მოკავშირეებს ძირითადად მოსყიდვის გზით იძენდა...

„სააკაშვილი მოკავშირეებს ძირითადად მოსყიდვის გზით იძენდა!“

— თქვენ ნამდვილად გჯერათ, რომ სააკაშვილი ციხეში შიმშილობს?

— სააკაშვილს კარგად ვიცნობ და თავის შვილებს რომ ეხებოდეთ საფრთხე და შიმშილობით საქმეს შველოდეს, მაშინ არ იშიმშილებს! ახლა სააკაშვილს ერთი სული აქვს, დესტაბილიზაცია მოახდინოს... თუ რამე არ გამოუვიდა, მერე იტყვის — არ ხართ ღირსი, თქვენი გულისთვის თავი გავწიროო!

სააკაშვილი არის ჩვეულებრივი აფერისტი, მეტი საქმე არა აქვს, შიმშილით თავი მოიკლას! არავითარი სასიცოცხლო პრობლემები სააკაშვილს არ უდგას, ის ჭამს იმდენს, რამდენიც სჭირდება.

— თქვენ გამორიცხავთ, რომ სააკაშვილი სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალოს?

— სალომეს ფაქტორიდან გამომდინარე, ამას ვერ გამოვრიცხავ, თუმცა, სალომე ზურაბიშვილმა სააკაშვილი რომც შეიწყალოს, მიშა ციხიდან მაინც ვერ გამოვა, რადგან მის წინააღმდეგ არაერთი საქმეა აღძრული, რომელზეც გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა!

— კი მაგრამ, საქართველომ ამდენი ტერიტორიები რომ დაკარგა, ხალხი დაიხოცა და აიყარა, ამის გამო სააკაშვილმა პასუხი არ უნდა აგოს?

— ეს შეკითხვა პროკურატურასთან მეც მაქვს... სააკაშვილი ვიდრე ტერიტორიებს დაკარგავდა, მანამდე მთელი ოპერაციები ჩაატარა — პარლამენტმა „სამხრეთ ოსეთის ავტონომია“ აღადგინა, ცხინვალის რეგიონს ახალგორიც მიუერთა, კოდორში ჯარი შეიყვანა, რომელიც მერე ტყვიის გასროლის გარეშე მიატოვა და ა.შ. ეს ყველაფერი არის გამოსაძიებელი და სააკაშვილს ამაში ბრალი უნდა წარედგინოს!

— უამრავი დაზარალებული გამოდიოდა არჩევნების წინ, რომლებიც საუბრობდნენ „შეკერილ“ საქმეებსა და უკანონობაზე... ერთი პროკურორი ან მოსამართლე მაინც დაიჭირეს, ვინც სააკაშვილის დროს საქმეებს აყალბებდა და „კერავდა“?

— ის პროკურორები, რომლებიც სააკაშვილის დროს საქმეებს „კერავდნენ“ და უდანაშაულო ხალხს აწამებდნენ, ახლაც პროკურატურაში მუშაობენ და თავის თავს ხომ არ დაიჭერენ? პროკურატურა მწამებლებისგან არ გაწმენდილა. თუმცა, სად არ არიან დამნაშავეები და რომელი ძალოვანი სტრუქტურა გაიწმინდა?! განა ყველა მაღალ თანამდებობაზე სულ სააკაშვილის კადრები არ არიან?

იმ პირობებში, როცა ნაცმოძრაობა ისევ ხელისუფლებაშია, კიდევ როგორ ახერხებს ქართველი ხალხი და ნაცებს არჩევნებს უგებს, გაკვირვებული ვარ!

ეს არჩევნები „ქართულ ოცნებას“ არ მოუგია, არჩევნები ქართველმა ხალხმა მოიგო!

— რა არის პირველი რიგის ამოცანა, რაც არჩევნებში გამარჯვებულმა ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა გააკეთოს?

— ხელისუფლებამ პროკურატურა, ძალოვნები და, საერთოდ, სახელმწიფო სტრუქტურები თუ ნაცებისგან არ გაწმინდა, საზოგადოება ერთ მშვენიერ დღეს „ქართულ ოცნებას“ ზურგს შეაქცევს. ეს პროცესი ნაწილობრივ დაწყებულია, რადგან მოსახლეობის ნახევარი არჩევნებზე არ მიდის!

— 2024 წლის არჩევნებზეც ნაცმოძრაობა იქნება ხელისუფლების მთავარი კონკურენტი?

— ეს დამოკიდებულია ხელისუფლებაზე. ფაქტია, რომ ნაცები დღემდე „ქართულმა ოცნებამ“ მოიყვანა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი

ციხეში არავის ყოფნა არ მახარებს, მაგრამ არც სახელმწიფო გადატრიალება მინდა. ვიცე-მერობის ერთ კანდიდატად **მელიამ** წარმოგვიდგინა ნარკომანიის აპოლოგეტი **ზურაბ ჯაფარიძე.** კიდევ ერთ ვიცე-მერად დასახელდა ბანკირი **მამუკა ხაზარაძე,** რომელსაც მე ვუწოდებ კრიმინალური ბურჟუაზიისა და თაღლითობის კლასიკურ მაგალითს.

„ახალი თაობა“

სოსო მანჯავიძე
ანალიტიკოსი

ნაციონალები მოითხოვენ, ციხიდან გამოუშვან **სააკაშვილი** — მათი მზე — დავით აღმაშენებელი, რომელიც შიმშილობს. პეტრე, მელქისედეკი და ცალკეული მიტროპოლიტები ხომ მიემხრნენ მიშას, არაჩვეულებრივი სახელები კი დაირქვეს ამ მიტროპოლიტებმა, მაგრამ **ესენი არიან მიშიზმისა და ქრისტიანობის შემტყუპებლები.** ეს არის ტვინდემიური მიშიზმი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

რომელი ნესტან-დარეჯანია **მიხეილ სააკაშვილი,** რომ ვიღაცამ ციხიდან გამოიხსნას?!

„ინტერპრესნიუსი“

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ასე იცის პარლამენტში ოპოზიციის შევარდნამ და კრიტიკულ ჟამს ოლიგარქისთვის მაშველი რგოლის ტყორცნამ. ახლა მიაკითხეთ საშველად შარლ მიშელსა და კელი დეგნანს.

„GTMEDIA“

ნიკა მელია
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

ახლა მინდა, მივმართო ბიძინა ივანიშვილს, ღარიბაშვილს, კობახიძესა და კალაძეს — **ძალიან თხელ ყინულზე დასეირნობთ, ბატონებო და არ მინდა, რომ ეს თხელი ყინული ჩაგიტყდეთ.**

„GTMEDIA“

სააკაშვილი რუსეთის ფედერაციის გმირია და დიდი ხანია, მათ ემსახურება!

ამერიკელი ჟურნალისტი, „ვეტერანს თუდეის“ საქართველოს ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეფრი სილვერმანი სააკაშვილსა და არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ფიასკოზე გვესაუბრება:

— საქართველოსა და დღევანდელ მსოფლიოს გაცილებით დიდი საზრუნავი აქვთ, ვიდრე სააკაშვილი, მისი პირადი ცხოვრება და მისი სულელური პოლიტიკური თამაშები.

სააკაშვილი ის პოლიტიკური ნაგავია, რომელმაც საქართველო სხვა პოლიტიკური ნაგვებით აავსო და დღეს ყველა ერთად აყროლდა.

მას, როგორც გიჟს, პარაშუტით ჩამოხტომა ან აქლემზე ამხედრება უფრო მოუხდებოდა. ადამიანს, რომელიც საქართველოს მთავარსარდლობას იბრალებს და ამდენი წლის შემდეგ არაყნებში დამალული ბრუნდება, რა პოლიტიკური ვექტორის შემობრუნება შეუძლია? ახლა მაგას ფურცელზე მხოლოდ რაღაც აბდაუბდების წერა ძალუძს, რომელსაც ციხის კართან წაიკითხავენ და მაგის მხარდამჭერებს მეორე დღემდე ეყოფათ. მორიგ აბდაუბდამდე კი ჩაით, ლიმონათით და კიდევ რაღაცებით გაიჟღინთება და კარგად გამოიძინებს. ისე კი, სააკაშვილის დაბრუნება „ქართულ ოცნებას“ უფრო აწყობდა, ვიდრე ნაცმოძრაობას.

— რატომ?

— როცა ხალხმა საქართველოში დაბრუნებული სააკაშვილი დაინახა, გადაწყვეტილებაც უმალ მიიღო — ოღონდ ეს არა და სხვა ვინც გინდათ, ის იყოსო... სააკაშვილი საცოდავი ადამიანია, რომელიც საკუთარ პარტიასაც ვეღარ ხელმძღვანელობს, მეტიც — ის ამ პარტიაში უკვე ზედმეტია.

— ნუთუ სააკაშვილმა არ იცოდა, რომ დასავლეთს ის აღარ აინტერესებს?

— სააკაშვილს ჯერ კიდევ ჰგონია, რომ მას შავი დღისთვის შენახული დასავლეთის ცოდვების სამხილები დაიცავს — ვგულისხმობ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს, იარაღისა და ნარკოტიკების მოძრაობას — ჰგონია, რომ ამ ყველაფერს შანტაჟისათვის გამოიყენებს, ციხიდან თავსაც დააღწევს და საქართველოშიც პოლიტიკურ კარიერას გააგრძელებს, მაგრამ ეს არ მოხდება.

სამედიცინო ან პოლიტიკური მიზეზებით სააკაშვილი ციხიდან თუ გაუშვეს, სასწრაფოდ უკრაინაში დააბრუნებენ, რადგან რუსულ წრეებს მისი მუშაობა უკრაინაში უფრო აწყობთ.

სააკაშვილი ისევ რუსეთის თამაშშია ჩართული და ციხეში კლოუნადით ყურადღებას იქცევს!

— გასულ კვირას მის დასაცავად ამერიკელი ადვოკატი ჩამოვიდა...

— ჯონ სენდვიჯი სააკაშვილის ინტერესების დასაცავად კი არა, იმისათვის ჩამოვიდა, რომ გადახედოს საქართველოს ჩართულობის ამბებს ნარკოტიკებისა და იარაღის გამტარიანობასთან დაკავშირებით. რამდენიმე წლის წინათ საქართველოს მთავრობას პირადად მივაწოდე მნიშვნელოვანი მასალები იარაღის ვაჭრობასა და ზოგიერთ დანაშაულთან დაკავშირებით. თუ სურთ, გაიგონ, სააკაშვილის საქმეში რატომ ჩაერთო ამერიკელი ადვოკატი, გადახედონ ჩემ მიერ წარმოდგენილ მასალებს. ამასთან, გაითვალისწინონ, 2013-2014 წლებში სენდვიჯი ამერიკის იმიგრაციისა და საბაჟო აღსრულების სააგენტოს დირექტორად მუშაობდა. **როგორც ამერიკელი და საქართველოში მცხოვრები მოქალაქე, საქართველოს მთავრობას ვურჩევ, სააკაშვილი ცოტა ხნით გვერდზე გადადონ და გარკვეულ საკითხებზე სენდვიჯთან იმსჯელონ.**

— ყურადღებას რატომ არ იჩენს ჯო ბაიდენი, სააკაშვილი ამაყობდა მასთან მეგობრობით...

— ბაიდენს და, განსაკუთრებით, ობამას, კარგად ახსოვთ სააკაშვილი, იციან, რა ხდება საქართველოსა და უკრაინაში. სააკაშვილის შესახებ კონფიდენციალური ანგარიში თეთრ სახლს ჯერ კიდევ ობამას პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს გადაეცა, **იქ ეწერა, რომ სააკაშვილი რეფორმატორი კი არა, არადასავლური სადაზვერვო სამსახურების მიერ მართული პერსონა იყო.** სააკაშვილი რუსეთის ფედერაციის გმირია და დიდი ხანია, მათ ემსახურება. უკრაინაში თუ დააბრუნეს, სააკაშვილის მონაწილეობით ახალი სატელევიზიო შოუს ნახვა კიდევ მოგვიწევს.

„იასკო სააკაშვილის ფიასკოდ იქცევა!“

— რას უნდა ნიშნავდეს სააკაშვილის მიერ საქართველოში წამოსვლის წინ პირად საკითხებზე ყურადღების გამახვილება და ახალი ოჯახის შექმნის შესახებ განცხადება?

— უკრაინელი იასკო სააკაშვილს ძალიან სჭირდება, როდესაც უკრაინას მისი გაძევება მოუნდება, იასკოს, როგორც ცოლს, წინ აიფარებს. საერთოდ, სააკაშვილს ქალების გაბედნიერება არ შეუძლია, ვფიქრობ, ეს გოგონაც თავს უბედურად გრძნობს, რადგან თავისი ბიოგრაფია ამ მასხარას დაუკავშირა. სააკაშვილს ქალებთან სერიოზული პრობლემები აქვს, **ვეჭვობ, ეს იასკო სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის ფიასკოდ იქცევა!**

— პატიმარ ექსპრეზიდენტთან მნახველების რიგი დგას...

— ნონსენსია. დღეში ამდენი მნახველის მიღების მიუხედავად, ვიღაც ექსპერტები მაინც იმას ამბობენ, სააკაშვილის უფლებები არ შეიზღუდოსო.

ამერიკის კანონმდებლობის თანახმადაც კი, ციხეში პატიმრებთან ვიზიტორთა რიცხვი შეზღუდულია, ძირითადად, ოჯახის წევრებითა და ადვოკატებითაა დაკომპლექტებული. მაღალი თანამდებობის პირებისთვისაც კი განსაზღვრულია თარიღები და ისინი არაფრით გამოირჩევიან რიგითი პატიმრებისაგან.

აქ კი რას ვხედავთ — პატიმარი სააკაშვილი ფანჯრიდან ხელსაც იქნევს. სააკაშვილი ციხეში კი არა, წონის დაკლების დაწესებულებაშია და გეგმური შიმშილობის ფასადის ქვეშ კარგადაც კვებავენ, ღორივით ჭამა უყვარს და არც თაფლიან წყალს დასჯერდება, არც — ჩაის!

— არჩევნების შედეგებს როგორ შეაფასებთ?

— ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოროტებაა, არ ავიწყდებათ ის, რაც მათი მმართველობის დროს ხდებოდა, მათ „ქართული ოცნების“ გუნდს ხმა იმიტომ მისცეს, რომ სძულთ ნაცები, თუმცა, მთავრობა გააფრთხილა, მოიკვეთონ მათ რიგებში მომუშავე კორუფციული ნარჩენები და ქვეყნის მართვა წესიერი ადამიანების გუნდით გააგრძელონ!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ლიზა იასკო
მიხეილ სააკაშვილის მეუღლე

ძალიან გვინდა, რომ **მიხეილ სააკაშვილი** იყოს უკრაინაში — ასეთი ადამიანები 100 წელში ერთხელ იბადებიან. ძალიან მტკივა, რომ ის ციხის კედლებში იმყოფება. ასეთი ადამიანები არ არიან დაბადებული იმისთვის, რომ ციხეში ისხდნენ.

„აიპრესი“



ლაშა თაბუკაშვილი
მწერალი, დრამატურგი

ერთ-ერთი თავკაცი ამბობს, ყელში ამოვიდა **ბირბილიანის** საქმეო — **ბირბილიანი,** რომელიც არ არის ცალკე კრიმინალური ისტორია, ის არის სიმბოლო და **ირინა ენუქიძე** იყო სიმბოლო.

„ტვ იმედი“

ლევან ვასაძე
ინვესტორი

მეუფე ნიკოლოზი რომ ყოფილიყო ციხეში ნაცემი, ნაგვემი, დაინვალიდებული, გამოსულიყო და ეთქვა, ჩემს მწამებლებს ვპატიობ იმ ცოდვისთვის, რაც პირადად მე მიქნაო, ეს იქნებოდა ქრისტიანობის იდეალი. ამის ნაცვლად, **ბირბილიანის** ნათესავების მაგივრად რომ ამბობს, ვაპატიოთო, ეს სულ სხვა რამეა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ალეკო ელისაშვილი
„მოქალაქეების“ ლიდერი, პარლამენტარი

სააკაშვილი ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის, ორჯერ იყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტი და ორჯერ იყო შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, **რაღაცა მწვანილის „იმით“ რომ შემოიპარები, ჩემი აზრით, შეურაცხყოფას აყენებ სახელმწიფოს,** რომელსაც მართავდი ორი ვადით.

„ახალი თაობა“

ქეთევან ხიზანიძე
პედაგოგი, ჟურნალისტი

წალენჯიხა, ეს რა დაგემართა? საქათმეში შეგეპარა მელა!

ცნობილი ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი იმ საკვები პროდუქტების ჩამონათვალს ასაჯაროებს, რომელთა მიღებაც კოვიდპანდემიის მძლავრობის პირობებში განსაკუთრებით ეფექტურია. ქართველი მეცნიერი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ კორონაპანდემიისას განსაკუთრებით საფრთხის ქვეშ არიან ისინი, რომლებიც უცხიმო დიეტას იცავენ:



კახა საბახტარიშვილი:
შავი წიწაკა ის განსაკუთრებული პროდუქტია, რომელიც „კოვიდ-19-ს" ყველაზე ეფექტურად ებრძვის!

— არაერთგზის გვითქვამს, რომ ადამიანები, რომლებმაც „კოვიდ-19" გადაიტანეს, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საშიში პათოლოგიის — თრომბოზის განვითარების საფრთხის წინაშე დგანან. საქმე ის გახლავთ, რომ თრომბოზის რისკი იმ ადამიანებსაც ექმნებათ, რომლებიც, ერთი შეხედვით, აბსოლუტურად ჯანმრთელი არიან, მაგრამ კოვიდი გადაიტანეს. ამის მიზეზი ის არის, რომ კორონავირუსი სისხლძარღვების ანთებით პროცესს, ანუ მიკროანგიოპათიებს იწვევს, რაც, თავის მხრივ, თრომბის წარმოქმნის წინაპირობაა. ბუნებრივად დაისმის კითხვა — არსებობს თუ არა ისეთი გამორჩეული საკვები პროდუქტები, რომლებსაც კორონავირუსით გამოწვეული თრომბოზების განვითარების რისკი მინიმუმამდე დაჰყავთ ან სულაც კორონავირუსით დაინფიცირებას უშლიან ხელს? პირდაპირ და ხაზგასმით უნდა ითქვას — **შავი წიწაკა ის განსაკუთრებული საკვები პროდუქტია, რომელიც „კოვიდ-19-ს" ყველაზე ეფექტურად ებრძვის!** მექანიზმი ძალიან მარტივია — წიწაკა შეიცავს პიპერინს, რომელსაც არამარტო ანტისიმსივნური მოქმედება გააჩნია, არამედ ბლოკირებას უკეთებს კორონავირუსის „გვირგვინს", ანუ ე.წ. S-სპაიკცილას, რომლის მეშვეობითაც კორონავირუსი ადამიანის უჯრედში იჭრება. მარტივად თუ ვიტყვით, **შავი წიწაკა, რომლის გარეშეც ხინკალს გემო არა აქვს, კორონავირუსს კბილებს ამტვრევს!** პიპერინის გარდა შავი წიწაკა ასევე შეიცავს კაპსაცაინსაც, რომელსაც ანტიბაქტერიული და ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტიც გააჩნია.

— ბატონო კახა, მხოლოდ შავი წიწაკაა „კოვიდ-19"-ის მტერი?

— კორონავირუსს ნებისმიერი სახეობის წიწაკა ემტერება, მაგრამ შავი წიწაკა — განსაკუთრებით, რადგან ის სხვა წიწაკებისგან განსხვავებით ყველაზე მეტი რაოდენობით შეიცავს პიპერინს! ამიტომ ჩემი რჩევაა, **ნებისმიერ კერძს, რომელსაც წიწაკა უხდება, აუცილებლად მოვაყაროთ შავი პილპილი, რომელიც კოვიდინფექციისგან თავდაცვის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალებაა!** რაც შეეხება თრომბოზებს, რომელსაც კოვიდი იწვევს, მათი თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო პროდუქტია **კივი.** კივის სამშობლო ჩინეთია და საკვებად მისი გამოყენება, სულ რაღაც, ასი წლის წინათ დაიწყეს, თორემ მანამდე კივი დეკორატიული მცენარე იყო. გარეული კივისგან, რომელიც საკვებად უვარგისი გახლდათ, დღევანდელი კივი გამოიყვანა ცნობილმა ახალზელანდიელმა ბოტანიკოსმა ელისონმა. ბევრმა შესაძლოა, არ იცის, რომ მცენარეს ეს სახელი — **„კივი"** ელისონმა ახალზელანდიური ფრინველის სახელწოდების მიხედვით შეარქვა. ფრინველი ძალიან ჰგავს კივის — მრგვალია, არა აქვს ფრთები და დაფარულია ბუსუსებით!



„საკმარისია, თვეში თუნდაც ორი ცალი კივი შევჭამოთ, რომ კორონავირუსის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული თრომბწარმოქმნა დაიბლოკება!"

— მაინც როგორ ებრძვის კივი „კოვიდ-19"-ით გამოწვეულ თრომბოზებს?

— კივის რეგულარული მოხმარება იწვევს ცხიმების დაწვას და დაბლა სწევს ქოლესტერინს, რითაც ხელს უშლის თრომბოზების წარმოქმნას. კივს სხვანაირად **„მცენარეულ ასპირინსაც"** უწოდებენ... გარდა ამისა, კივი ძალიან მდიდარია ვიტამინებით — A, B1, B2, B6, B9, C, PP...

საკმარისია, თვეში თუნდაც ორი ცალი კივი შევჭამოთ, რომ კორონავირუსის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული თრომბწარმოქმნა დაიბლოკება!

კოვიდინფიცირებულებმა განსაკუთრებით ბევრი ანანასი უნდა მიიღონ! კივის მსგავსად ანანასი უფრო ეფექტურად წვავს ცხიმებს, ხელს უშლის ერითროციტების აგრეგაციას, ანუ „შეწებებას", რაც **ანანასში** შემავალი ფერმენტის — ბრომელაინის დამსახურებაა. ბრომელაინი ანთების საწინააღმდეგო და თრომბოზების ხელშემშლელი ნივთიერებაა. კვირაში ერთხელ თუნდაც 100 გრამი ცოცხალი ანანასის მიღება სრულიად საკმარისია, რომ კოვიდგართულებები თავიდან ავიცილოთ და C ვიტამინის საჭირო დოზაც მივიღოთ! დადგენილი ფაქტია, რომ კორონავირუსი და გრიპი ყველაზე მეტად ურთულდება იმას, ვისაც D ვიტამინის, თუთიისა და სელენის ნაკლებობა აქვს! D ვიტამინი ააქტიურებს იმ უჯრედებს, რომლებიც ორგანიზმში მოხვედრილი ბაქტერიებისა თუ ვირუსების განადგურებით არიან დაკავებული. პარალელურად D ვიტამინი მაღლა წევს უჯრედის იმუნიტეტს და ხელს უშლის ანთების განვითარებას, რომელსაც კორონავირუსი იწვევს.

— რომელ პროდუქტშია ყველაზე მეტი D ვიტამინი?

— ამ მხრივ „ჩემპიონობას" არავის უთმობს **ვირთევზას ღვიძლი.** ვირთევზას 100 გრამი ღვიძლი იმდენ D ვიტამინს შეიცავს, რომელიც ადამიანს 25 დღის განმავლობაში ეყოფა, ანუ დღეში ვირთევზას 3-4 გრამი ღვიძლის მიღებაც კი სავსებით საკმარისია. დიდი რაოდენობით D ვიტამინს შეიცავს სკუმბრია, ქაშაყი, ქათმის კვერცხი... როდესაც კორონავირუსი ადამიანის უჯრედებში აღწევს, იქ მისი გამრავლება იწყება, რის შედეგადაც უჯრედი კვდება, ხოლო ახალი და გამრავლებული კორონავირუსი მკვდარი უჯრედებიდან გამოდის და ახლ-ახალ უჯრედებს ასნებოვნებს. ამ პროცესს ვირუსის გამრავლება, ანუ რეპლიკაცია ეწოდება. **თუთია** ის ელემენტია, რომელიც კორონავირუსებს უჯრედის შიგნით გამრავლების საშუალებას არ აძლევს. გარდა ამისა, როგორც ვიცით, „კოვიდ-19" განსაკუთრებით სახიფათოა მათთვის, ვისაც შაქრიანი დიაბეტი აქვს. ბევრმა შესაძლოა, არც იცის, რომ შაქრიან დიაბეტს თან ახლავს ე.წ. **ცინკურია**. ეს არის პროცესი, როცა თუთია, ანუ „ცინკუმი" ორგანიზმში ისედაც ცოტაა, მაგრამ ამავდროულად შარდთან ერთად აქტიურად გამოიყოფა და იკარგება.

„კვირაში ერთხელ თუნდაც 100 გრამი ცოცხალი ანანასის მიღება სრულიად საკმარისია, რომ კოვიდგართულებები თავიდან ავიცილოთ!"

„კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ხბოს ღვიძლი და გოგრის თესლი ხშირად მივიღოთ!"

— განსაკუთრებით რომელი საკვები პროდუქტია თუთიით მდიდარი?

— ასეთი პროდუქტებია: ხბოს ღვიძლი და გოგრის თესლი! ამიტომ კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ხბოს ღვიძლი და გოგრის თესლი ხშირად მივიღოთ!

— ცნობილია, რომ სელენი სტრატეგიული მნიშვნელობის მიკროელემენტია, რომელიც ებრძვის კიბოს! საინტერესოა, რა პრობლემებს უქმნის ის „კოვიდ-19"-ს?

— სისხლში სელენის ნორმალური შემცველობა ვირუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად აუცილებელია. სელენი ააქტიურებს ლიმფოციტებს, რომლებიც ებრძვიან უცხო აგენტებს, მათ შორის, კორონავირუსს. ყველაზე მეტი სელენი თხილსა და კაკალშია. აქედან გამომდინარე, **კოვიდპანდემიის პირობებში თხილი და კაკალი ხშირად უნდა მივირთვათ!**

— საინტერესოა, რა არ უნდა მივირთვათ და რა უწყობს ხელს კოვიდპანდემიას?

— კოვიდპანდემიისას განსაკუთრებით საფრთხის ქვეშ არიან ისინი, რომლებიც უცხიმო დიეტას იცავენ! ფილტვი ცხიმდამოკიდებული ორგანოა. ფილტვის სტრუქტურის ძირითადი ნაწილი ალვეოლებია, რომლის საშუალებითაც აირების ცვლა მიმდინარეობს. ალვეოლების შიდა კედლები დაფარულია სპეციალური ნივთიერებით, რომელსაც სურფაქტინი ეწოდება. სწორედ ის განაპირობებს ალვეოლების ბუშტუკოვან ფორმას და ალვეოლებს ამოსუნთქვის დროს ერთმანეთთან შეწებების საშუალებას არ აძლევს. გარდა ამისა, სურფაქტინი ალვეოლებიდან ჟანგბადის სისხლში მოხვედრას აჩქარებს. ცნობისათვის, სურფაქტინის შემადგენლობის 80 პროცენტი სწორედ ცხიმია — ფოსფოლიპიდები! აქედან გამომდინარე, **ვინც უცხიმო დიეტას მისდევს, მის ფილტვებში სურფაქტინის შემცველობაც ნაკლებია, შესაბამისად, ჟანგბადიც ცუდად აითვისება და ადამიანს უჟანგბადობისგან, ანუ ჰიპოქსიისგან ყველაზე სუფთა ჰაერიც კი ვერ უშველის.** თუ ასეთ ადამიანს კოვიდი შეხვდა, ის სუნთქვის უკმარისობისთვის განწირულია! ამიტომ ჩემი რჩევაა: ყოველდღიურად 5 გრამი ცხოველური ცხიმი მაინც მივირთვათ. **კოვიდპანდემიის პირობებში უცხიმო დიეტა დაუშვებელია!**

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

პაატა იმნაძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი

ვაქცინაციის სავალდებულობა განიხილება და მე ამის მომხრე ვარ. ვარაუდობდნენ, რომ „კოვიდი" 2022 წელს დასრულდებოდა, მაგრამ 1 წელი მიემატა.

„კვირის პალიტრა"

ირაკლი ხმალაძე
ეპიდემიოლოგი

ეპიდემია საერთოდ არ დამთავრდება, ვაქცინაცია ნორმალურად თუ არ წარიმართა.

„რეზონანსი"

ალექსანდრე გოგინავა
ინფექციონისტი

თუ ახლო მომავალში მთელ მსოფლიოში მოსახლეობის უმრავლესობის ვაქცინირებას შევძლებთ და ამავდროულად გვექნება „კოვიდ-19"-ის წინააღმდეგ მოქმედი მედიკამენტი, დიდ გარდატეხას მოვახდენთ და დაახლოებით 6-8 თვეში შევძლებთ პანდემიის დამარცხებას.

„რეზონანსი"

როლანდ ოქროპირიძე
მსახიობი

თავი საშინელებათა ფილმის გმირი მგონია. წლების წინათ მქონდა წაკითხული, რომ ეს ვირუსები მოსალოდნელი იყო, მაგრამ დიდად არ ვაქცევდი ყურადღებას.

„სარკე"

გიორგი გაბუნია
„ღამის შოუს" წამყვანი

ძალიან ცუდია, როცა კაცი ოჯახს არ შექმნი და ფუჭად გაატარებ ცხოვრებას. ვიცი, რომ სულ მუდამ ია-ვარდით მოფენილი არ იქნება ჩვენი გზა, მაგრამ, როცა საფუძველი სიყვარულია, ყველა სიძნელეს გადალახავ და მეუღლესთან ერთად ღირსეულად ატარებ ოჯახის ტვირთს.

„სარკე"

თათა ვარდანაშვილი შვილთან – დემეტრე მაღრაძესთან ერთად

თათა ვარდანაშვილი:
მთელი ცხოვრება ვცდილობდი, შვილისთვის დედის კეთილსინდისიერი შრომის მაგალითი ვყოფილიყავი!

*ცნობილი დიზაინერი **თათა ვარდანაშვილი** ერთადერთი შვილის დემეტრე მაღრაძის დედაა და დიდი ხანი არ არის, რაც ტყუპი ბავშვების ბებიაც გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლების დროს მძიმე შრომით შექმნილი ფეხსაცმლის საწარმოს „დემეტრე 96“-ისა და შემდეგ დაფუძნებული პროფესიული სასწავლებლის (ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემა მოუწია, ისევ ფეხზე დგას და საკუთარი შვილის მომავალსა და შვილიშვილებზე ზრუნვას განაგრძობს — სოფელ ვართანაში თხები მოაშენა, ხელი მიჰყო მეურნეობას:*

— დედა 24 წლის ასაკში გავხდი, ვიმშობიარე ქალაქის პირველ კლინიკურ, ე.წ. არამიანცის საავადმყოფოში. ჩემი მეან-გინეკოლოგი გახლდათ **ამირან ქორიძე,** თავისი საქმის უზადო მცოდნე, საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი პროფესიონალი. რეზუსუარყოფითი სისხლის ჯგუფი მაქვს და სანამ ბავშვი დაიბადებოდა, ძალიან ცუდად ვიყავი, გულძმარვის გამო საჭმელს ვერ ვჭამდი, მხოლოდ ვაშლს და ისეთ საკვებს ვიღებდი, რაც რკინას შეიცავდა, ჰემოგლობინის ასაწევად გადადუღებულ წითელ ღვინოს ვსვამდი. ამას დაერთო მედიკამენტებით გამოწვეული ალერგიაც და ჩემი სიცოცხლე კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდა. ძალიან გამხდარი ვიყავი, ნაყოფი დიდი რომ გაზრდილიყო, შეიძლება, ფიზიოლოგიურადაც ვერ მემშობიარა. **ამირან ქორიძე** რომ არა, არ ვიცი, რა დამემართებოდა, 24 საათი ჩემი სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძოდა. ამიტომ 25 წლის შემდეგაც უდიდეს მადლობას ვუთვლი მას, თავისი პროფესიისადმი დამოკიდებულებით ის ყველა პროფესიის ადამიანისათვის მისაბაძი მაგალითია.

— რა წონის დაიბადა თქვენი ვაჟი?

— 2 კილო და 700 გრამი. **მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლოდ ვიყავი, როცა ბავშვი გაჩნდა და გულზე დამაწვინეს, თითქოს სადღაც წავიდა ჩემი ფიზიკური სისუსტე, შემეცვალა სულიერი მდგომარეობა და ძალა მომეცა.**

— ბავშვის გაზრდაში ვინ გეხმარებოდათ?

— **დემეტრე** ახალი გაჩენილი იყო, როდესაც მამამისმა მეგობრებთან ერთად მისი დაბადება აღნიშნა, მერე წავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა, რის გამოც ბავშვის გაზრდა და მთლიანად მასზე ზრუნვა მე მომიწია. პირველი, ვინც გვერდით დამიდგა და ვისი იმედიც მქონდა, ბებია იყო — მამაჩემის დედა, პროფესიით ექიმი, ხოლო ბებიის გარდაცვალების მერე შვილის გაზრდაში მეხმარებოდა დედაჩემი, რომელიც **დემეტრეს** თავისი შვილებისაგან ვერ არჩევს, ასევე ჩემი და და მამიდა — ისიც ექიმი. ეს იყო 1996 წელი, როდესაც საქართველოში გაუსაძლისი პირობები გვქონდა, არ იყო შუქი, გაზი და ამას ერთვოდა მამაჩემის ავადმყოფობა. იმ პერიოდში ჩვენს ოჯახში მხოლოდ დედაჩემი მუშაობდა — არამიანცის საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილების ექიმი გახლდათ. ცხოვრებამ დიდი გამოწვევის წინაშე დამაყენა — ჩემი შვილისთვის უნდა მეზრუნა და მომავალი შემექმნა.

— იმ დროს გახსენით თქვენი სახელოსნო....

— პირველი ნაბიჯი რაც იყო, ბებიაჩემის საკერავი მანქანა გადმოვიღე და პალტოებისა და საქორწინო კაბების კერვა დავიწყე. ჩემი მამიდაშვილი, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობდა, ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვაში მეხმარებოდა. წვალებით მოვაგროვე ფული, ტყავის საკერავი მანქანა ვიყიდე და ბულაჩაურისა და იოსებიძის ქუჩების კუთხეში, ჩემს სახლთან ახლოს, 12 კვადრატული მეტრის სარდაფი დავიქირავე, სადაც სახელოსნო გავხსენი. დღის განმავლობაში სახლში ბავშვთან რამდენჯერმე მივდიოდი და ძუძუს ვაწოვებდი, რაც სამი წელი გრძელდებოდა. ჩემი საქმითა და ბავშვზე ზრუნვით სტაბილურობას ვინარჩუნებდი, ძალიან რომ არ მენერვიულა ჩემი პიროვნული სიმარტოვისა და დანგრეული ოჯახის გამო. სახელოსნო გავაფართოვე, **სტუდია „დემეტრე 96“ გავხსენი, დავაარსე პროფესიული სასწავლო ცენტრი, თუმცა, მოგვიანებით მის გახსნაზე საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა და 2010 წელს ჩემი პროფესიული სასწავლო ცენტრის სახელმწიფოსთვის გადაცემა მომიხდა.**

— იმათ რიგებში ხართ, ვისაც სააკაშვილმა ბიზნესი დაათმობინა?

— დღემდე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები, **სამართლიანობა ხომ უნდა აღედგინათ, რატომ არ აღადგინეს?** 2017 წლიდან სამი აღსრულების ფურცელი მაქვს, მაგრამ დღემდე შედეგს ვერ მივაღწიე. დასაქმებული მყავდა 500 ადამიანი, 350 გოგონა პროფესიას ეუფლებოდა, დედისთვის კაბის ფული რომ არ ეთხოვათ და კაბა თვითონ შეეკერათ. ეს ყველაფერი გააპარტახეს. რამდენიმე დღის წინათ ჩემი სასწავლებლის ტერიტორიაზე შესვლა მომიწია, ჩემი კაბინეტის გატეხვა უნდოდათ, გაცამტვერებული დამხვდა ოთახი, ჩამოქცეული ჭერი, წყლისგან განადგურებული კომპიუტერი უძვირფასესი პროგრამებით... როგორ გავათენე ღამე, არ ვიცი. ვითხოვ ერთს — **როდესაც სახელმწიფოს დასჭირდა ჩემი საწარმო, ხომ მიიღეს უსასყიდლოდ, ახლა რატომ არ შეუძლიათ ისევ უსასყიდლოდ დათმობა?** თუკი იმხელა ფართს თბილისში არ მომცემენ, სეგმენტებად დავშლი და სოფლებში გამახსნევინონ სასწავლებლები, სადაც ახალგაზრდები პროფესიას დაეუფლებიან.

— თქვენმა ვაჟმა რა პროფესია აირჩია?

— **დემეტრე** წარმატებული ჩოგბურთელი იყო, მოზარდებს შორის ევროპის ტურნირებზე გამოდიოდა, მაგრამ სპორტის დატოვება მოუხდა — თამაშის გაგრძელება არ შემიძლია, პროფესიას უნდა დავეუფლოო და შავი ზღვის უნივერსიტეტი წარჩინებით დაამთავრა, ასევე — პოლიტიკური ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ჯიპაში, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია. დაოჯახდა, ჰყავს მეუღლე და ტყუპი ქალ-ვაჟი.

— შვილს ანებივრებდით?

— მას ბავშვობა არ ჰქონია, როგორც ზრდასრულს, ისე მივმართავდი და მისგანაც იმავე პასუხისმგებლობას ვითხოვდი. სურვილი არ ჰქონია, სიგარეტი მოეწია ან სასმელი დაელია. ღირსეული ადამიანია და ღმერთის საჩუქარი ჩემთვის. მთელი ცხოვრება ვცდილობდი, მისთვის დედის კეთილსინდისიერი შრომის მაგალითი ვყოფილიყავი.

— ერთ ოჯახად ცხოვრობთ?

— არა, ცალ-ცალკე. **ჯვრისწერაზე დემეტრეს მეუღლეს მარიამს ვუთხარი, რომ ჩემი შვილი ჩემი საუნჯე იყო, მას ვანდე და უნდა გაფრთხილებოდა.** თითქოს გულიდან ის განძი მომწყდა, რომლისთვისაც მთელი სიცოცხლე თავი გადავდე. ჩემი ცხოვრება უკვე სხვა ეტაპზე გადავიდა, ადრე ყველაფერი დემეტრეს მომავალს ეკუთვნოდა, ახლა მის შთამომავლობას ეკუთვნის.

— შვილიშვილები რა ასაკის არიან?

— 3 თვის, თუმცა, ჯერ არ მინახავს, რადგან კორონა გადავიტანე და ახალდაბადებულებთან ახლოს მისვლა ვერ გავბედე. თან ზუსტად იმ პერიოდში მამაჩემის მძიმე ავადმყოფობის შესახებ გავიგე — ხორხის სიმსივნე აქვს. **მამა ჩემი ყველაზე ახლო მეგობარია, ჩემი პარტნიორი საქმეში, რასაც ხელს ვკიდებ,** ჩემი მრჩეველი და ჩემი საყრდენია, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩემთვის ყველაზე მთავარია მამის ჯანმრთელობა და ყველაფერს ვაკეთებ, მას რომ სიცოცხლე გავუხანგრძლივო.

— ამჟამად რას საქმიანობთ?

— თელავის რაიონში, სოფელ ვართანაში მამაპაპისეული სახლი მაქვს, აგროსესხი ავიღე, 70 სული თხა ვიყიდე და ფერმა შევქმენი. **დედაჩემი დამცინოდა, რა დროს თხებიაო, ვუპასუხე, როცა ამდენი შრომის შემდეგ ადამიანთაგან მადლობა არავინ გადამიხადა და ზურგი შემაქცია, იქნებ, პირუტყვმა მაინც დააფასოს ჩემი ამაგი და რამდენადაც კარგად მოვლილები იქნებიან, რძე მომცენ ჩვენი მომავალი თაობის გადასარჩენად-მეთქი.**

ყველა ახალგაზრდას, ჩემი შვილისა და ჩემი შვილიშვილების თაობას ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებას ვუსურვებ, სადაც პრიორიტეტი იქნება ადამიანის პიროვნული ღირსება! ისევე ეზრუნოთ ერთმანეთზე, როგორც დედა ზრუნავს შვილზე და შვილი ზრუნავს დედაზე, **უყვარდეთ სამშობლო, რადგან დედასამშობლო ის ადგილია, საიდანაც ჩვენი სიცოცხლე იკვებება,** გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

თათა ვარდანაშვილის ახალი წამოწყება – თხების ფერმა

„დედაჩემი დამცინოდა, რა დროს თხებიაო, ვუპასუხე, როცა ამდენი შრომის შემდეგ ადამიანთაგან მადლობა არავინ გადამიხადა და ზურგი შემაქცია, იქნებ, პირუტყვმა მაინც დააფასოს ჩემი ამაგი და რამდენადაც კარგად მოვლილები იქნებიან, რძე მომცენ ჩვენი მომავალი თაობის გადასარჩენად-მეთქი!“

მიხეილ ცაგარელი: 5-22 ნოემბრის შუალედი შესაძლოა, წლის ყველაზე რთული პერიოდი იყოს!

— რატომ არის სასურველი ყველა მნიშვნელოვანი საქმისა თუ შეხვედრის 3 ნოემბრამდე განხორციელება? რა შეიძლება გამოიწვიოს დედამიწის ბიოსფეროს უარყოფით კოსმოსურ ზონაში ყოფნამ? რა სირთულე და პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას სავსემთვარეობისა და მთვარის დაბნელების დღეებში და რატომ არის ესოდენ აუცილებელი ამ პერიოდში მოთმინებისა და სიდინჯის გამოვლენა? რა და რა თვისებებს გაამახვილებს თვის მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება ღრიანკალიდან მშვილდოსნის ზოდიაქოში? ნოემბრის რომელ მონაკვეთშია რეკომენდებული ყველაზე რთულ საკითხთა მოგვარება, ურთიერთობების მოწესრიგება ან კარიერაზე ზრუნვა და რატომ? რა შემთხვევაში განაპირობებს შავი მთვარე დამნაშავის კარმას და აიძულებს ადამიანებს, ინსტინქტებით იცხოვრონ ანდა ცრუ მესიის თუ ცრუ მოძღვრის კარმას და უბიძგებს დემაგოგიისა და სექტანტობისკენ და როგორ უნდა დავიცვათ თავი ლილიტის ნეგატიური ზეგავლენისგან? თეთრი მთვარე რა შემთხვევაში განაპირობებს სულის მკურნალის ანდა ჭეშმარიტად ბრძენი ადამიანის კარმას და რას ითხოვს და რით გვაჯილდოებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— რა ტენდენციებია მოსალოდნელი გიორგობისთვეში, როგორია ასტროლოგიური პროგნოზი?

— **3 ნოემბრამდე** დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობა შედარებით პოზიტიური იქნება, ამიტომ სასურველია, ყველა მნიშვნელოვანი საქმე, შეხვედრა თუ გადაწყვეტილების მიღება ამ პერიოდში განხორციელდეს. **4 ნოემბრიდან** სიტუაცია სწრაფად გაუარესებას დაიწყებს. ადამიანთა უმეტესობის სასიცოცხლო პოტენციალი შესუსტდება, რაც, თავის მხრივ, იმუნიტეტს დააქვეითებს და ვირუსული ინფექციების გავრცელების ტემპს გაზრდის. **5 ნოემბრის ახალმთვარეობიდან 22 ნოემბრამდე დროის მონაკვეთი მიმდინარე წლის ყველაზე რთული პერიოდი შეიძლება იყოს.** დედამიწის უარყოფითი კოსმოსური ენერგიების ზონაში ყოფნა ერთგვარ ქაოსს გამოიწვევს, ამიტომ მნიშვნელოვნად მოიმატებს ტექნოგენური ავარიების, ხანძრების, კატასტროფების რიცხვი, რაც დაუკავშირდება როგორც ამინდის ცვალებადობას და ბუნებრივ კატაკლიზმებს, ისე ადამიანთა შეცდომებს. **19 ნოემბერს, სავსემთვარეობას, მოსალოდნელია მთვარის დაბნელებაც, რაც, შესაძლოა, ასევე ნეგატიურად აისახოს ბევრი ადამიანის ცხოვრებაზე. თვის ამ მონაკვეთში არ იქნება გამორიცხული საერთაშორისო დიპლომატიური, პოლიტიკური დაპირისპირებები და პრობლემები. ადამიანებში მნიშვნელოვნად შესუსტებულმა მოთმინებისა და შეგუების უნარმა და სიდინჯემ, რაც სადავო საკითხთა მოგვარებისთვის ესოდენ აუცილებელია, შესაძლოა, გაართულოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრება. სერიოზული პრობლემები და სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას დიდ ბიზნესკომპანიებს, კონკურენტულ ფირმებსა და ორგანიზაციებს შორის.** პრობლემა ეკონომიკურ სფეროში კი აისახება როგორც ქვეყნის, ისე ცალკეული ადამიანების სტაბილურობასა და ყოფაცხოვრებაზე. ამ პერიოდში მეტად მნიშვნელოვანი იქნება მოთმინების გამოვლენა, რამეთუ სირთულეები პერიოდული მოვლენაა, ხოლო ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების შედეგის გამოსწორება შეუძლებელია.

— რა და რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში თვის მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება ღრიანკალის ზოდიაქოს ნიშნიდან მშვილდოსნის ზოდიაქოში?

— **მზე 22 ნოემბერს (06.35) მშვილდოსნის ზოდიაქოში გადაინაცვლებს და უახლოესი ერთი თვის მანძილზე გააძლიერებს აქტიურობას, ოპტიმიზმს, კომუნიკაბელურობას, გონებამახვილობას, ორგანიზატორულ და ლიდერულ თვისებებს, ბრძოლისუნარიანობას და ასევე სულსწრაფობას, უყაირათობას, სარკაზმს, ილუზიებს და სიცრუისკენ მიდრეკილებასაც. ამავდროულად, 22 რიცხვიდან დაძაბულობა საგრძნობლად კლებას დაიწყებს. სიტუაცია გაუმჯობესდება და პრობლემათა ნაწილი თავისით გაქრება, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ, შესაძლოა, არახელსაყრელი ტენდენციების პერიოდი განმეორდეს დეკემბრის დასაწყისში, ამიტომ თვის ეს მონაკვეთი სასურველია, დაეთმოს ყველაზე რთული საკითხების მოგვარებას, ურთიერთობების მოწესრიგებას, კარიერაზე ზრუნვას და ახალი მიზნების დასახვას.** ნიშანდობლივია ისიც, რომ ამ პერიოდში ნიჭისა და უნარის გამოვლენა და შესაძლებლობების მომგებიანად გამოყენება გაადვილდება. **ყველაზე სასიკეთო კი იქნება 24-29 ნოემბრის შუალედი.** ამ დროს შესაძლებელი იქნება რთულ, ჩახლართულ საკითხში გამოსავლის პოვნა, მოლაპარაკების წარმოება, შეთანხმების მიღწევა და ხელშეკრულების დადება. ეს შეეხება როგორც პირად, ისე საქმიან თუ საერთაშორისო ურთიერთობას. გარდა ამისა, იმ ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტის გზები გამოჩნდება, რომელიც ადრე შეუძლებლად მიგვაჩნდა. შესაბამისად, ნოემბრის ბოლო კვირა სასიკეთო იქნება რეალური საქმეებისთვის, ბიზნესისა და კარიერისთვის.

1-7 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით. ბევრ ადამიანთან ურთიერთობას მოერიდეთ. ეცადეთ, დაღლა და აგრესიული განწყობა დასვენებითა და ძილით გაანეიტრალოთ. ამ პერიოდში მკურნალობის ჩატარება შედეგიანი იქნება. სასიყვარულო სფეროში მეტი პასუხისმგებლობა გმართებთ, რათა პარტნიორი არ აეჭვიანოთ, თუ საოჯახო კავშირის გაწყვეტა არ გსურთ, მაქსიმალური მოთმინება უნდა გამოავლინოთ. მოგზაურობისა და ახალი საქმის დასაწყებად არახელსაყრელი პერიოდია.

კურო (21.04-20.05)
გარშემო მყოფებს ადვილად მოხიბლავთ. კონტაქტების დამყარებისთვის შემოქმედებითი უნარი გამოიყენეთ. საზოგადოებრივ საქმიანობაზე უარს ნუ იტყვით. მეუღლესა და თქვენ შორის, შესაძლოა, ფინანსური გაუგებრობა წარმოიქმნას. სამედიცინო პროფილაქტიკური ღონისძიებები თქვენს განწყობაზე დადებითად აისახება, გადაადგილება და შეხვედრები კი ხალისსა და კეთილგანწყობას დაგიბრუნებთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
თავდაჯერებით და პრაქტიკული გათვლით არსებულ მატერიალურ მდგომარეობას იოლად შეინარჩუნებთ. საჭირო კავშირების დასამყარებლად და ინფორმაციის მისაღებად თანამოაზრეებსა და გამოცდილ კოლეგებს სთხოვეთ დახმარება. მომგებიანი ოპერაციებიც უმჯობესია, ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად ჩაატაროთ. ქორწინებას თუ სასიყვარულო ურთიერთობას ურთიერთგაგებისა და რომანტიკის გარეშე აზრი დაეკარგება, ამიტომ ეცადეთ, უფრო გულახდილი იყოთ პარტნიორთან.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
სტაბილურობა დაგეუფლებათ. კარგი დროა შემოქმედებისთვის, სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, ნიჭის გამოსავლენად. ეცადეთ, უეცრად წარმოქმნილ წინააღმდეგობებს ყურადღება მიაქციოთ და სამოქმედო გეგმაში აუცილებელი კორექტივები შეიტანოთ. შეყვარებულის მოუცლელობის გამო პირადი ცხოვრების გახალისება გაგიჭირდებათ. შორეული თუ საქმიანი მოგზაურობა კი ჯობს, გადადოთ.

ლომი (23.07-23.08)
საქმეთა სიუხვე დასვენების საშუალებას არ მოგცემთ. ბევრ ადამიანთან ურთიერთობაც გაგიჭირდებათ. პრობლემების მოგვარებისას უკიდურესობას მოერიდეთ. კონკურენტები გააქტიურდებიან, ამიტომ თადარიგი წინასწარ დაიკავეთ. ეცადეთ, ოჯახური სიმყუდროვე შეინარჩუნოთ და პროვოკაციებს არ აჰყვეთ, ბავშვებს მეტი დრო დაუთმეთ. კარგი იქნება, თუ დროს დაუთმობთ დასვენებას, ჯანმრთელობის აღდგენასა და მოგზაურობას.

ქალწული (24.08-23.09)
ენერგობალანსი იმატებს, ინტუიცია და შემოქმედებითი თვითგამოვლენის უნარიც მოგემატებათ. ხელოვნების ნებისმიერ დარგში წარმატება გელით. შემოსავლის მიღება კი დიდ ძალისხმევასა და საქმიან აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული. ხარჯები აკონტროლეთ და ყაირათიანობა გამოავლინეთ, მოგზაურობისას, შესაძლოა, უჩვეულო სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რაც თქვენს მომავალ გეგმებსა და მიზნებზე გავლენას მოახდენს.

1-7 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
მეტად მგრძნობიარე იქნებით, სხვათა მოსაზრების მიმართ თქვენი ამბიციურობა გაიზრდება. ძალაუფლებას და კარგ სამსახურს მოისურვებთ. საკუთარ თავში ჩაღრმავებამ, შესაძლოა, ფსიქოლოგიისადმი ინტერესი გაზარდოს. შეყვარებულთან ურთიერთობისთვის, შესაძლოა, დრო არ დაგრჩეთ, რაც მის პრეტენზიებს გამოიწვევს. მოგზაურობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ. პერიოდულად დაისვენეთ, რათა ენერგიულობა შეინარჩუნოთ. კარგი პერიოდია მკურნალობისთვის.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
თქვენი ხიბლი და საზოგადოებაზე გავლენის უნარი იმატებს. გარეგნობისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების სურვილი გაგიჩნდებათ. ადრე დახარჯული შრომა შედეგიანი აღმოჩნდება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე აისახება. პირადი ცხოვრების დიდ ნაწილს გარშემო მყოფებს დაუმალავთ, რისი მეშვეობითაც მითქმა-მოთქმას თავს აარიდებთ. ახლო მანძილზე მოგზაურობა კი ახალ პერსპექტივებს დაგისახავთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
თქვენი მიზნები და გეგმები შესაძლოა, გაუთვალისწინებელი მოვლენების გამო შეიცვალოს. თავიდან წარმოქმნილი სირთულეების მიუხედავად, ყველა ცვლილება შემდგომში თქვენს კეთილდღეობაზე დადებითად აისახება. ეს პერიოდი ახალი სპეციალობის ათვისებისა და ახალი კავშირების დასამყარებლად გამოიყენეთ, უცხოელი პარტნიორებისგან შესაძლოა, კარგი წინადადება მიიღოთ. ახალი სასიყვარულო კავშირი კი ჯობს, საზოგადოების თვალს მოარიდოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
წარმატება მხოლოდ თქვენს უნარზე იქნება დამოკიდებული. მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ბევრ დროს დახარჯავთ რამდენიმე სფეროში ერთდროულად მუშაობაზე. საქმიან პარტნიორთან არსებული პრობლემა ადვილად მოგვარდება, რაშიც ახალი კავშირების დამყარება დაგეხმარებათ. მოგზაურობა სასიკეთოდ წარიმართება, ახალი სასიყვარულო კავშირი სწრაფად და ვნებიანად დაიწყება, უკვე არსებული კი მშვიდი იქნება.

მერწყული (20.01-18.02)
ენერგიის ნაკლებობის მიუხედავად, ჯობს, დროის უმეტესი ნაწილი სამსახურს ან პროფესიულ საქმეებს დაუთმოთ. ზედმეტად თავდაჯერებული ნუ იქნებით. რეპუტაციას გაუფრთხილდით და დამოუკიდებლად ნუ იმოქმედებთ. პარტნიორებს აღებული ვალდებულებების შესრულებას ნუ მოსთხოვთ. სხვისი აზრის პატივისცემა და საქმიანი თანამშრომლობა საჭიროების შემთხვევაში შეგაძლებინებთ დათმობის დაშვებას. კარგი პერიოდია ახლო მანძილზე მოგზაურობისა და დასვენებისთვისაც.

თევზები (19.02-20.03)
ამბიციები მოგემატებათ. სპონტანური ხარჯები გექნებათ და კარგი იქნება, თუ მათ დათვლით, რათა ვალის აღება არ მოგიწიოთ, ეცადეთ, თქვენი ახლობლების ყოფა გახადოთ უფრო კომფორტული და უსაფრთხო, მოგზაურობის, თავგადასავლებისა და გართობის მოთხოვნილებას მხოლოდ ზედაპირულად ნუ დაიკმაყოფილებთ, ეცადეთ, არ გადაიღალოთ და ჯანმრთელობაზე დროულად იზრუნეთ, რომანტიკულ ურთიერთობას კი უცნობთან ნუ დაამყარებთ.

თეთრი და შავი მთვარე, ანუ სელენა და ლილიტი ჩვენს ჰოროსკოპში

— განვაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ ზემოქმედებს და რას ითხოვს ადამიანის ჰოროსკოპში ამა თუ იმ ზოდიაქოში განლაგებული ე.წ. პირადი თეთრი და შავი მთვარე?

— **8. ადამიანის ჰოროსკოპში ღრიანკალის ზოდიაქოს ნიშანში შავი მთვარის განლაგება დამნაშავის კარმას განაპირობებს. შესაბამისად, მას აიძულებს ინსტინქტებით იცხოვროს, სადიზმისა და გარყვნილებისკენ მიდრეკილება გაუღვივოს, მაგიის ინტერესი გაუძლიეროს, დამანგრეველი სასიყვარულო ურთიერთობა ჩამოუყალიბოს.** ამგვარი მაჩვენებლების ადამიანი **ლილიტის** ზეგავლენისგან რომ დავიცვათ, აუცილებელია, მას ბავშვობიდანვე ზნეობრივი ნორმები გამოუმუშაონ და სიკეთის, სილამაზის, სიყვარულის შეგრძნება განუვითარონ. გარკვეული პასუხისმგებლობა მის ახლობლებსაც ეკისრება, რათა აარიდონ სუიციდის სურვილსა და ფიქრებს. შავი მთვარის ცდუნებების აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში კი საფრთხეს წარმოადგენს მანიაკური იდეებით შეპყრობა და წყალში დახრჩობის საშიშროება. **პირად ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის ღრიანკალის ზოდიაქოში განლაგება კი სულის მკურნალის მაჩვენებელია.** მას მოეთხოვება სულიერი განვითარება, სხვა ადამიანთათვის სულიერი ტკივილის შემსუბუქება. სამაგიეროდ, დაჯილდოვდება ნებისმიერი მანკიერებისგან დაცვით და ლამაზი წმინდა სიყვარულით.

9. ადამიანის ჰოროსკოპში მშვილდოსნის ზოდიაქოში შავი მთვარის განლაგება განაპირობებს ცრუ მესიის, ცრუ მოძღვრის, ცრუ პედაგოგის კარმას, ამიტომაც დემაგოგობის, სექტანტობის სურვილს უძლიერებს. იმისათვის, რომ მან თავი დაიცვას ლილიტის უარყოფითი ზემოქმედებისგან, უნდა მოერიდოს მოგზაურობისას ავანტიურისტ, არაკეთილსინდისიერ და გაურკვეველი იდეების მქონე პირებთან ურთიერთობას. ასევე სასურველია, ჭეშმარიტი იდეები თავად გაიზიაროს, თუმცა, მათ გადაცემა-გავრცელებას მოერიდოს. **შავი მთვარის** ცდუნებების დაქვემდებარებისა და გაძლიერების შემთხვევაში კი მას საფრთხეს შეუქმნის შორეული მოგზაურობა და ავანტიურისტული სულის ადამიანი. **ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის მშვილდოსანში განლაგება ჭეშმარიტად ბრძენი ადამიანის მაჩვენებელია და მისგან ითხოვს სულიერი ჰორიზონტების გაფართოებას, მუდმივ განვითარებას, სიახლეების შეცნობას.** გარდა ამისა, დახმარების გაწევას იმ ადამიანთათვის, ვინც მერყეობს, დაბნეულია ან ცრუ იდეებით არის გამსჭვალული. მისთვის მნიშვნელოვანია, სხვა ადამიანები შეცდომებისგან დაიცვას. სამაგიეროდ თეთრი **მთვარე-სელენა** მას ცხოვრების ფილოსოფიის გაზრების, დიალექტიკის სიღრმისეულად გაცნობიერების უნარს, საკუთარი იდეების პოპულარიზაციისა და მისიონერის შესაძლებლობას უბოძებს. ასევე პედაგოგიური მოღვაწეობის, სხვებისთვის ცოდნის გადაცემისა და ქადაგების მეშვეობით ნათელთან მიახლოების საშუალებას მიანიჭებს.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 2,4,5 და 6 ნოემბერი

5 ნოემბერი - ახალმთვარეობა,
19 ნოემბერი - სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

1 ნოემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.33 საათზე, ჩადის 16.56 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია. ამოდის 02.00 საათზე, ჩადის 15.26 საათზე (მთვარის 26-ე დღე იწყება 03.11 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის პერიოდია** 21.01 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ნაკლები ილაპარაკეთ და სხვებს მეტი უსმინეთ, დანაპირები აუცილებლად შეასრულეთ. კარგი დღეა მშენებლობისთვის, გართობისთვის, წვრილმან დაზიანებათა შესაკეთებლად, ბავშვის ჩასახვისთვის, საბუთების გასაფორმებლად, დალაგება-დასუფთავებისთვის, აუდიტისთვის, სასიკეთო და შედეგიანი იქნება ნერვული სისტემისა და თვალების მკურნალობა, საბანკო-საფინანსო ოპერაციები, სწავლა, საქმიანი მიმოწერა. არ არის სასურველი ქორწინება, სასიყვარულო კონტაქტები, გამოცდის ჩაბარება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, სარისკო ქმედებანი, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აქატი, ონიქსი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

2 ნოემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.34 საათზე, ჩადის 16.54 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (03.12) სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 03.11 საათზე, ჩადის 15.51 საათზე (მთვარის 27-ე დღე იწყება 04.38 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 03.12 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს წინდახედულება გამოიჩინეთ, ხალხის მასას მოერიდეთ, მეტი ყურადღება გმართებთ საჭის მართვისას. ახლობლებს მეტი დრო დაუთმეთ. ახალი გეგმები და პროექტები დასახეთ. კარგი დღეა დალაგება-დასუფთავებისთვის, აუდიტისთვის, შეხვედრებისა და მოლაპარაკებებისთვის, საჩუქრების შესაძენად, პრობლემის არსის გასაგებად, წერტილოვანი მასაჟისთვის (წელსა და ტერფებზე), რაც გააუმჯობესებს სისხლის ცირკულაციას, ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის. არ არის სასურველი ბევრი სითხისა და ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმლები, კანი. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, ციტრინი, საფირონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

3 ნოემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.35 საათზე, ჩადის 16.53 საათზე. **მთვარე** სასწორის ზოდიაქოშია. ამოდის 04.25 საათზე, ჩადის 16.17 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 06.08 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით, ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მიმართებით სიფრთხილე გამოიჩინეთ. დღეს შესაძლებელია საკამათო და მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება, გაწყვეტილი კავშირის აღდგენა. კარგი დღეა ახალი ურთიერთობის დასაწყებად, ქორწინებისთვის, შემოქმედებისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, საჩუქრების შესაძენად, მკურნალობის დასაწყებად, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის. არ არის სასურველი ზედმეტი სითხისა და ალერგიის გამომწვევი პროდუქტის მიღება, ცეცხლთან და ლითონის კონსტრუქციებთან მუშაობა, მჭრელ საგნებთან ურთიერთობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, კანი. **ქვები:** ნეფრიტი, ჟადეიტი, ლაზურიტი, აკვამარინი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

4 ნოემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.37 საათზე, ჩადის 16.52 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.54) ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 05.41 საათზე, ჩადის 16.45 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 07.42 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 02.33 საათიდან 04.54 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს პროვოკაციებს ნუ აჰყვებით. სიფრთხილე გმართებთ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მიმართებით. არ არის სასურველი ექსპერიმენტები, ახალი საქმის დაწყება, მგზავრობა, ბინის შეცვლა, სოცუზრუნველყოფისა და სადაზღვევო უწყებებთან ურთიერთობა, სესხის აღება, მნიშვნელოვანი შეხვედრა-მოლაპარაკებების წარმართვა. კარგი დღეა თვითშემეცნებისთვის, კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ავტომანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, დაკარგული ნივთის მოძიებისთვის, ანტიკვარიატის შესაძენად, სამეცნიერო კვლევისთვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა. **ქვები:** ოპალი, იასპი, ტოპაზი, ობსიდიანი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია ვერძისთვის,** ტყუპისთვის, სასწორისთვის.

5 ნოემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.38 საათზე, ჩადის 16.51 საათზე. **მთვარე** ღრიანკალის ზოდიაქოშია. ამოდის 07.01 საათზე, ჩადის 17.18 საათზე (**ახალმთვარეობაა,** პიკი — 01.16 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა. მე-2 დღე იწყება 09.21 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 20.11 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს მოსალოდნელია კონფლიქტები, ტრავმები, ავარიები, ჯანმრთელობის გაუარესება. მაღალია ცდუნებების, შეცდომების, ეჭვიანობის გამოვლენის ალბათობა. სასიკეთოა ლოცვა. კარგი დღეა თვითშემეცნებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის. არ არის სასურველი მგზავრობა, ბინის შეცვლა, ფულის სესხება ან გასესხება, სოცუზრუნველყოფის ან სადაზღვევო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ნოტარიუსთან საბუთების გაფორმება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა. **ქვები:** გიშერი, ოპალი, ტოპაზი, ამეთვისტო, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

6 ნოემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.39 საათზე, ჩადის 16.50 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.54) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 08.22 საათაზე, ჩადის 17.58 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 11.02 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 04.54 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს და ხვალ ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ. თქვენს სურვილს სხვას თავს ნუ მოახვევთ. შესაძლოა, ძველმა დაავადებამ თავი შეგახსენოთ. კარგი დღეა მოგზაურობისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, ხელშეკრულების დასადებად, პრეზენტაციებისთვის. შედეგიანი იქნება ფილტვების, ცხვირის, ხელების მკურნალობა, მასაჟი. არ არის სასურველი უტაქტობა, სარკაზმი, სისხლის გადასხმა, მშენებლობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ-ბარძაყის ძვალი. **ქვები:** ფირუზი, სერდოლიკი, ლაზურიტი, საფირონი, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

7 ნოემბერი, კვირა

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.40 საათზე, ჩადის 16.49 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 09.41 საათზე, ჩადის 18.47 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 12.39 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 17.45 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ინტელექტისა და კომუნიკაციების მმართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს ღრიანკალის ზოდიაქოში (24 ნოემბრამდე), რაც ადამიანებში გააძლიერებს ინტუიციას, ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შეუპოვრობას, ნებისყოფას, ნებისმიერ საკითხში სიღრმისეულ წვდომას. და ასევე სიჯიუტეს, ეჭვიანობას, განაწყენებასა და სამაგიეროს გადახდის სურვილსაც. დღეს კარგი დღეა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, მგზავრობისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, გარიგებებისთვის, საზოგადოებრივი საქმიანობისთვის. მოერიდეთ კამათს. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ-ბარძაყის ძვალი. **ქვები:** ფირუზი, ნეფრიტი, სარდიონი, ძოწი, ლალი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

იმედის კლინიკა

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა
imediclinic.com

* ორსულ ქალთა კონსულტაცია
* საშობიარო სახლი
* პედიატრიული კლინიკა
* გინეკოლოგიური დეპარტამენტი

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

საშობიარო: 032 229-56-50
პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

საეკლესიო კალენდარი

2 ნოემბერი – ხსენება ღირსი გაბრიელისა, აღმსარებელისა და სალოსისა

✝ 1 ნოემბერი, ორშაბათი. წინასწარმეტყველისა იოელისა; მოწამისა ნიკოლოზ დვალისა; მოწამისა უარისა და მისთანა შვიდთა ქრისტიანთა მოძღვართა; ნეტარისა კლეოპატრასი და ძისა მისისა იოანესი; მღვდელმოწამისა სადუკისა.

✝ 2 ნოემბერი, სამშაბათი. დიდმოწამისა არტემისა. **ღირსი გაბრიელისა, სალოსისა და აღმსარებელისა.**

✝ 3 ნოემბერი, ოთხშაბათი. **ღირსისა ილარიონ დიდისა;** მოწამეთა: დასისა, გაიოზისა და ზოტიკესი.

✝ 4 ნოემბერი, ხუთშაბათი. მოციქულთა სწორისა ამბერკისა, იერაპოლელი ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა; შვიდთა ყრმათა ეფესელთა: მაქსიმილიანესი, იამბლიქოსისა, მარტინიანესი, დიონისესი, ანტონინესი, კონსტანტინესი და იოანესი; მოწამეთა: ალექსანდრე ეპისკოპოსისა, ირაკლი მხედრისა და ოთხთა დედათა: ანასი, ელისაბედისა, თეოდოტიასი და გლიკერიასი. **დღესასწაული ყაზანის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა.**

✝ 5 ნოემბერი, პარასკევი. **მოციქულისა იაკობისა, ხორციელად ძმისა უფლისა, იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსისა;** ეგნატე I-ისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა.

✝ 6 ნოემბერი. შაბათი. **დიმიტრის შაბათი. მიცვალებულთა ხსენება.** მოწამისა არეთასი და მისთანა მრავალთა მოწამეთა; ნეტარისა ელეზვოისი, ეთიოპიის მეფისა; მოწამეთა სვინკლიტიკიასი და ორთა ასულთა მისთა; ათანასესი, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; **დღესასწაული ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხატისა „ყოველთა მწუხარეთა სიხარული“.**

✝ 7 ნოემბერი. კვირა. მოწამეთა და მწიგნობართა: მარკიანესი და მარტვირისა; მოწამისა ანასტასისა; მართლისა ტაბითასი.

3 ნოემბერი – ხსენება ღირსისა ილარიონ დიდისა

ნათელმხილველი მერი ლაპაჩი

დაგეხმარებათ ყველა საქმეში, მოგიხსნით ჯადოს და ცუდ აურას. გაგაცნობთ თქვენს წარსულსა და მომავალს სანთლით და ბედის აურის გახსნით.

571 24 49 29

მიღება წინასწარი ჩაწერით დილის 10 საათიდან საღამოს 8 საათამდე.

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის თოჯინებს და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 3. ბამბა; 8. მარიტა; 11. კაბალა; 12. ბარტერი; 13. სერია; 14. საპორო; 15. მანათი; 16. ზამბახი; 17. ლიდია; 18. სირენა; 19. კარატი; 22. ნეოლითი; 23. პაპა; 25. პრაღა; 26. სიმენსი; 27. ზიდანი; 30. ცედრა; 31. მიდია; 34. არიზონა; 38. ვერანდა; 39. ბედი; 41. როკვა; 42. ნათლია; 43. მამიდა; 44. ზარალი; 45. ნეი; 46. ბილიკი; 49. მირიკინი; 53. ყორანი; 56. ლიტრა; 57. სიდრი; 58. ლადოგა; 59. რულონი; 60. დესანტი; 61. ნანტი; 62. აბორტი; 63. ანანია.

შვეულად: 1. მათარა; 2. საჭარა; 3. ბასილი; 4. მარადია; 5. აბაზანა; 6. ტრომბონი; 7. კერამიკა; 8. მისისიპი; 9. რეპორტაჟი; 10. ტარანტასი; 19. კასტა; 20. რომბი; 21. ტანგო; 23. პიცა; 24. პადრე; 27. ზავი; 28. დარბაზი; 29. ნანკინი; 31. მარანი; 32. დეკანი; 33. აბაზია; 35. რეალი; 36. ზელცი; 37. ნიაზი; 39. ბორდო; 40. დელტა; 46. ბალადა; 47. ლოტოსი; 48. კლაინი; 49. მისანი; 50. როდენი; 51. კვირია; 52. ნიბლია; 53. ყალია; 54. როდეო; 55. დენთი.

მარინადივანილიანგიომალოქოფაკირიმესამეკარე
დეკადარაბატიტულიპიპეტიციალიპომადავლადიონი

მწნილი	ტროპიკული მცენარე	კეთილთვისებიანი სიმსივნე	თევზის სახეობა	მოხეტიალე მეფოკუსე	სამის რიგითი რიცხვითი სახელი	თმის ვარცხნილობა

სურათი ზღვის ხედით	რბილი ავეჯი	ერთად თავმოყრილი ხალხი	სოფელი ახმეტის რაიონში	დიდი ბანჯგვლიანი ძაღლი	ფულის მისაღები თამასუქი	გოლკიპერი



თარაზულად: 3. ტექნიკური ბოჭკოვანი კულტურა; 8. გედიას სატრფო („ნატვრის ხე"); 11. მონური დამოკიდებულება; 12. საქონელგაცვლა; 13. დიდი ფილმის ნაწილი; 14. ქალაქი იაპონიაში; 15. აზერბაიჯანის ფულის ერთეული; 16. ყვავილი; 17. მცირე აზიის ძველი სახელწოდება; 18. ძლიერი ხმის გამომცემი მოწყობილობა; 19. ძვირფასი თვლების წონის ერთეული; 22. ახალი ქვის ხანა; 23. ბაბუა; 25. ჩეხეთის დედაქალაქი. 26. გერმანული ელტექნიკის ფირმა; 27. ფრანგი ექსფეხბურთელი; 30. ციტრუსების კანის ზედა ფენა; 31. „წყლის სანიტარი" მოლუსკი; 34. აშშ-ის შტატი; 38. სახლს მიშენებული აივანი; 39. იღბალი, სვე; 41. ცეკვა; 42. ფ.ფ. კოპოლას ფილმი; 43. მამის და; 44. ქონებრივი დანაკლისი; 45. ნაპოლეონის მარშალი; 46. საცალფეხო გზა; 49. სამხრეთ ამერიკის ტყეების ბინადარი მაიმუნი; 53. გარეული ფრინველი; 56. ძველებური ქართული წონის ერთეული; 57. ვაშლის ღვინო; 58. ტბა რუსეთში; 59. რისამე გრაგნილი; 60. ჯარების გადასხმა მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე; 61. ქალაქი საფრანგეთში; 62. ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა; 63. ბიბლიური წინასწარმეტყველი.

შვეულად: 1. ლითონის პატარა სამგზავრო ჭურჭელი; 2. უდაბნო აფრიკაში; 3. ბიზანტიის იმპერატორი; 4. სესილია თაყაიშვილის როლი ფილმში „ნატვრის ხე"; 5. საბანაო ჭურჭელი; 6. სპილენძის სასულე საკრავი; 7. გამომწვარი თიხის ნაკეთობა; 8. მდინარე ამერიკაში; 9. დღის ამბების გადაცემა რადიოთი, ტელევიზიით; 10. სამგზავრო ეტლი (ძვ.); 19. კარჩაკეტილი საზოგადოებრივი დაჯგუფება; 20. გეომეტრიული ფიგურა; 21. წყვილთა ცეკვა; 23. იტალიური ღვეზელი. 24. კათოლიკე მღვდელი; 27. შეთანხმება მეომარ მხარეთა შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ; 28. სამეფო საბჭო ფეოდალურ საქართველოში; 29. ქალაქი ჩინეთში; 31. ღვინის დასაყენებელი და შესანახი ადგილი; 32.ფაკულტეტის ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელში; 33. სიარულის უნარის დაკარგვა; 35. იტალიის საფეხბურთო კლუბი; 36. ერთგვარი ძეხვი; 37. ტაჯიკი სახალხო მწერალი; 39. ფრანგული წითელი ღვინო; 40. ბერძნული დ-ს სახელი; 46. მცირე ზომის სტროფული ლექსი; 47. პოზა იოგაში; 48. გერმანელი მათემატიკოსი; 49. მკითხავი, ბედის გამომცნობი; 50. ფრანგი მოქანდაკე; 51. ვაჟა-ფშაველას „ბახტრიონის" პერსონაჟი; 52. პატარა მგალობელი ჩიტი; 53. ღორის ხორცის ჩიხირთმა; 54. კოვბოების შოუ; 55. თოფის წამალი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

დროის ათდღიანი მონაკვეთი	ყვავილნარის ზოლი ქუჩის გაყოლებაზე	ყვავილი, ბიტა	წერილობითი კოლექტიური თხოვნა	ცხიმოვანა	ნადავლი	მომღერალი სელინ ...

სიმებიანი მუსიკალური საკრავი	ფანჯრის ხის საფარი	საგვარეულო ან ბოძებული წოდებულება	წამლის ჩასაწვეთებელი მინის მილაკი	ციმციმი	ტუჩის სახეობა	ფრანგი მსახიობი ქალი	ქალაქი რაჭაში

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2021 წლის 1-7 ნოემბერი №45 (1405)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი"**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის" ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის" სტამბაში.**



THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში